

## Утврђен приједлог химне

● Према приједлогу Комисије Скупштине СФРЈ за утврђивање приједлога химне ова свечана пјесма имала би мелодију досадашње „Хеј Словени“, а у тексту би се измијениле двије ријечи

БЕОГРАД, 28. октобра (Танјуг) - Комисија Скупштине СФРЈ за утврђивање приједлога химне предложиће Савезном вијећу да југословенска химна буде мелодија „Хеј Словени“ а да се у тексту измијене двије ријечи. Химна би, према приједлогу, почињала ријечју „Југословени“ уместо „Хеј Словени“, а ријеч „словенски“ у петом реду прве строфе замијенила би ријеч „слободе“. Тај ред би убудуће гласио: „Живи, живи дух слободе“, уместо „Живи, живи дух словенски“.

Комисија ће Савезном вијећу предложити да се текст, мелодија, употреба и заштита химне уреди посебним законом. Комисија сматра да би о приједлогу те сједнице Савезног вијећа требало да се изјасни што већи број субјеката а прије свега ССРНЈ.

### ПУНИ ТЕКСТ ХИМНЕ

**Југословени, јоште живи,  
дух наших дједова,  
док за народ срце бије  
њихових синова.**

**Живи, живи дух слободе,  
живјеће вјекова!  
залуд пријети понор пакла,  
залуд ватра грома!**

**Нек се сада и над нама  
буром све разнесе,  
стијена пуца, дуб се лама,  
земља нек се тресе!**

**Ми стојимо постојано  
кано клисурине,  
проклет био издајца  
своје домовине!**

Предсједник Комисије Звонко Шпољар је на данашњем састанку истакао да се одређивање Комисије заснива на приједлозима приспјелим на јавни конкурс, на приједлозима неких друштвено-политичких организација, идејама израженим у средствима јавног информисања, на скуповима, путем анкете и иницијатива као и на консултацијама у одговарајућим органима у Федерацији.

Полазећи од тога да је практично општенародним референдумом изражена жеља да мелодија привремене химне „Хеј Словени“ званично и трајно постане југословенска свечана пјесма, чланови Комисије су се више задржали на мотивима за измјену, односно осавремењивање текста. Подсјетили су да је пјесми „Хеј Словени“ за коју је народ, како је истакнуто, не без разлога дубоко емотивно везан, замјерено да не садржи ријеч Југославија, односно Југословени.

Зато измјена на почетку химне треба потпуније и прикладније да изрази суштину бића југословенске социјалистичке заједнице и припадност наших збратимљених народа и народности и радних људи и грађана југословенском заједништву. Том измјеном, оцјењују чланови Комисије, не вријеђају се национални осјећаји и одређивања сваког нашег грађанина понаособ, него су управо полазећи од пуне слободе националног одређивања и националне равноправности свих грађана СФРЈ, химном изражава њихова припадност југословенској федеративној социјалистичкој и самоуправној државној заједници.

У ријечи „слободе“ сажимају се, речено је, наше свестране и многоструке слободе, како оне остварене, тако и оне жељене на путу према друштву као слободна асоцијација произвођача. Њоме су обухваћене преузете, као и даље развијене слободе из ризнице општих тековина цивилизације, али и оне слободе које су израз самобитности наше социјалистичке револуције, њеног остваривања и даљег потврђивања.



# ГЛАСНИК

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

ОПШТИНСКИ ОДБОР  
СУБНОР-а БАЊАЛУКА:  
ПРЕДСТОЈИ ИЗГРАДЊА  
СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА НА  
ЧЕМЕРНИЦИ

Партизанска  
болница  
није  
заборављена

Страна 4.

СЈЕДНИЦА  
ПРЕДСЈЕДНИШТВА СФРЈ

## ДОГОДИНЕ ОКРЕНУТИ ЛИСТ

● Не смије се дозволити да се због недоследности у остваривању политике економске стабилизације, половичности мјера и акција и спорости у договарању неповољне тенденције пренесу и у наредну годину и још више продубе економску кризу

БЕОГРАД, 28. октобра (Танјуг) - Предсједништво СФРЈ одржао је данас сједницу којом је предсједавао потпредсједник Синан Хасани. Размотрени су непосредни задаци Предсједништва у активностима на утврђивању и доношењу мјера економске и развојне политике у идућој години и у наредном петогодишњем периоду.

Полазећи од оцјене да још нису отклоњени кључни узроци поремећаја у привреди, нити остварени неки битни задаци економске и развојне политике, Предсједништво СФРЈ је упозорило на одго-

ворност свих друштвених, политичких и економских чинилаца у земљи - од Федерације, република и покрајина до организација удруженог рада - да се кроз све планске документе и мјере економске и развојне политике утврде конкретне мјере за брже и успјешније остваривање дугорочног програма економске стабилизације и за заустављање неповољних економских трендова.

Не смије се допустити да се због недоследности у остваривању политике економске стабилизације, половичности акција и мјера које се предузимају, спорости и неефикасности у договарању и споразумивању о отвореним питањима - те тенденције пренесу и у наредну годину и још више продубе економску кризу.

### НЕВОЉЕ С ЛИЈЕКОВИМА



Увијек много „муштерија“ за пијекове: У Централној апотеци у Бањалуци

## Главобоља од пилула

● Недовољно се води рачуна о нуспојавама лијекова: ниједан болесник који узима више од три лијека, не би се смио лијечити без надзора здравствене службе ●  
Љекари се обично задовољавају тиме да о лије-

ковима сазнају онолико колико дају произвођачи, а то је врло скроман „приручник“, поготово за младе љекаре који праксу почињу са списком од десетак лијекова у мантилу за - прву помоћ

Страна 4.

ПОВОДИ

## КО ШИРИ ГЛАСИНЕ?

Вијест, која ових дана кружи Бањалуком о томе како особе које пуше цигарете типа „бест“ и „партнер“ треба хитно да се јаве љекару - лажна је

Страна 3.

АРАФАТ У АМАНУ

## Одлучујући разговори

● Арафат с краљем Хусеином о даљој судбини заједничке јорданско-палестинске иницијативе у трагању за миром на Блиском истоку

БЕЈРУТ, 28. октобра (Танјуг) - Предсједник Извршног комитета Палестинске ослободилачке организације (ПЛО) Јасер Арафат започео је данас у Амману одлучујућу фазу разговора с јорданским краљем Хусеином о даљој судбини заједничке јорданско-палестинске иницијативе у трагању за миром на Блиском истоку - јавио је јордански национални радио.

У извјештају се наглашава да ће Арафат и јордански монарх настојати да оживе заједничку иницијативу која је посљедњих седмица доживјела озбиљне ударце.

Радио је пренио и изјаву представника ПЛО у Амману у којој се подвлачи да ће разговори обухватити све детаље заједничке иницијативе „у свјетлу најновијих погрешних потеза до којих је дошло због незрелости свих детаља споразума краља Хусеина и Јасера Арафата и одсуства координације у кључним потезима“.

Арафат је у Амману допутовао из Санае, главног града Арапске Републике Јемен, и састанак с јорданским краљем биће први након више потеза који су од 25. септембра донијели акције и контрапотезе Палестинаца, Израелца и Американаца: убиства троје израелских грађана на јаhti у кипарској луци Ларнака, за које су Палестинци тврдили да су агенти израелске тајне службе „Мосад“, израелског осветничког бомбардовања сједишта ПЛО у Тунису 1. октобра, отмице италијанског брода „Акиле Лауро“, америчког пресретања египатског путничког авиона с отмичарима и његовог принудног спуштања на Сицилији.

Према дипломатским изворима у Амману, краљ Хусеин је замјерио Арафату да је „неодлучним ставом охрабрио акције екстремиста у редовима ПЛО“ и угрозио почетне мировне иницијативе на основама споразума који су њих двојица склопили 11. фебруара ове године.

У међувремену је израелски премијер Шимон Перес, користећи се америчким оштрим акцијама и британским избјегавањем сусрета с представницима ПЛО у заједничкој јорданско-палестинској делегацији, лансирао мировне понуде Јордану с јасном намером да се ПЛО потпуно заобиђе у било каквим преговорима нудећи Амману закључивање сепаратног мира Израела и Хашемитске Краљевине.

Јордан је одбацио израелске понуде наглашавајући неопходност да се о миру у региону разговара на широј међународној конференцији под покровитељством УН и приврженост споразуму с Арафатом, али је остало много недореченог па ће разговори Хусеина и Арафата у Јордану морати да зацементирају многе „пукотине“ у споразуму.



KOMPJUTERSKO „BILJEŽENJE“ NEKRETNINE

## GRUNTOVNICE PRED PENZIJOM!

Liči na vic, ali ljudi dostojni povjerenja drže istinitim da je onomad, čovjek iz Dragočaja, ne mogavši dugo vremena da zadovoljava riješi svoja prava vezana za neke nekretnine, zapucao u Beč i za nekoliko dana stigao nazad, sa potrebnim dokumentima! Slučaj je ekstrem ali na izvjestan način odražava stanje u savremenim gruntovnicama, koje su već zašle u duboku starost: stogodišnji spiskovi i knjige, rađeni na osnovu negdašnjih, ne odveć preciznih mjerenja, ne udovoljavaju više savremenim potrebama, a lutanja što ih čovjek doživljava tražeći svoja prava nužna su posljedica takvog stanja.

Stoga je dočekan sa olakšanjem Zakon koji je prošle godine donesen i koji predviđa da se u narednih deset godina (a ako bude bilo para, možda i prije) uspostavi nova jedinstvena evidencija o nekretninama na nivou čitave zemlje. Kada se taj posao završi, nosilac prava na nekretninama moći će na jednom mjestu dobiti sve podatke o katastru zemljišta i upisanim pravima na nekretnine: video-kasete i druga elektronska pomagala omogućit će mu to. I ne samo što će pojedincima biti znatno lakše, već će se i mnogi društveni poslovi obavljati efikasnije i kvalitetnije. Od urbanizacije i savremenog uređenja prostora, komunalnih djelatnosti, izgrađnje saobraćajnica i drugih objekata i uređenja poljoprivrednih i šumskih objekata, pa do vođenja poreske politike i pružanja statističkih podataka — sve to zahtijeva cjelovitu i tačnu evidenciju o prostoru i objektima, kao i svim pravima na nekretnine. Kada se, dakle, nova evidencija uspostavi, kompjuteri će istisnuti divit i mastilo: da-

**● U narednih deset godina (ako bude para i ranije) gruntovnice će biti zamijenjene kompjuterski vođenom evidencijom nekretnina, jedinstvenom za područje cijele zemlje**

našnje gruntovnice će nestati, a njihova građa preseliće se u arhive.

Bosna i Hercegovina je među prvim republikama koje su se latile ovog obimnog posla, a neke komune, poput Tuzle, Sanskog Mosta, Ključa, Sarajeva, Hadžića, već su odmakle u ovim aktivnostima.

Banjalučani takođe ne sjede skrštenih ruku, a nešto širi uvid u tok ovih poslova otkriva specifičnu situaciju i niz zanimljivih podataka. Kada je o onom prvom riječ, recimo tek toliko da veliki dio poljoprivrednog stanovništva i danas obrađuje nekretnine koje se vode kao begluci i kmetška selišta! Poslovi oko sređivanja ovih i onih imovinski-pravnih odnosa su u toku — i nisu nimalo jednostavni. Pogotovo što se u praksi događa (čak relativno često) da je neovlasnik dijela neke nekretnine koji se označava kao 1/1000! Kad se razlomci prevedu na površinske mjere, to može da znači i nekoliko centimetara kvadratnih — no, pravo je pravo, i teškoća onda mora da bude.

Među specifičnostima ulazi svakako i to da je nov primjer u Banjaluci učinjen od 1967. godine — i dalje, do 1977. pa je tako

put ka novoj evidenciji nekretnina skraćena. Teškoće ipak nisu ovim sasvim iščezle, jer se stanje mijenja gotovo svaki dan, a mnogi ljudi ne osjećaju obavezu da te promjene blagovremeno prijavljuju. Podatke dobijene novim premerom valja dakle stalno dopunjavati.

Nije nezanimljivo pogledati izbliza te podatke. Banjaluka je po njima podijeljena u 98 katastarskih opština, sa ukupnom površinom od 123 891 hektara (ili: 1239 kilometara kvadratnih!). Od toga društvenom sektoru pripada 43 755 hektara, a privatnom čak 80 136 hektara. Te su površine podijeljene na parcele: ukupno ih ima 243 181, a prosječna je veličina parcele — pola hektara. Veličina parcela u privatnom sektoru je i nešto niža — oko 3 600 kvadratnih metara. Što se pak tiče posjednika, njih ukupno ima 38 866: od toga broja na društvene posjednike otpada tek 538, dok je privatnih posjednika čak 38 328.

Tako kažu podaci. No, da bi se dalje napredovalo u ovom poslu, potrebno je poraditi na aktuelnim zadacima. Rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa je tu na prvom mjestu, a odmah zatim valja ažurirati katastar zemljišta. Potom slijedi popis poslovnog i stambenog prostora (i društvenog i privatnog sektora) kako bi se prišlo stvaranju katastra zgrada (što Banjaluka još nema!).

Takođe je nužno izvršiti izlaganje podataka o nekretninama i upis prava na nekretnine. Ovaj posao vršiće se putem komisija koje imenuje SO Banjaluka, a u čiji sastav ulaze stručna lica i lica iz reda građana koji dobro poznaju mjesne prilike a po

sposobnostima i moralu dokazani su u svojoj sredini. Budući da su se stekli uslovi da, počev od 4. novembra, krenu ovi poslovi u katastarskim opštinama Agino Selo, Bočac Donji i Bočac Gornji, vrijedi dodati nekoliko konkretnih napomena.

Upis prava na nekretnine dokazivaće se dosadašnjim zemljišno-knjižnim evidencijama, rješenjima nadležnih organa, drugom valjanom dokumentacijom i putem svjedoka. Upis prava je obavezan i ne uslovljava se prethodnim plaćanjem poreza na promet nekretninama, a zakon dopušta da druga lica mogu osporavati ovaj upis u roku od tri godine. Sva pozvana lica (a i nepozvana, koja raspolažu pravom na nekretnine) obavezna su izvršiti unošenje matičnih brojeva u lične karte, dok se maloljetna lica legitimšu izvodom iz matične knjige rođenih u kome takođe treba, kod nadležnog SUP-a, upisati matični broj. Dalje, odazivanje je obavezno i za građane koji žive u evropskim zemljama a samo izuzetno biće priznata i punomoć sa izraženim opredjeljenjima u vezi sa zadržavanjem ili prenošenjem prava na nekretnine. Za one pak koji žive u vanevropskim zemljama biće dovoljna ovakva punomoć.

Tako se, dakle, u složene i zamršene poslove oko zamjene starih gruntovnica novom jedinstvenom evidencijom nekretnina u Banjaluci već upustilo u značajnoj mjeri. Nakon Aginog Sela i Bočca doći će nared i druge katastarske opštine, a iskustvo prikupljeno u novembru znatno će olakšati privođenje posla kraju.

D. SOČANSKI

OHRIDSKA KADROVSKA VRTEŠKA

## IZ FOTELJE U FOTELJU

Izvršno vijeće Skupštine opštine Ohrid lako može, prije isteka mandata, da oštane bez dijela svojih članova. Neki od njih su iz fotelje u kojoj sjede, ali i zbog nje, sebi već obezbijedili nova rukovodeća radna mjesta a drugi su u fazi da na isti način riješe ovo pitanje. Nije ovakav način rješavanja sopstvenog radnog mjesta specijalitet samo članova Izvršnog vijeća, nego i nekih drugih rukovodilaca Skupštine opštine. Niko od njih se, barasada, ne vraća na svoje ranije radno mjesto.

Ovu pojavu, kako javlja Tanjug, kritikovalo je Predsjedništvo opštinske organizacije SUBNOR-a u Ohridu. Primjedbe su upućene i od Predsjedništva Opštinskog komiteta SK. U obje društveno-političke organizacije postavljeno je pitanje šta će ostati od Izvršnog vijeća ako se nastavi ovako. Članovi boračke organizacije ukazali su da je cilj

Izvršnog vijeća opštine da efikasno i odgovorno izvršava svoje obaveze, a ne da mandat iskoristi da prije vremena obezbijedi fotelje za svoje članove.

Pojava da za vrijeme mandata opštinski rukovodioci obezbjeđuju rukovodeća ili primamljiva radna mjesta u Ohridu nije nova. Učinila su to dva ranija predsjednika Opštinske skupštine, kao i predsjednik Izvršnog vijeća u prethodnom mandatu. Neki članovi sadašnjeg Izvršnog vijeća obezbijedili su sebi nova radna mjesta, drugi se za to pripremaju učestvujući na konkursima. Jedino, sadašnji predsjednik Izvršnog vijeća nema takve probleme. U radnoj organizaciji „Električna centrala“ iz koje je došao na funkciju, miruje mu radno mjesto. Zato je organizacija četiri godine bez direktora.

Ovu svojevrsnu ohridsku seobu iz fotelje u fotelju donekle je

moguće objasniti, ali nikako opravdati odsustvom pravih i dugoročnih rješenja u kadrovskoj politici, posebno za ljude koji odlaze na izborne funkcije. Možda mnogi, pa čak i svi članovi sadašnjeg Izvršnog vijeća Ohrida zaslužuju rukovodeća radna mjesta.

Međutim, društveno-političke organizacije, pa i javnost u Ohridu reaguju, prije svega, na način na koji se to čini. Ovo tim prije što su u okviru javne rasprave o prijedlogu zaključaka 13. sjednice takve ranije pojave oštro osuđene. Osim toga, u vrijeme kada se ova seoba iz fotelje u fotelje događa, objavljeni su i stavovi Predsjedništva CK SK Makedonije koji imaju za cilj reafirmaciju principa kadrovske politike. U njima se insistira na razbijanju monopola u kadrovskoj politici i osuđuje vrtenje u krug malog broja ljudi.

REKLI SU...

## Rijedak primjer

Malo je primjera kao što je ovaj u Prijedoru, gdje uskoro u probni rad treba biti pušten novi rudnik željezne rude „Omarska“ koji su zajedničkim sredstvima gradile BiH, Hrvatska, Srbija i Slovenija — a sigurno je da prilika i mjesta za takve zajedničke akcije i ulaganja imamo koliko hoćemo. I ne samo na ovim pitanjima — akciju valja graditi i na bržem i kompletnijem usaglašavanju stavova i programa, svuda i na svakom mjestu a, prije svega u rukovodstvima SKJ.

(Hamdija Pozderac, u razgovoru s društveno-političkim radnicima Prijedora)

## Traganje za himnom

Što da se radi dalje u vezi s himnom? Osjećamo da postoji nestrpljenje u društvu. Čule su se i

različite kvalifikacije, kao da je to sada, u ovim teškoćama, izmišljeni zadatak, i kako se i time želi narušiti jugoslovensko zajedništvo. Međutim, to nije tačno. Od 1946. godine pa do danas traži se rješenje. Sada smo pod pritiskom da se ponudi prijedlog za trajno rješenje. Vjerujem da će komisija uskoro dati odgovarajući prijedlog Skupštini SFRJ u pogledu utvrđivanja himne SFRJ.

(Zvonko Špoljar)

## Budućnost

Za izradu i utvrđivanje kvalitetne zajedničke razvojne politike Jugoslavije, jedinstvene strategije njenog tehnološkog razvoja, programa naučnoistraživačkog rada prioritetnog i od značaja za Jugoslaviju kao celinu, oslonjenog u izradi i realizaciji na policentričnu mrežu naučnih institucija u Jugoslaviji, neophodna je i objektivno sigurna infrastrukturalna osnova za razrastanje samoupravne ekonomske integracije Jugoslavije. Zato je njihova izrada, u sadašnjosti, ne samo tekući već i strateški zadatak. To je istorijski odgovoran čin.

(Mijat Šuković, potpredsjednik SKJ)

BANKE I KUPOVINA VALUTA

## MALI I VELIKI RIZIK

Mnoge inostrane banke, kako je to već uobičajeno, kupuju dinare od Narodne banke Jugoslavije. Svetloškove transporta i osiguranja snose banke koje kupe dinare.

Iako rizik, imajući u vidu vrijednost dinara, i nije tako velik, obezbijedenje transporta našeg novca u inostrane banke je vrlo rigorozno. Tamo tako da bi naše banke mogle da izvuku pouku kada transportuju devize. Mnogima će se, vjerovatno, vratiti sjećanje na prošlogodišnju pljačku na aerodromu u Frankfurtu kada je još nepoznati lopov odnio 2,9 miliona maraka koje su transportovale naše banke.

Ne bi, ipak, trebalo samo na osnovu toga ocenjivati (ne) sposobnost naših banaka da obezbjeđuju novac. Rizik onih koji prevoze dinare je zanemarljivo mali u odnosu na prevoz dolara, maraka, franaka, šilinga... Zapravo, taj rizik je u skladu sa vrijednošću dinara u odnosu na ostale valute!

D.N.

PRENOSIMO

VJESNIK

## Kukuruz

Baš se nešto čudno događa s tim kukuruzom. Ne tako davno, cijena mu je rasla kao tečaj čvrstih valuta. Kupce kao da to i nije osobito zanimalo. Ni uznemirivalo! Mnogo im je važnije bilo nabaviti taj vražiji kukuruz.

Posebno stočarima. Oni su znali slati brzojave i visokim forumima, izvještavajući ih o tome da će stoka (ili perad) pokrepati bez kukuruza.

A sada, najednom, kukuruza ima i za bacanje. Čak i doslovno. Na svoje smo oči vidjeli to u Ivanić-Gradu i okolici. S pretovarenih kamiona na svakom zavoju, pri svakom kočenju prosipa se kukuruzno zrno. Treba gasamo pokupiti ili dovesti piliće.

No nije nam na umu to bacanje već činjenica da sad kukuruza odjednom im dovoljno. Toliko da ponegdje nisu ni zainteresirani da ga otkupe.


I ne samo to. Nekad izvozni artikl (kažu da

smo lani za kukuruz mogli kupiti nafte koliko smo htjeli) sada se koristi i u domaćim transakcijama. Ovih se dana moglo pročitati da će Vojvodina kukuruzom plaćati Srbiji povećanu isporuku struje.

Kako se to kukuruz na brzinu od strateške sirovine preselio u „drugu ligu“? Zapravo jednostavno. Dobar urod u SAD ove je godine umanjio zanimanje u svijetu. Na domaćoj sceni otrežnjavanju su pridonijele visoke kamate. Uz takvu cijenu novca nitko nema interesa da ga „zamrzne“ u kukuruzu.

Na kraju dolazi ono najvažnije: manje je stoke. Mnogi su se stočari, stiješnjeni visokim troškovima i smanjenom potražnjom, okanili svoga posla. I sad im kukuruz jednostavno ne treba. Kakostvari idu, neće im uskoro ni trebati. Osim za žgance. Skupo se meso i dalje loše prodaje.

M. KOPRIVICA



„GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinac, Kotor-Varoš, Laktaši, Prijavor, Skender-Vakuf, i Srbac.

Izdale i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje Redakcijski kolegij: Mirko Kljajn, (banjalučka kronika) Enka Erbić, (općinski desk) Tamo Marić, (sport) Milić Milićević (Bosanska krajina), Arif Štikica (tehnička redakcija), Sabira Piragić (desk), Nada Pevčić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (kronika), Dragica Spremo (Nedjeljni Glas).

Novinski savjet lista „Glas“ Ivan Anđrić, Nureta Borić (predsjednik) Edhem Čizmić, Mileško Čerkota, Jovo Kertez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Ota Marčić, Isak Mehić, Branko Pivarić, Nebojša Radmanović, Grahčo Rogović, Neman Trifunović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Počeo je objavljivanje „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zrcama. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.



OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR—a BANJALUKA O PREDSTOJEĆOJ IZBORNOJ AKTIVNOSTI U OVOJ DRUŠTVENO—POLITIČKOJ ORGANIZACIJI

# Bez nasrtaja na revoluciju

● **Neminovan je obračun sa svim snagama koje žele da skrenu tokove naše revolucije, a njeni plodovi su vidljivi na svakom koraku** ● Izbori su prilika za argumentovanu, ali stvaralački kritiku

BANJALUKA, 28. oktobra — Izborna aktivnost u boračkim organizacijama nije samo prilika da se biraju pojedinci u organe SUBNOR—a, već i mjesto gdje treba otvoreno i argumentovano govoriti o slabostima u svojim sredinama, ali i predlagati kako sve to rješavati.

To bi otprilike bio siže današnje rasprave na sjednici Opštinskog odbora SUBNOR—a Banjaluka, na kome je usvojen i kalendar izbornih priprema i samih izbora u ovoj organizaciji.

Uz to je rečeno da je neminovan i obračun sa svim snagama koje žele da skrenu tokove naše revolucije, a plodovi te revolucije su vidljivi na svakom koraku. „Ujedno“, kako reče Benjamin Krupić, sekretar Opštinskog odbora SUBNOR—a, valja se zalagati za što veću aktivnost boraca u SSRN, posebno oko upisa za jama za zapošljavanje, jer Banjaluka trenutno ima oko 14 hiljada nezaposlenih, većinom mladi ljudi“.

Dalja bitka za bratstvo-jedinstvo ostaje jedan od prvih zadataka boračke organizacije i svih progresivnih snaga u društvu. Svaki, pa i najmanji nasrtaj na bratstvo i jedinstvo je nasrtaj na revoluciju, njene tekovine i sve ono što je ova zemlja postigla u svom četrdesetogodišnjem mirnodopskom dobu.

Izbori u boračkoj organizaciji biće prilika da se progovori i o njegovanju revolucionarnih tradicija mada se na ovom planu postižu dobri rezultati, ali, borci nisu u potpunosti zadovoljni i dio odgovornosti preuzimaju na sebe. Na-

glašava se potreba veće saradnje sa svim društveno-političkim organizacijama i aktivno učešće boraca u radu ovih struktura.

Izbori u boračkoj organizaciji i banjalučkoj komuni treba da se obave od 1. novembra do kraja ove godine, a u toku izbora u mjesnim udruženjima boraca biraće se i 50 delegata za Opštinski odbor SUBNOR—a. Opštinski odbor SUBNOR—a konstituisaće se do 10. februara 1986. godine.

Naglašena je i potreba da se borci aktivno uključe i u izbore delegata i delegacija za društveno-političku zajednicu, samoupravne interesne zajednice i organe Socijalističkog saveza. U ovom planu mora se biti, rečeno je, kritičan, ali sa argumentima i da kritika vuče naprijed. U stvari, da se zapravo predlažu i biraju najbolji ljudi od poverjenja, koji će svojim radom doprinijeti napretku. Bilo kakve formalnosti u izborima može samo štetiti.

J. SLATINAC

GRIJANJE U BOSANSKOJ GRADIŠKI

## ZBOG HLADNOĆE PREKINUTA NASTAVA

BOSANSKA GRADIŠKA, 28. oktobra — Sa zakašnjenjem od 13 prohladnih dana u Bosanskoj Gradiški je konačno počela sezona grijanja. Radijatori su se jutros ugrijali u nekim od 800 stanova, koliko ih je priključeno na Gradsku toplanu. Međutim, zbog negrijanja obustavljena je nastava za 800 učenika Poljoprivredno-tehničke, Ugostiteljsko-turističke i Tekstilno-tehničke škole, te za hiljadu učenika Osnovne škole „Danilo Borković“.

Razlog svemu tome, kako je već poznato, je teška materijalno-finansijska situacija u bosansko-gradiškoj toplani. Njeni žiro-računi su još blokirani, jer nisu izmireni dugovi prema dobavljačima goriva, a grijanje je pušteno sa svega 60-tona mazuta nabavljenog još prošle godine. Međutim, u toplani se nadaju da će se ove sedmice ubizati akcija na obezbjeđenju sredstava za izmirenje dugova prema dobavljačima goriva i saniranju gubitaka. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li će se u tome uspeti prije nego što se istroše postojeće zalihe mazuta.

V. S.

ČELINAC

## Tri nove mjesne zajednice

ČELINAC, 28. oktobra — Nakon višemjesečne rasprave u područnicama SSRN juče su se radni ljudi i građani referendumom u Opsječkom, Markovcu, Skakavici, Štrbama i Donjoj Snjegotini izjasnili za formiranje novih mjesnih zajednica. Tako će umjesto dosadašnjih osam na području čelinačke komunije djelovati 11 mjesnih zajednica. Nove mjesne zajednice osnovane su u Štrbama, Opsječkom i Donjoj Snjegotini. Time će radni ljudi i građani efikasnije ostvarivati svoja prava i provoditi akcije komunalne izgradnje. Za osnivanje novih mjesnih zajednica u Donjoj Snjegotini izjasnilo se 92, u Štrbama 81, a u Opsječkom 64 odsto birača.

S. M.

POVODI

## Ko širi glasine?

● **Vijest, koja ovih dana kruži Banjalukom o tome kako osobe koje puše cigarete tipa „best“ i „partner“ treba hitno da se jave ljekaru — lažna je**

BANJALUKA — U redakcijama Radio-Banjaluke, a i „Glasa“, juče, 28. oktobra, javljali su se primjetno uzbuđeni slušaoci i čitaoci, želeći da provjere priču koja već dva dana kruži Banjalukom.

Naime, do čitaoca „Glasa“ stigla je informacija da svi oni koji su pušili cigarete marke „best“ treba hitno da se jave ljekaru. Čitaoci su tvrdili da su čuli da je u petak, 25. ovog mjeseca, tu informaciju plasirala Radio-Banjaluka.

Istovremeno, zvonili su telefoni i u redakciji Radio-Banjaluke i slušaoci su tražili da im se potvrdi, ili ne potvrdi, informacija „da oni koji su proteklih dana pušili cigarete marke „partner“ treba hitno da se jave ljekaru.“

Dakle, inkriminisane su dvije vrste cigareta. I odmah da se kaže da je informacija, koja još kruži i umnožava se u Banjaluci — lažna.

Radio-Banjaluka nije tu vijest pustila u eter, niti je bilo sličnih informacija, posljednjih dana, na ovom medijumu javnog obavješćavanja.

Od odgovornih u Tvornici duvana saznajemo da je ova informacija prije procurila u Nišu i odmah raskrinkana kao lažna intervencijom radnika niškog SUP-a. Naime, oni su ušli u trag licima koja su širila ove glasine, a ovi su se, opet, pravdali da su ih čuli od drugih. I, tako redom.

Očigledno je, dakle, da ova šala, ako je to uopšte bila šala, jeste veoma gruba i neukusna i da se brzo proširila. Međutim, šta ako nije šala, ako je glasina plasirana smišljeno? Glasina slične vrste već je bilo i ne možemo odbaciti ni tu mogućnost.

N. G.

PRIVREDA PRNJAVORA ORIJENTIŠE SE NA IZVOZ

## Veće serije ekonomičnije

● **Količina izvezene robe udvostručena, a devizni priliv još veći**

PRNJAVOR, 28. oktobra — Prizvodi iz tvornice u Prnjavoru sve češće prelaze granicu naše zemlje i stižu do kupaca u Evropi, Aziji, Africi, pa i Americi. To je posebno karakteristično za ovu godinu, mada nekoliko kolektiva već duže vremena svoje proizvode uspješno izvozi. Do ove ekspanzije nije došlo slučajno, a u većini kolektiva ističu da ovo nije samo trenutna već dugoročna orijentacija. Struktura proizvodnje je lakva da je mogućnost plasmana na domaćem

tržištu ograničena, što je opet posebno karakteristično za ovu godinu. S druge strane za izvoz se rade velike serije jednog artikla što omogućava postizanje veće produktivnosti, a time i ekonomičniju proizvodnju. To su uglavnom osnovni razlozi koji su naveli još neke kolektive, pored afirmisanih izvoznika Tvornice obuće „Sloga“ i Tvornice lanaca i građevinskih armatura „Metalka“, da se okušaju na inostranom tržištu. Oba ova kolektiva su znatno povećala izvoz, a priključili su im se Tvornica koža, Tvornica namještaja „Standard“, Ribnjak i Tvornica konfekcije „Pionir“. Upravo zahvaljujući tome

za proteklih devet mjeseci na inostrano tržište plasirano je proizvoda u vrijednosti od 7.300.000 dolara, od čega oko 1.5 miliona dolara na konvertibilno tržište. Na taj način vrijednost izvezene robe veća je za 153 odsto u odnosu na deviznu zaradu u istom periodu prošle godine, a i količina izvezene robe je više nego udvostručena. Kako se u preostala dva mjeseca ove godine očekuje veći plasman na inostrano tržište, ovogodišnji izvoz će nadmašiti sva očekivanja. Jer, rezolucijom za ovu godinu bilo je predviđeno povećanje izvoza za 43 odsto i već tad se računalo da će to biti teško ostvariti. Međutim, privrednici su sve to demantovali i postigli mnogo bolje rezultate.

M. MARINKOVIĆ

U ČELINAČKOJ KOMUNI

## SVE MANJE OSNOVACA

ČELINAC, 28. oktobra — U tekućem petogodišću došlo je do smanjenja broja polaznika u osnovnim školama za 460 učenika. Smanjen je broj odjeljenja i prestao rad četvororazredne škole u Mehovcima i Lipovcu, a iz nekih područnih škola za učenike pojedinih razreda nastava je organizovana u osmorazrednim školama.

U narednom petogodišću nastaviće se brzim tempom razvoja školstva u ovoj komunij. Planirano je da se u cijelosti obavi racionalizacija školske mreže, a samim tim i poboljša materijalni položaj u ovoj djelatnosti. Ovo je rečeno na današnjoj sjednici Skupštine SIZ—a osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Čelincu.

S. M.

U SKENDER—VAKUFU

## POČELA GRADNJA 36 NOVIH STANOVA

SKENDER—VAKUF, 28. oktobra — Poslije dužeg otezanja zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa danas je u Skender-Vakufu počela izgradnja nove stambene zgrade koja će imati 36 stanova. Predračunska vrijednost ovih radova iznosi 204,4 miliona dinara. Investitor, SIZ stanovanja, ova sredstva je obezbijedio od OOUR—a i putem kredita. Izvođač radova, OOUR „Obnova“ je obučao da će stanari u novu zgradu useliti u septembru iduće godine.

Ž. K.

BIHAĆ

## Dobar urod krompira

BIHAĆ, 28. oktobra — Ovogodišnja sezona vadenja krompira je završena na poljoprivrednim dobrima Lipe i Bugara, koja se nalaze u vlasništvu OOUR—a „Poljoprivreda“ iz Bihaca. Ove godine uskladišteno je 360 vagona krompira. Sjemenskog krompira ima oko 80 odsto.

F. P.

JUČE JE U BANJALUCI SAHRANJENOVINAR I PUBLICISTA HAMID HUSEDŽINOVIĆ

## Život posvećen novinarstvu

BANJALUKA, 28. oktobra — Danas se na banjalučkom Novom groblju od novinara i publiciste Hamida Husedžinovića (50), oprostila rodbina, prijatelji, kolege novinari, predstavnici društveno-političkog života grada i brojni građani Banjaluke.

Prije podne u vijećnici Doma kulture u Banjaluci održana je komemorativna sjednica na kojoj je u ime novinara i Hamidovih drugova i saradnika o životnom putu i djelu novinara i publiciste Hamida Husedžinovića govorio Milan Stanivuković.

Govoreći o Hamidu kao čovjeku i novinaru Milan Stanivuković je naglasio:

— Kao novinar, publicista i autor brojnih priloga iz oblasti pozorišta, likovne umjetnosti i književnosti Hamid je izgradio vlastiti, prepoznatljiv stil, stvorio je svoju riječ, jezički čistu, kritički intoniranu, široku i otvorenu. Ta riječ je u sebi imala onu vatru u kojoj se sažižu korijeni i izdanci učmalosti i provincijalnosti, ali u kojoj igra i sam stvaralac. To je i usud angažovanog, predanog, bojničkog novinara; da padaju njegovi barjaktari pogošeni rafalima vlastitih riječi i vlastitog života, čiji prostori postaju tijesni za tu stvaralačku klimu i nastojanja da se dosegnu vrhovi novinarskih stubaca.

Hamid je bio i angažovan aktivista u novinarskoj organizaciji. Bio je predsjednik Aktiva novinara Bosanske krajine, a biran je u organe bosanskohercegovačkog Udruženja i Saveza novinara Jugoslavije. Pod njegovim okriljem i uz njegovu nesebičnu pomoć, kao istinskog učitelja i pedagoga, u Banjaluci se razvila grupa sposobnih mladih novinara koji danas daju svoj pečat mnogim glasilima na ovom području.

Na groblju se od Hamida Husedžinovića oprostio Edo Čizmić, predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glasa“, gdje je u posljednje vrijeme Hamid obavljao dužnost urednika publiciste u izdavačkoj djelatnosti.

— Opraštajući se u ovom tužnom jesenjem danu — rekao je Čizmić — sa svojim saradnikom i prijateljem, radni ljudi „Glasa“, kao i svi njegovi sugrađani, od kolega i kulturnih radnika, do društveno-političkih radnika.

TELEGRAMI SAUČEŠĆA

— Prerana smrt druga Hamida Husedžinovića, istaknutog novinara mnogih jugoslovenskih listova i radio-televizije mnogo je osiromašila vaš ugledni kolektiv — piše u telegramu udruženja novinara Bosne i Hercegovine.

U redakciju „Glasa“ prispjeli su i telegrami saučešća koje su poslali Udruženje novinara Tuzla, dopisništvo „Borbe“ i „Večernjih novosti“ iz Tuzle i Osnovne organizacije Udruženja novinara Prijedor.

privrednika i ljudi svih profesija s kojima je Hamid dijelio radosti i brige svakodnevice, i o kojima je najradije pisao, izražavajući iskrenu, duboku tugu koja se ne mjeri samo vidljivim ili skrivenim suzama, već i žaljenjem što iz jednog vrsnog pera nismo zajednički podijelili stvaralačke domete najboljih godina.

Posljednje riječi opraštaja umrlom drugu, u ime školskih drugova i prijatelja, uputio je Kasim Ibrahimbegović.

Hamid Husedžinović ostaje u jugoslovenskom novinarstvu, ostaje sjećanje, ali tekstovi na kojima će se sigurno učiti i kaliti mladi novinari.

J. S.

## UMRO PERO DOŠEN

BOSANSKI PETROVAC, 28. oktobra (Tanjug) — Nakon duge i teške bolesti sinoć je u Bravskom Vagancu kod Bosanskog Petrovca u 81. godini umro Pero Došen, nosilac „Partizanske spomenice 1941“. Od rane mladosti Pero Došen se opredijelio za napredne ideje radničkog pokreta, a dao je i značajan doprinos podizanju ustanka u svom rodnom kraju. Bio je prvi predsjednik Vojnog fonda u Bravskom Vagancu i isticao se svojim nesebičnim radom u pozadini. Član je KP Jugoslavije od 1943. godine. Nosilac je više odlikovanja i priznanja. Sahrana Pere Došena obaviće se sutra u 13 sati na groblju u Bravskom Vagancu.



Sa komemorativne sjednice



NEVOĐJE  
S  
LIJEKOVIMA

# Glavobolja od pilula

Da s lijekovima nije tako, pokazuju i učestali skupovi kod nas koji se bave ovim pitanjem. Nedavno je u Portorožu održan i prvi jugoslavenski simpozijum o nuspojavama lijekova.

Zna se vrlo dobro da lijekovi imaju uvijek dv-  
ojako djelovanje: liječe i istovremeno izaziva-  
ju nuspojave, koje za ljudski organizam imaju  
štetno djelovanje.

Naši liječnici i farmaceuti ne samo da ne  
vode dovoljno računa koliko se lijekova troši,  
da li je to opravdano i koliko se novaca iz zd-  
ravstvenih fondova slijeva u džepove indust-  
rije lijekova, već, što može biti najopasnije, ne  
misle ozbiljno na nuspojave. Štetni učinci  
lijevkova kao da su u drugom planu.

Ljekari se obično zadovoljavaju da o lijeko-  
vima saznaju onoliko informacija koliko servi-  
raju proizvođači. Oni su, pak, iz poznatih  
razloga, zainteresovani da istaknu samo poziti-  
vne efekte lijekova. O negativnim osobina-  
ma, to jeste o nuspojavama, obavještavaju  
samo onoliko koliko ih na to obavezuje zakon.

## Znanje o lijeku

Svjetska zdravstvena organizacija posebnu  
brigu posvećuje baš nuspojavama lijekova.  
Od 1970. godine uvedeno je dobrovoljno  
praćenje nuspojava i prijavljivanje SZO. Uovu  
akciju naša se zemlja uključila četiri godine  
kasnije, ali ljekari ne prijavljuju svoja zapaža-  
nja o štetnim učincima u svim republikama.  
Od tada do danas u našoj zemlji prikupljeno  
nešto više od 5.000 nuspojava lijekova, koje su,  
inače, u stalnom porastu. Najveći broj prijava  
uputili su liječnici po bolnicama, a ljekari  
opšte prakse, koji su glavni i najčešći propisi-  
vači lijekova, samo 15 posto. I baš to najviše  
zabrinjava i upućuje na još jednu zabrinjava-  
juću pojavu: ljekari o lijekovima vrlo malo  
znaju.

Javna je tajna da mladi ljekar, koji počinje  
praksu, u svom radnom mantilu obavezno ima  
spisak od desetak lijekova za prvu pomoć i to  
mu je prvi priručnik prilikom pisanja recepata.  
Taj je podatak iznesen ove godine na Bleđu na  
kongresu jugoslavenskih ljekara opšte  
prakse. Taj „priručnik“ sa desetak lijekova  
najčešće diplomiranim ljekarima služi za  
„pokriivanje“.

Jedan od naših najboljih stručnjaka za klini-  
čku farmakologiju dr Božidar Vrhovec iz KBC

● **Nedovoljno se vodi računa o nuspojavama lijekova: nijedan bolesnik koji uzima više od tri lijeka ne bi se smio liječiti bez nadzora zdravstvene službe** ● **Ljekari se obično zadovoljavaju time da o lijekovima saznaju onoliko koliko daju proizvođači, a to je vrlo skroman „priručnik“, pogotovo za mlade ljekare koji praksu počinju sa spisakom od desetak lijekova u mantilu za prvu pomoć**

„Rebro“ u Zagrebu, kaže da je očito da studij  
medicne nije adekvatan u pogledu osposo-  
bljavnja za propisivanje lijekova. Nastava  
medicne više je usmjerena ka dijagnostici, a  
terapiju lijekovima zapostavlja. Zato ljekari  
kada napuste studij, nemaju pravih znanja o  
farmakoterapiji.

## Odstupanja u praksi

Baš to izaziva pravo čuđenje, tim prije što je  
u skladu s našom organizacijom zdravstvene  
službe, baš ljekar opšte prakse glavni regu-  
lator potrošnje lijekova kod nas. Kada je pre-  
ma farmakoterapiji takav odnos na studiju, šta  
tek biva kasnije kada ljekari uđu u rutinu. Malo  
je onih koji prate nove informacije o lijeko-  
vima, a njih, ruku na srce, i nema dovoljno. Ono  
što pruža farmaceutska industrija, ne može bi-  
ti dovoljno siguran oslonac za ozbiljnih prak-  
tičara. Lijekovi su podložni brzim promjena-  
ma, a izvori informisanja ljekara su nedovoljni.

Osnovni farmakološki princip je primjena  
optimalnog lijeka na ispravan način u pravoj  
dozi i kroz određeno vrijeme. Praksa pokazuje  
da često nije tako. Trećina bolesnika poslije  
napuštanje ordinacije zaboravi na upute. Naj-  
češće lijekove ne uzima redovito, ranije pre-  
kine terapiju i zato efekti lijekova izostaju. Do  
izlječenja ne dolazi. S druge strane, nuspoja-  
vama su najviše izloženi bolesnici koji u isto  
vrijeme primaju tri i više lijekova. Lijekove pro-  
pisuju ili preporučuju razni specijalisti i u ko-  
načnom propisivanju ljekar opšte prakse mo-  
rao bi ih usporediti i procijeniti dali će djelova-  
ti skladno ka izlječenju, ili će, naprotiv, jedan  
drugom proturječiti. Ljekar opšte medicine za  
to najčešće nije dovoljno informisan, a nema  
ni dovoljno znanja. Koliko je opasno uzimati  
nekontrolisano mnogo lijekova znaju najbolje  
klinički farmakolozi, koji kažu da nijedan  
bolesnik ne bi smio uporedo uzimati tri lijeka  
bez posebnog ljekarskog nadzora.

Kada su upoređivani podaci o najčešće pro-  
pisivanim lijekovima kod nas i u SAD, Fran-  
cuskoj, Velikoj Britaniji, SR Njemačkoj, došlo  
se do nevjerojatnih otkrića. Prije dvije godine  
Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu  
zaštitu propisao je listu od deset neophodnih  
lijevkova bez kojih se ne može i nesmijeti biti ni u  
jednom času. To je lista preuzeta od Svjetske  
zdravstvene organizacije. Pokazalo se da u  
većini zemalja ljekovi s te prioritete liste  
dolaze među deset najčešće propisivanih, a  
kod nas, i to u Zagrebu i Beogradu, tih je  
lijevkova manje od 50 posto na listama naj-  
češće propisivanih.

Znači li to da naši ljekari vode neku svoju  
„modu“. Ima i toga, zna li se, na primjer, i to da  
se kod nas neuobičajeno mnogo koristi lijek  
pod nazivom dipiridamol, čija je djelotvornost  
dokazana kod malog broja bolesti ( umjetni  
zalisci srca, aorto-koronarno premošćenje).  
Zaprepašćuje činjenica se se ovaj medi-  
kament kod nas troši više nego u svijetu, a  
imamo neuporedivo manje takvih dijagnoza i  
zavhata u kardiologiji. Zašto ga onda naši  
ljekari toliko cijene i propisuju - teško je znati.

Pitali smo Slavicu Radošević, direktora  
OOUR-a Farmacija, kako u Banjaluci stoje sa  
listom od deset najneophodnijih lijekova. Re-  
kla nam je da ih je uvijek bilo u dovoljnim  
količinama. Kako stvari stoje s njihovom  
potrošnjom, sada je nemoguće znati. To će bi-  
ti mnogo lakše kada se propisivanje lijekova  
bude pratilo računima.

Ž JURIC

OSTVARENJA  
PRNJAVORSKE  
PRIVREDE

## Kožari prednjače

Prnjavorski privrednici su  
iznevjerali onu narodnu - „Po jutru  
se dan poznaje“. I bolje je da je tako.  
Jer, na početku godine, iz više  
razloga, u većini radnih organizaci-  
ja planovi proizvodnje nisu ostvari-  
vani, da i ravnoteža bila uspos-  
tavljena u drugom kvartalu. Potom  
dolazi do željenog „ubrzanja“ i po-  
daci za devet mjeseci govore da je  
ostvarena proizvodnja za 22 odsto  
veća od one koja je zabilježena u  
istom periodu prošle godine.

Najbolje rezultate ima Tvornica  
koža, koja je zahvaljujući boljem  
snabdijevanju sirovinama i repro-  
materijalom, otklanjanju tehnolo-  
ških neusklađenosti i boljem ko-  
rištenju materijala, povećala pro-  
izvodnju za 33 odsto. Nešto  
skromniji rast, 14 odsto, zabilježila  
je Tvornica obuće „Sloga“. Više od  
1.000 zaposlenih radilo je „punom  
parom“ u dvije smjene, a poslije-  
dnih mjesec dana, zbog izvoznih  
obaveza, svaka subota je radna. I  
Tvornica konfekcije „Pionir“, od  
početka ove godine u novim,  
savremeno opremljenim proizvod-  
nim pogonima, uspješno uhodava i  
povećava proizvodnju.

Rast proizvodnje zabilježen je i u  
drugim industrijskim pogonima, sa  
izuzetkom „Metalke“ i „Standarda“  
koji zbog smanjene potražnje, ima-  
ju nešto manju proizvodnju nego  
prošle godine. Veća proizvodnja,  
ali i rast cijena, doprinijeli su da je  
vrijednost roba povećana za 108  
odsto. Iako još nema podataka za  
devetomjesečni period, računa se  
da je došlo do porasta ekono-  
mičnosti poslovanja i akumulati-  
vne sposobnosti privrede.

Posebnu pažnju zaslužuje činje-  
nica da je produktivnost u porastu.  
Vjerujemo da će proizvodnja,  
produktivnost i izvoz rasti do kraja  
godine, jer više kolektiva ima izvoz-  
nih obaveza, a niko, bar za sada, ne-  
ma problema sa obezbjeđenjem  
repmaterijala.

Računa se da će i energetska si-  
tuacija biti mala povoljnija, te da to  
neće uticati na porast proizvodnje.

M. MARINKOVIĆ

AKTIVNOST SK NA SELU

## ZAPINJE U METODU

● **Osnovne organizacije SK na selu nisu idejno osposobljene za efikasnije djelovanje, sporo se podmlađuje SK i malo čini na unapređivanju metoda rada, čemu opštinska partijska organizacija Kotor-Varoša ubuduće mora posvetiti više pažnje**

U raspravama vođenim u organizacijama  
udruženog rada - nosiocima razvoja poljo-  
privrede, mjesnim zajednicama i na nedavno  
održanoj sjednici Opštinskog komiteta SK  
konstatovano je da je u mnogim elementima  
izmijenjen odnos prema poljoprivredi i selu na  
području kotorvaroške komune. Ostvareni  
rezultati u tekućem srednjoročnom planu po-  
kazuju da se organizovanim djelovanjem mo-  
gu postići značajni rezultati. Međutim, podaci  
pokazuju da se još u ovoj opštini ne ostvaruju  
rezultati koje je moguće postići. Sporo se po-  
većava i broj udruženih poljoprivrednika, a  
time i njihova, uloga u odlučivanju o zajendi-  
čki ostvarenom dohotku. Ocijenjeno je tak-  
kođe da se nedovoljno investira u brzi razvoj  
poljoprivrede i da se sporo završavaju  
započete investicije.

Kada je riječ o djelovanju komunista na se-  
lu, u cjelini se može ocijeniti da je ta aktivnost u  
većoj mjeri bila kampanjska i da se osnovne  
organizacije SK nisu bavile suštinskim pitanji-  
ma razvoja poljoprivrede i sela. One nisu  
dovoljno ni osposobljene za uspješnije  
idejno-političko djelovanje. Smatra se da na  
ovakvo stanje utiče i sporo podmlađivanje SK  
iz reda zemljoradnika.

Na osnovu objavljenih rasprava i datih ocje-  
na zaključeno je da se u sklopu pretkongresne  
aktivnosti posebno analizira djelovanje ko-  
munista na selu. Neophodno je bolje orga-  
nizovanje i unapređenje sadržaja i metoda ra-  
da osnovnih organizacija. Naglašeno je da se  
na realizaciji ovih zadataka u većoj mjeri mo-  
raju angažovati članovi Opštinskog komiteta i  
Predsjedništva SK. U sklopu ukupnih napora  
koji se preduzimaju za veću proizvodnju  
hrane osjeća se potreba za svestranijim infor-  
misanjem radnih ljudi i građana na selu.

D. KEREZOVIĆ

OPŠTINSKI ODBOR SUBNOR-a BANJALUKA:  
PREDSTOJI IZGRADNJA SPOMEN—OBILJEŽJA NA ČEMERNICI

## Partizanska bolnica nije zaboravljena

● **Tokom sljedeće godine trebalo bi da bude obilježeno mjesto na kome je u 1941. i 1942. godini radila partizanska bolnica na Čemernici, jedna od najvećih u Bosanskoj krajini**

**Mjesto gdje je bila partizanska bolnica na Čemernici biće tokom iduće godine dostojno obilježeno, a sjećanja na teške dane iz 1941. i 1942. godine, dok je ova bolnica postojala, biće otrgnuta od zaborava.**

Opštinski odbor SUBNOR-a Banjaluka je nedavno raspravljao o izgradnji spomen-obilježja na mjestu gdje je postojala bolnica i zaključio da ove godine treba obaviti sve pripreme, a da se tokom iduće godine podigne spomen-obilježje.

**Prva partizanska bolnica u okolini Banjaluke počela je da radi u Tisovcu polovinom septembra 1941. godine. Ta bolnica imala je interno i hirurško odjeljenje, a njen rukovodilac je bio doktor Vaso Butozan. Politički komesar bolnice je bio Slobodan Kokanović, dok je interno odjeljenje vodio Karlo Matković, a hirurško Tvrko Matijević. Zna se da su kao sanitetsko osoblje radile Mara Mitrov, Zorica Mitrov, Anklca Bubić, Fanika Bubić, Sida Jelić, Šavala Hodžić, Nada Mažar, Bosa Miklič, Bosa Živković i Dušanka Čumura.**

Dok je bolnica bila u Tisovcu, u njoj je liječeno desetak ranjenika i bolesnika. Pripreme njemačko-ustaške ofanzive na Osmaču natjerale su partizane da razmišljaju o premještanju bolnice na bezbjednije mjesto.

Odlučeno je da se bolnica preseli na Čemernicu, a odluka je sprovedena 20. oktobra 1942. godine.

U početku bolnica na Čemernici je bila smještena u jednu baraku, u kojoj su prije rata boravili šumski radnici. Primala se zima, duga i teška, prva ratna zima, a broj

ranjenika i bolesnika se svaki dan povećavao. Valjalo je graditi nove barake.

Izgradnjom glavnog bolničkog objekta rukovodio je Nenad Obradović. Zgrada je građena od balvana, dužine 30 i širine 12 metara. U njoj su bile tri prostorije: soba za bolničko osoblje, ambulanta sa previja-  
lištem, gdje su obavljane i operacije i bole-  
nička soba sa 30 ležaja.

Poslije ove glavne zgrade građen je novi objekt za kuhinju i zaštitnicu bolenice. Rukovodilac ovog dijela posla bio je Small Sobo. Izgrađena je i pekara, te magacin za smještaj hrane.

Partizanska bolnica u Čemernici bila je u to vrijeme jedna od najvećih na širem pod-  
ručju Bosanske krajine. Pored liječenja, njeni ljekari imali su zadaću da obučavaju sanitetski kadar za partizanske jedinice i područne ambulante i tu zadaću su uspješno izvršavali.

Prvi upravnik bolnice na Čemernici bila je dr Margita Herel, a komesar narodni heroj Ajša Karabegović. Kao bolničarke radile su Tonka Santer, Zora Kovačević i Ismeta Demirović.

U aprilu 1942. godine, u vrijeme četničkog puča, pojačana je zaštitnica bolnice sa 60 dobro naoružanih partizana, a tu dužnost preuzelo je i osoblje - njih 25, jer su i oni svi bili naoružani.

Prvi četnički napad u maju 1942. godine je uspješno odbijen. U to vrijeme u bolnici je liječeno 25 partizana. U drugom napadu četnici su imali velike gubitke, ali bolnica nikako nije uspjela uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama, jer su četnici ubijali kurire.

Bolnica se morale evakuisati, a odluka o njenoj selbi uslijedila je brzo. Evakuacija je počela 19. maja 1942. godine. Kolona sa ranjenicima i bolesnicima krenula je prema Bočcu, ali su jake četničke snage us-

pjele da je razbiju. Sve ranjenike i bolni-  
čare četnici su pobili, a doktoru Herel, Ajšu Karabegović, Antu Jaklića i grupu boraca su uhvatili i strijeljali u Bočcu. Jedna grupa boraca probila se preko Ugra do Skender-Vakufa. Bolničke zgrade su prvo opljačkane, a onda spaljene. Od 120 ranje-  
nika i bolničkog osoblja preživjelo je samo njih dvadeset osmoro.

Tamo gdje je bila bolnica, u Čemernici, porasla je mlada šuma, zova i kopriva.

-Još u maju na mjestu gdje je bila bolni-  
ca održali smo sastanak. Predstavnici naše i skendervakufske komune dogovori-  
li su se da se ovo mjesto dostojno obilježi - kaže Veljko Skenderija, predsjednik Op-  
štinskog odbora SUBNOR-a Banjaluka. U odbor za obilježavanje partizanske bol-  
nice na Čemernici trebalo bi da uđu pred-  
stavnici skupština opština Banjaluka, Kotor-Varoš i Skender-Vakuf, te pred-  
stavnici društveno-političkih organizacija, KBC Banjaluka, Instituta za istoriju i Zavo-  
da za zaštitu spomenika Banjaluka, te SPP Čelince. Mjesne zajednice Agino Selo i je-  
dan broj revolucionara - poznavalaca do-  
gadaja oko partizanske bolnice na Čemernici.

Uz izgradnju spomen-obilježja neop-  
hodno je izgraditi i put Vidovo Vrelo -  
Poljane i Poljane - Vrljetni kamen, kako bi  
mjesto bilo dostupno posjetiocima. Finan-  
sijska sredstva za gradnju bolnice valja  
osigurati putem samoupravnog sporazuma.

Opštinski odbor SUBNOR-a Banjaluka  
predložio je Opštinskoj konferenciji SSRN  
u Banjaluci da imenuje Odbor za obilježa-  
vanje partizanske bolnice na Čemernici,  
kako bi se pripreme mogle blagovremeno  
obaviti, a da se spomen-obilježje podigne  
u sljedećoj godini.

J. SLATINAC



**PRIVREDNA KOMORA  
JUGOSLAVIJE PREDLO-  
ŽILA ZAJEDNIČKE PROG-  
RAME RAZVOJA**

## Povratak jedinstvu i integraciji

**Za ostvarivanje šesnaest  
dogovorenih zajedničkih  
projekata osiguraje se naj-  
manje 70 odsto raspoložive  
akumulacije do kraja ove  
decenije**

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) — Privredna komora Jugoslavije dostavila je ovih dana Saveznom izvršnom vijeću i Saveznom zavodu za društveno planiranje spisak od 16 zajedničkih planova i programa razvoja. Riječ je o takozvanom trećem dijelu nacrtu srednjoročnog plana oko čijeg ostvarivanja treba da se okupi pretežan dio jugoslovenske privrede. Realizacija tih projekata značila bi povratak jedinstvu i integraciji domaće ekonomije. O značaju tog dijela člana svjedoči i činjenica da se za ostvarivanje dogovorenih zajedničkih projekata osigurati najmanje 70 odsto raspoložive akumulacije do kraja ove decenije.

Možda bi Komora s programima „izašla“ i ranije da su na vrijeme stigli obećani kriterijumi i pokazatelji na osnovu kojih bi se realno procijenio značaj svakog projekta. Pošto sa te strane nije bilo pomoći, u Komori i opštim udruženjima su na brzu ruku sročili interna mjerila koja se uglavnom, svode na doprinos povećanju izvoza, afirmaciju domaće proizvodnje i jačanje kvalitativnih faktora privredivanja.

Primjenom ovakvih arsina u PKJ su mišljenja da u narednih pet godina treba da dobiju energetika, jugoslovenske željeznice i magistralne PTT veze, kao i programi proizvodnje robe i usluga kojima se pospješuje izvoz. Tu su automobili „jugo-amerik“, prerada metala, crna i obojena metalurgija, šumarstvo i drvna industrija, tekstil i odjeća, koža i obuća, guma, dio agroindustrije, pomorski i riječni saobraćaj i turizam.

Prve rasprave u Komori o zajedničkim programima razvoja ukazivale su na to da bi njihov broj trebalo da bude što realniji, odnosno manji, jer za sve ono što se želi nema novca. Kasnije su se opšta udruženja pojavila sa prijedlogom od 45 zajedničkih projekata. Očito je da je u međuvremenu došlo do priličnog kresanja. Naknadna javna rasprava će pokazati dali je možda i ovaj spisak predugačak.

**POKRAJINSKI KOMITET  
SK VOJVODINE O  
KONCEPTU JUGOSLO-  
VENSKOG FEDERALI-  
ZMA**

## Potvrda u praksi

NOVI SAD, 28. oktobra (Tanjug) — Koncept jugoslovenskog federalizma nije doveden u pitanje, nego je, naprotiv, potvrđen u praksi, bez obzira na složene okolnosti — u privredi, kontrorevolucionarno djelovanje albanske iredente, obuzetost problemima stabilizovanja stanja na Kosovu i sprečavanja iseljavanja Srba i Crnogoraca iz ove pokrajine, kontrorevolucionarno djelovanje nacionalista u drugim krajevima i naraslo opoziciono djelovanje.

Ova ocjena data je na današnjem plenumu Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine, posvećenom ostvarivanju ustavne koncepcije jugoslovenske federacije, uz napomenu da u Savezu komunista treba unijeti mirnoću i razboritost, ali isto tako bez ikakvih predrasuda smjelo podvrgnuti kritici praksu funkcionisanja federacije, a još više sopstvenu praksu o širokoj listi odgovornosti republika i pokrajina u tome.

CK SKJ USKORO O UŠTAVNOJ KONCEPCIJI JUGOSLOVENSKE FEDERACIJE

# Istinska osnova zajedništva

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) — Centralni komitet SKJ će u četvrtak, drugog dana rada 21. sjednice, razmotriti ostvarivanje ustavne koncepcije jugoslovenske federacije. To je prvi put nakon više od deset godina, tačnije od usvajanja Ustava 1974. da se najviši partijski forum bavi tim pitanjem, iako je praksa u međuvremenu i pored određenih rezultata pokazala niz krupnih problema, nedosljednosti, protivrječnosti, pa i konflikta u funkcionisanju federacije.

Stavljanjem na dnevni red ove teme ostvaruje se jedan od najznačajnijih zahtjeva opštepartijske rasprave povodom Prijedloga zaključaka 13. sjednice Centralnog komiteta SKJ, kada je traženo energično otklanjanje neefikasnosti u funkcionisanju federacije i jačanje jedinstva na ustavnim osnovama.

### NEOPHODNA ODLUČNA AKCIJA

Rasprava o ostvarivanju ustavne koncepcije jugoslovenske federacije dugo je pripremana. U međuvremenu privedena je kraju kritička analiza funkcionisanja političkog sistema, a Predsjedništvo CK SKJ usvojilo je stavove o aktuelnim pitanjima na kojima se zahtijeva jedinstvo i zajedništvo u SR Srbiji. Tada dokumenta će doprinijeti objektivnosti i konkretnosti stavova o ostvarivanju ustavne koncepcije jugoslovenske federacije, koje će, kako se očekuje, usvojiti Centralni komitet na sljedećoj sjednici.

Iako se mnogima može činiti nepotrebnim, Centralni komitet SKJ će još jednom morati odbaciti kao istorijski netačne i neprihvatljive tvrdnje da je jugoslovenska zajednica puki rezultat dogovora republika i pokrajina, nekakva „ugovorna“ tvorevina koja ostaje i djeluje u okvirima i zavisno od njihovog trenutnog ugovora, ili da je, pak, od njih osamostaljena nadnacionalna država. Potrebu ponavljanja ustavnog i programskog definisanja naše

**Centralni komitet će još jednom morati odbaciti kao istorijski netačne i neprihvatljive tvrdnje da je jugoslovenska zajednica puki rezultat dogovora republika i pokrajina, nekakva „ugovorna“ tvorevina koja ostaje i djeluje u okvirima i zavisno od njihovog trenutnog ugovora, ili da je, pak, od njih osamostaljena nadnacionalna država**

federacije treba tražiti u činjenici da se ona već duže vremena ne ostvaruje i ne funkcionise kako je zamišljeno, što očito otežava i realizaciju osnovnih principa na kojima je izgrađeno zajedništvo u SFRJ.

S obzirom na to da protivrječnosti, zastoji i deformacije prijete, pogotovo u sadašnjim veoma složenim društveno-ekonomskim i političkim prilikama, da ugroze i samu suštinu ustavnih opredjeljenja, Centralni komitet će morati insistirati na odlučnoj i jedinstvenoj idejno-političkoj akciji u Savezu komunista i cijelom društvu. Tim prije, što takve akcije nije uvijek bilo, niti je bilo dovoljno odgovora na sve češće i agresivnije pokušaje osporavanja ustavnih rješenja, pa i samih osnova nastanka i karaktera Jugoslavije. Stvoren je prostor u kome se obnavljaju antisocijalističke tendencije i jače izražavaju konzervativne i reakcionarne ideje, a ponekad se gubijasnoga pogleda. O mnogim važnim pitanjima odnosa u federaciji javljaju se različita gledanja i unutar Saveza komunista, što stvara još veće nedoumice.

### OPASNE TENDENCIJE ZATVARANJA

Na predstojećoj sjednici Centralnog komiteta dužnu pažnju će dobiti i rastuće pojave

nacionalizma, teze o ugroženosti „svoje nacije“, tendencije zatvaranja na ekonomskom kulturnom i političkom planu. U najekstremnijem vidu te se ideologije izražavaju kao teze o jugoslaviji kao vještačkoj tvorevini, o eksploataciji na nacionalnoj osnovi i neravnopravnosti republika u njoj, pasve do oživljavanja najreakcionarnijih ideologija.

Zagovornici tih ideja, koristeći nagomilane teškoće, teže da dokažu da je stvoren sistem koji ne funkcionise, da su ustavna rješenja u federaciji, posebno o načinu odlučivanja i položaju republika i pokrajina, neprimjenljiva, itd. Zato je vrlo bitno da se u Savezu komunista brže raščišćavaju i prevladavaju idejne razlike, kolebanja pa i zbrke u pogledima na ova pitanja.

Rasprava o ostvarivanju ustavne koncepcije jugoslovenske federacije moraće obuhvatiti i pitanje ostvarivanja odnosa u SR Srbiji, ostvarivanje Platforme SKJ o Kosovu, analizu snaženja etatizma, zastoj samoupravljanja, funkcionisanje organa Federacije i druga. U svim tim oblastima ima dosta mjesta za izmjenu ponašanja i efikasniju društvenu akciju. Treba međutim, naglasiti nužnost objektivnog pristupa u sagledavanju željenog i postignutog. Nerealno je očekivati da se samo za deset godina u cjelini ostvari ono što je Ustavom predviđeno, nezavisno od toga koliko se savladavaju objektivne protivrječnosti i teškoće koje prate razvoj zemlje. Ali, ne treba tražiti opravdavanja, tamo gdje ih nema, što se ustavna koncepcija federacije ostvaruje jednostrano, što se znatno više izražava državna strana tih odnosa, a potiskuju samoupravni procesi i sadržaji. Pogotovo nema opravdanja za nedovoljno organizovanu idejno-političku akciju SK na dosljednom ostvarivanju i razvijanju ustavne koncepcije jugoslovenske federacije.

**SJEDNICA  
CK SK CRNE GORE**

## Koheziiona uloga

**ZA PREDSJEDNIKA PONOVO IZABRAN MARKO ORLANDIĆ**

TITOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) — Centralni komitet SK Crne Gore usvojio je danas idejno-političke stavove za izmjene i dopune Statuta SK ove republike. Na istoj sjednici za predsjednika CK za naredni mandatni period do 9. kongresa, jednoglasno je ponovo izabran Marko Orlandić.

U idejno-političkim stavovima koji će poslužiti za izradu novog Statuta SK Crne Gore naglašava se da Statutom SK Jugoslavije treba jedinstveno reguli-

sati sva najvažnija pitanja unutrašnjih odnosa, organizacionog ustrojstva, rada i djelovanja SK i da treba otkloniti sve statutarne mogućnosti koje omogućavaju pojavu defederalizacije u SKJ. Omakvo opredjeljenje svi učesnici u raspravi su jednodušno podržali uz zahtjev da se u ukupnim odnosima u SK jače naglasi njegova integrativna i koheziiona uloga u društvu.

NAKON DECENIJE RADA SAVEZNE BUDŽETSKE INSPEKCIJE

## Konačno jasan položaj

**Savezno izvršno vijeće nedavno zaključilo da se do kraja  
godine normiraju status i ovlaštenja ove inspekcije**

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) — Na pragu jedanaeste godine rada izgleda da će biti regulisan položaj Savezne budžetske inspekcije. Na to upućuje nedavni zaključak SIV-a da se do kraja godine status i ovlaštenja inspekcije normiraju bilo zakonima o saveznoj upravi ili u okviru posebnog zakona o svim inspekcijama u Federaciji.

Ostvarivanje tog zaključka biće epilog svojevrstne „istorije“ budžetske inspekcije koja već 10 godina djeluje na osnovu jedne jedine odredbe Zakona o izvršnoj budžeta Federacije, koji se donosi za svaku godinu, uprkos mnogim zaključcima da se njen položaj trajno uredi.

To bi prekratilo i neizvjesnost zaposlenih da će, zbog njihovih nalaza, izostati i ta jedina odredba u zakonu i tako inspekcija prestati da

postoji.

Kada je odlukom SIV-a 1984. godine u okviru Saveznog sekretarijata za finansije osnovana budžetska inspekcija, trošenje sredstava saveznog budžeta niko nije posebno kontrolisao. Od slučaja do slučaja, to je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, činila Služba društvenog knjigovodstva. I van ikakve kontrole bilo je korišćenje novca za boračko-invalidsku zaštitu (oko 13 odsto saveznog budžeta) u 527 opština i 11 zajednica penzijsko-invalidskog osiguranja. Takođe i upotreba sredstava čija namjena se određuje posebnim zakonima — na primjer, za otklanjanje posljedica zemljotresa. Nisu kontrolisani ni prihodi od carina i uvoznih dažbina, dok je SDK nadzirao ostvarivanje osnovnog poreza na promet i samo ono što su pojedini savezni organi sticali kao vlastiti prihod.

Budžetska inspekcija je osnovana radi kontrole zakonitog, namjenskog i racionalnog korišćenja svih bužetskih sredstava (boračko-invalidska zaštita, dopunska sredstva za nerazvijene, savezni organi i posebne namjene) osim za JNA, koja ima sopstvenu inspekciju. Uprkos, radi ocjene ukupnog ponašanja korisnika prema federalnim sredstvima. Na takvo određivanje zadatka uticalisu i nalazi SDK o zakonitosti periodičnih obračuna i završnih računa (materijalno-finansijska kontrola) koji nisu omogućavali uvid u uzroke i razmjere nepropisnog ponašanja, a još manje u ekonomsku opravdanost upotrebe budžetskih sredstava.

Nakon zaključka SIV-a u inspekciji očekuju da se njen položaj, ovlaštenja i način rada trajno i kompletno propišu. Ne kriju ni nade u poboljšanje svog materijalnog položaja. Ocjenjuju da je potrebno povećati broj inspektora, kako radi jačanja kontrole u boračko-invalidskoj zaštiti tako i radi njihove veće specijalizacije.

**RAZGOVOR S  
GENERAL—POTPUKOVNIKOM  
ŽIVORADOM LAZAREVIĆEM**

## Školovanje za idući vijek

BEOGRAD, 28. oktobra — U ovoj školskoj godini, u oblasti obrazovanja i vaspitanja starijinskog kadra u JNA očekujemo nove prodore. Pristupili smo, prateći ubrzane društvene i tehnološke promjene u zemlji i svijetu, dograđivanju nastavnih planova i programa, metodike pa i sistema vojnog školstva u cjelini. Na gotovosvim nivoima, takođe, uveli smo, u organizacionom smislu, nova, racionalnija, rješenja, izjavio je general-potpukovnik Živorad Lazarević u razgovoru sa novinarom Tanjuga.

Vrlo složena vojnopolitička situacija i odnosi u međunarodnoj zajednici, sve brži razvoj nauke i tehnologije, posebno razvoj ratne tehnike i vojnonaučnih disciplina u svijetu, nameću sve veće i složenije zadatke u obrazovanju i vaspitanju kadrova u oružanim snagama. Zato moramo, polazeći od vlastite koncepcije i doktrine odbrane i originalne ratne vještine, stvoriti takav profil stariješine koji će uspješno moći da

odgovori svim izazovima budućnosti, rekao je general Lazarević. Imamo, naravno, na umu da vojno školstvo u periodu 1986-1990. priprema starijinski kadar koji će koristiti stečena znanja i u prvim decenijama 21. vijeka, kaže Lazarević. Zato mladi, posebno pitomci vojnih akademija, moraju steći takvo obrazovanje koje će biti aktuelno i tada. Otuda nastavnici sadržaji treba, osim iskustvenih poruka prošlosti i sadašnjosti, da odraze i osnovne karakteristike eventualnog budućeg rata.

U usavršavanju vojnog školstva, ističe Lazarević, marksizam i dalje ostaje palazna osnova našeg cjelokupnog vaspitno-obrazovnog rada koji treba stvaralački primjenjivati u sve složenijoj praksi. Teži se, takođe, da se školovanjem izgrađuje svestrana socijalistička ličnost stariješine, moralno, stručno i psihofizički sposobna za obavljanje svih dužnosti u OS SFRJ u miru i u ratu.

**POČEO OKRUGLI STO O  
TRANSFERU GRAFIČKE  
TEHNOLOGIJE**

## Tek početni rezultati

**Saradnja Jugoslavije i zemalja  
u razvoju odvija se  
dvosmjerno**

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) — Saradnja Jugoslavije sa zemljama u razvoju u pogledu transfera grafičke tehnologije je u usponu, jer u njoj ne pretežu komercijalni interesi. Međutim, na tom planu su realizovani tek početni rezultati — rečeno je na okruglom stolu o konkretnim oblicima međusobne saradnje zemalja u razvoju u domenu proizvodnje i distribucije knjige.

Ovaj skup zajednički su organizovali Privredna komora Jugoslavije, jugoslovenska Komisija za saradnju sa Uneskom i Beogradski sajam.

Za potrebe Angole u našoj zemlji je štampano četiri i po miliona udžbenika, a za potrebe Alžira 7.5 miliona. Raznovrsni vidovi saradnje uspostavljeni su sa Egiptom, Indijom, Ganom, Senegalom, Sri Lankom, Togoom, Tunisom, Etiopijom i nizom drugih zemalja u proizvodnji školskih knjiga, svezaka, a naročito u tehničkoj pomoći, obuci stručnjaka-grafičara, novinara i urednika za izdavačku djelatnost. Saradnja je dvosmjerna i ona obuhvata i prevodenje i objavljivanje djela autora iz nerazvijenih zemalja. Ali, rečeno je, kako objasniti da se autorska prava za objavljivanje ovih djela mogu dobiti ponekad samo preko zapadnih agencija, a ne direktnim kontaktima izdavača iz te zemlje. Slični problemi vezani za suvišno posredovanje javljaju se i u uvozu hartije i u nizu drugih domena.



UZ NOVU REDAKCIJU PROGRAMA KPSS

# Sličnosti i razlike

**Dok se sadašnja redakcija definiše kao „program usavršavanja socijalizma i postepenog prelaza ka komunizmu“, Program iz 1961. tretiran je kao „program izgradnje komunističkog društva“**

MOSKVA, 28. oktobra — Koliko se nova redakcija Programa KPSS — objavljena u ogromnim tiražima svihsovjetskihlistova — razlikuje od Programa iz 1961. godine kojeg treba da zamijeni poslije usvajanja na sljedećem partijskom kongresu? Iako se mastilo na hartiji tako reći nije još ni osušilo, upravo to privlače posebnu pažnju analitičara u Moskvi. Za potpuniji odgovor svakako će biti potrebno još dosta vremena, pošto je riječ o dokumentima čije poređenje zahtijeva mnogo pažnje i preciznosti. Pa ipak, prvi utisak je da ima dosta i sličnosti između Programa Partije koji je još na snazi i njegove nove redakcije koja će ga zamijeniti.

## KRITIČAN STAV PREMA GREŠKAMA

Dok se sadašnja redakcija Programa definiše kao „program usavršavanja socijalizma i postepenog prelaza ka komunizmu“, Program iz 1961. godine tretiran je kao „program izgradnje komunističkog društva“. Štaviše, u dosadašnjem Programu je precizirano da će „komunizam u SSSR u osnovi biti izgrađen do 1980. godine“. U tom dokumentu bilo je i drugačijeg „zatrčavanja unaprijed“, što i jeste jedan od glavnih razloga za donošenje nove redakcije. Riječ je o takvim detaljima Programa iz 1961. koji su obećavali besplatne usluge stanovništvu — gradski prevoz, stanovanje i slično — besplatnu društvenu ishranu, najkraće radno vrijeme na svijetu, obilje potrošne robe, početak komunističke raspodjele „prema potrebama“ i slično.

Sve je to izbačeno iz Programa, uz jasnu napomenu da Komunistička partija ne želi da „detaljiše o komunističkom uređenju“, a još manje da postavlja određene vremenske periode. Naprotiv, kaže se da između socijalizma i komunizma nema neke oštre granice, da razvijanje socijalizma i jeste put ka komunističkom društvu.

Već ovo poređenje tekstova ukazuje da se novoj redakciji Programa KPSS pristupilo sa većom dozom objektivnosti i uvažavanja realnih činjenica. To je, u stvari, jedna od karakterističnih nove redakcije, u odnosu na dosadašnji tekst Programa.

Drugo što već sada pada u oči, jeste kritičan stav prema ranijim etapama u sovjetskom razvoju. Ovo „kritičan“ treba shvatiti upravo na način kako je to u novoj redakciji i napisano: u cjelini Partija je imala pravilan i pravac i politiku, ali su u pojedinim periodima ispoljene i greške.

Prvi put u jednom partijskom Programu sada se pominje borba protiv posljedica kulta ličnosti, kao i samokritičko i boljševičko ponašanje sovjetske partije. Zamjerke se upućuju i na „subjektivizam i volunjarizam“ koji se propisuje periodu Hruščova, iako se njegovo ime, kao i Staljinovo, ne pominje. Konačno, primjeba ima i na period sedamdesetih i početka osamdesetih godina, što se odnosi na Leonida Brežnjeva.

Iako ovaj kritički prilaz nije u prvom planu, niti je potenciran, on je ipak od političkog značaja. Njegov smisao je u tome da sadašnja politička strategija KPSS udalji od takvih grešaka iz prošlosti.

Iako u mnogim suštinskim stavovima sadašnji Program u novoj redakciji zadržava teoretski i ideološki kontinuitet sa prethodnim, ima dosta stavova kojima je data drugačija intonacija. I ovdje se umnogome radi o „prečišćavanju“ teksta i ispuštanju onih njegovih dijelova koji su u vrijeme kada su usvojeni prije 25 godina, izazivali dosta kritičkih primjedaba.

## OKRETANJE UNUTRAŠNJOJ POLITICI

Kao dobar primjer može da posluži tretiranje pojma „svjetski socijalizam“. U Programu iz 1961. godine korišćen je termin „socijalistički lager“ i tu su bile deciderano nabrojane sve zemlje koje su ulazile u „lager“, od Albanije, preko Bugarske do Kine i Sjeverne Koreje.

Što se tiče Jugoslavije, ona je u tom Programu neposredno apostrofirana na dva mjesta i oba puta u negativnom smislu, kao zemlja koja je krenula socijalističkim putem ali je kasnije s njega skrenula. Program SKJ je ocijenjen kao primjer revizionizma u savremenom svijetu.

Sada je sve to brisano iz teksta. Izostalo je i insistiranje na kritici

zemalja koje se „izoluju“ od zajednice, dijelova o zaoštravanju klasne borbe, nacionalizmu itd.

U novoj redakciji barata se sa dva pojma. „Svijet socijalizma“ obuhvata sve zemlje socijalističkog karaktera — bez njihovog imenovanja — dok „socijalistička zajednica“ predstavlja njegovu „jezgro“ a na svjetskom planu javlja se kao „najuticajnija sila bez koje je nemoguće riješiti nijedno svjetsko pitanje“.

U sadašnjoj redakciji Programa odnosi u socijalističkoj zajednici tretiraju se slično kao i u dosadašnjem Programu. To je „novi tip međunarodnih odnosa“ zasnovan na socijalističkom internacionalizmu. Priznaju se određene razlike objektivne prirode, ukazuje na suverenitet i nezavisnost zemalja, ali se ipak više insistira na njihovom jedinstvu i daljem zbijanju.

Najveće razlike, međutim, moguće je uočiti iz ovih dijelova Programa koji se odnose na unutrašnju politiku. To je razumljivo, jer je između ova dva dokumenta prošlo četvrt vijeka pa su pred Sovjetskim Savezom i novi zadaci i nove perspektive.

Nova redakcija Programa — za razliku od stare — i ovdje pokazuje daleko veću dozu realizma. U njoj nema suvišnih cifara ili detalja, već je to prije svega razređena strategija KPSS na glavnim pravcima ekonomskog, političkog, socijalnog i kulturnog razvoja.

Izvesni elementi, poput jačanja demokratskog centralizma, planiranja, borbe za veću produktivnost rada, intenzifikacije privredivanja itd — prisutni su i u jednom i u drugom dokumentu. Sadašnja redakcija Programa gleda na unutrašnje političke ciljeve i zadatke iz novog ugla i sa pozicija koje su već usvojene. Ideje koje je posljednjih mjeseci izlagao Mihail Gorbačov na partijskim plenumima, našle su ovdje svoje centralno mjesto.

Zbog toga je čini se i tačna ocjena iz uvodnog dijela nove redakcije Programa. To je program „usavršavanja socijalizma“, dakle usavršavanja postojeće sovjetske stvarnosti. I pored razlika koje su uočljive između dva programska dokumenta, utisak je da kontinuitet ipak ima dominantnije mjesto.

Aleksandar NOVAČIĆ

POSILIJE IZRAELSKOG BOMBARDOVANJA PALESTINSKIH BAZA U LIBANU

# LOGORI POD BOMBAMA

**Poslije avlonskih bombardovanja dvije baze u istočnom Libanu u ruševinama ostala najmanje četiri mrtva i devet ranjenih ljudi**

BEJRUT, 28. oktobra (Tanjug) — Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a devet bilo ranjeno u bombardovanju dvije baze palestinskih boraca u istočnom Libanu koje su juče kasno po podne izvršili izraelski borbeni avioni — javljaju danas libanski listovi pozivajući se na nezvanična saopštenja policije i očevidaca.

Prema ovim saopštenjima, eskadrila od osam izraelskih aviona, dva lovca — bombardera američke izrade „F-16“ u pratnju šest lovaca „F-15“ koji su pružali vazдушnu zaštitu, napalo je dvije baze palestinske frakcije „Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (PFLP) — Generalna komanda“

kojom rukovodi kapetan Ahmed Džebriil u blizini grada Bar Elias u istočnom dijelu libanske doline Bekka. U višeminutnom bombardovanju nekoliko zgrada je potpuno uništeno, dok je pogodeno i jedno skladište municije.

Izraelski vojni radio je danas javio da su izraelski avioni „postigli direktne pogotke“, da je nekoliko zgrada potpuno uništeno i da su razoreni depoi s odružjem i municijom, kao i najmanje dva tenka.

Tel Aviv takode tvrdi da je napad bio odmazda za seriju akcija koje su gerilci ove palestinske frakcije preduzeli na teritoriji Izraela i protiv kvasilniške „Armije južnog Libana“ u „bezbjednosnom pojasu“ koju Izrael drži na teritoriji Libana.

U sirijskom vojnom kominikeu, koji je danas prenio Radio-Damask ističe se da je sirijska protivavionska odbrana otvorila vatru na izraelske avione i primorala ih da se brzo povuku ka Izraelu.

BORBE U AVGANISTANU

# RAKETAMA NA DŽAMIJU

**Iz izvora bliskih ustanicima stižu izvještaji da se velika kolona vladinih i sovjetskih snaga kreće prema Istočnoj provinciji Paktia**

ISLAMABAD, 28. oktobra (Tanjug) — Radio-Kabul javlja da je 14 lica poginulo, a 78 ranjeno u posljednjem napadu ustanika na najveću gradsku džamiju u Heratu, na zapadu Avganistana. Zvanično se navodi da su mudžahedini raketama potpuno razorili džamiju i to upravo u vrijeme jutarnje molitve, kada je bila puna vjernika. Ustanički izvori, međutim, za sada ne potvrđuju ovu tvrdnju zvaničnog kabulskog radija.

Iz drugih izvora bliskih ustanicima stižu izvještaji da se velika kolona od 150 motornih i oklopnih vozila vladinih i sovjetskih snaga kreće prema istočnoj provinciji Paktia, koja je ljetos bila cilj velike ofanzive i poprište borbi koje su opisivane kao najteže u šestogodišnjem av-

ganistanskom ratovanju. Vjeruje se da su to nova pojačanja garnizona uz samu granicu prema Pakistanu. Mudžahedini su konvoju postavili zasjedu i, kako se navodi, „ubili i ranili više sovjetskih i vladinih vojnika i onesposobili dva vozila“.

U gradu Baglan, u unutrašnjosti zemlje, navode isti izvor, ustanici su izveli atentat na dvojicu agenata specijalne policije „KAD“, samo nekoliko dana pošto su uspjeli da u istom gradu ubiju provincijskog komandanta „KAD-a“. Poslije tih atentata vladine snage su napale stari dio grada, gdje su ustanici imali svoje tajne baze. Tvrdi se da je u toj akciji odmazde, uz učešće aviona, ubijen izmjestan broj civila.

JUGOSLOVENSKO-POLJSKA NAUČNA SARADNJA

## Potpisan protokol

**U naredne tri godine predviđena zajednička obrada 33 teme iz prirodnih i društvenih nauka**

VARŠAVA, 28. oktobra (Tanjug) — U Varšavi je danas potpisan protokol o naučnoj saradnji između Savjeta akademija nauka i umjetnosti Jugoslavije i Poljske akademije nauka za razdoblje 1986-1988. godina. Protokolom je predviđena zajednička obrada trideset i tri teme iz prirodnih i društvenih nauka, kao i moguća

realizacija još 34 teme iz fizike, matematike, tehnike, istorije, prava, ekonomije, jezika i književnosti.

Protokol o saradnji potpisali su šefovi delegacija, predsjednik Savjeta akademija nauka i umjetnosti Jugoslavije Surja Pupovci, a u ime poljske akademije nauka sekretar Zdzislaw Kačmarek.

KRUPNE PROMJENE ZAHVATAJU KINESKU ARMIJU

## Manje a savremenije

PEKING, 28. oktobra (Tanjug) — Paralelno sa demobilizacijom milion vojnika, koja još traje, Kina je reorganizovala svoje regionalne vojne komande time što ih je sa 11 smanjila na sedam i više nego prepolovila komandni kadar u njima. Ubrzano se dovršavaju zamjena vojnih starijima starijih godina mladima i obrazovanijima: Uz to, radikalno se vrši preorijentacija dijelova vojne industrije za potrebe nacionalne privrede ili lokalne potrebe

stanovništva.

Cio taj paket mjera, složen i obiman, treba prije svega da osavremeni armiju i da je uključi u tokove ekonomskog razvoja zemlje. S druge strane, kako je to u novije vrijeme više puta ponovljeno, Kina time želi da praktično doprinese vojnom popuštanjju i izgradnji atmosfere većeg povjerenja među zemljama u interesu očuvanja mira i razvijanja međunarodne saradnje.

POČELI KUBANSKO-SOVJETSKI RAZGOVORI

## VELIKO INTERESOVANJE

HAVANA, 28. oktobra — U Havani su danas počeli kubansko-sovjetski razgovori. Delegacije dviju zemalja predvođe predsjednik Fidel Kastrom i ministar inostranih poslova Sovjetskog Saveza Eduard Ševardnadze, koji je juče iz Njujorka doputovao u posjetu Kubi. U posmatračkim krugovima u Havani Ševardnadzeova posjeta se prati sa posebnom pažnjom, jer sovjetski ministar dolazi iz SAD, gdje je razgovarao i o situaciji na Karibima i u Centralnoj Americi.

BEČ

POLEMIKA U AUSTRIJI

# Treba li Donjoj Austriji „Brazilija“?

**Polu vijeka poslije nagodbe sa „crvenim Bečom“ demohrišćani u najvećoj austrijskoj pokrajini žele „svoj“ glavni grad**

BEČ, 28. oktobra — Austrija ima devet saveznih jedinica — pokrajina, ali samo osam pokrajinskih glavnih gradova. Tako barem tvrde demohrišćanski predsjednik pokrajinske vlade Zigrif Ludvig i njegova većinska Narodna partija, odbijajući da i dalje „priznaju“ Beč za glavni grad pokrajine Donja Austrija.

Pod parolom „pokrajina bez glavnog grada — isto je što i čaša mošta (mlado vino) bez tog mošta“ oni su već „progurali“ kroz pokrajinski parlament odluku o održavanju referendumu, na kojem bi stanovništvo trebalo da se izjasni za to da Donja Austrija dobije svoj „novi“ glavni grad. S obzirom nato da prve procjene stručnjaka po-

kazuju da bi za izgradnju takve pokrajinske „Brazilije“ trebalo najmanje investirati desetak milijardi šilinga, savezna vlada i socijalisti kancelara Sinovca su se tome otvoreno suprotstavili. Socijalisti u Pokrajini, prisiljenisu, međutim, na taktiziranje i nisu zauzeli jasan negativan stav, s obzirom nato da su u toj pokrajini tradicionalno u manjini, a plaše se da bi mogli izgubiti za odsustvo „pokrajinskog patriotizma“.

Čitava stvar izaziva širu polemiku, a ponegdje i primjedbe da su zahtjevi donjoaustrijske Narodne partije apsurdni, pošto je Beč isto-rijski, kulturni i geografski prirodni centar i Donje Austrije. Podijeljena

mišljenja o „planu-Ludvig“ idu i preko osnovne političke podjele u Austriji, na socijaliste i Narodnu partiju, ili vladu i opoziciju. Tako i među demohrišćanima izvan pokrajine Donja Austrija nema baš velikog oduševljenja za ovaj plan i oni su zauzeli neutralnu poziciju iščekivanja, što će donijeti referendum, predviđen za 1. mart iduće godine.

Do tada će kampanja u Pokrajini biti usmjerena na taktičke borbe oko formulacije listića za referendum, na kojem treba odlučiti ne samo „za“ ili „protiv“ nove pokrajinske metropole, nego i gdje će ona biti locirana. Umjesto Beča, u „igri“ je pet prigradskih opština: Krems, St. Pelten, Tulin, Baden i Viner Nojštad. One bi trebalo da se

prošire ne samo novim administrativnim sjedištima pokrajinske vlade i parlamenta, nego i ostalim infrastrukturnama: univerzitetom, naučnim i kulturnim ustanovama, pa i pokrajinskim RTV centrom. Takve „vlastite“ sadržaje imaju već sve ostale austrijske pokrajine, dok ih Donja Austrija „dijeli“ sa Bečom, u kojem kao „svoje“ ima samo blok administrativnih zgrada, u devetom bečkom becirku, gdje su sjedišta pokrajinske uprave i vlade.

Savezna vlada u Beču iznosi dabi sredstva koja traži izgradnja novog glavnog grada Pokrajine, jmgla biti bolje upotrijebljena za privredni razvoj i za otvaranje novih radnih mjesta.

Mirko BOLFEK



POSILIJE VELIKE KRAĐE SLIKA U PARIŠKOM MUZEJU „MARMOTAN“

## Basnoslovna vrijednost plijena

● Najveća krađa slika u Francuskoj u posljednje dvije decenije ● Pljačka u stilu najboljeg krimića

PARIZ, 28. oktobra — Krađa slika neprocjenjive vrijednosti u pariškom muzeju „Marmotan“, iz kojeg su naoružani gangsteri sred bijela dana odnijeli devet djela impresionista, izvedena je tako precizno i brzo da je sasvim sigurno da su pljačkaši bili „pravi stručnjaci“, vrlo dobro obaviješteni o tačnom rasporedu najvrednijih muzejskih eksponata. Gangsteri su bez po muke izabrali i odnijeli najvrednije i najljepše slike. Za njih nije predstavljala nikakvu teškoću ni činjenica da su se najvrednije slike nalazile u raznim salama u prizemlju i na prvom spratu. Njih su lopovi skinuli za samo pet minuta.

Sve se zapravo zbilo kao u vješto

režiranom krimiću. Odmah po otvaranju muzeja, odnosno nešto poslije deset sati, četiri ili pet naoružanih i maskiranih gangstera upalo je u muzej. Pod prijetnjom oružja najprije su neutralisali šestoricu očigledno nenaoružanih čuvara, a zatim su, na očigled omanje grupe preplašenih inostranih turista, mirno uzeli devet najdragocjenijih slika. Pošto su čuvere zatvorili u jednu sobicu, prenijeli su ukradene slike u automobil parkiran ispred muzeja, kojim su se zatim izgubili bez traga i glasa u nedjeljnoj pariškoj gužvi.

Policiju je o krađi obavijestio jedan od čuvara muzeja. U njemu se, po pravilu, danju ne uključuju

uređaji za uzbunu. Takva praksa, kako je objašnjeno u upravi muzeja, uvedena je iz praktičnih razloga, kako bi se izbjeglo da neko od posjetilaca slučajno aktivira sistem. Noću, sistem za uzbunu je uvijek uključen i povezan s najbližom policijskom stanicom.

U oružanom prepadu gangsteri su odnijeli pet najvrednijih djela velikog francuskog impresioniste Kloda Monea, zatim dva platna Ogista Renoara i po jedno djelo Morisota i Narisa. Među ukradenim platnima je i remek—djelo Kloda Monea „Impresija, sunce koje se rađa“.

U muzeju „Marmotan“, koji je zadužbina mecene i istoričara umjetnosti Pola Marmotana,

izloženo je pedesetak djela Kloda Monea, zatim manji broj slika Renoara i nekih drugih impresionista, kao i dragocjena zbirka minijatura i više skupocjenih predmeta namještaja iz doba imperije. Muzej „Marmotan“ vlasništvo je francuske Akademije lijepih umjetnosti.

Krađa u muzeju „Marmotan“ najveća je krađa slika u Francuskoj u posljednje dvije i po decenije. Posljednja krađa slika koje vrijede i nekoliko miliona franaka zabilježena je 1961. godine, kada je iz muzeja u Sen—Tropeu ukradeno 57 slika Bonara, Matisa, Vlamincka i Utrila, i sva su pronađena godinu dana kasnije.

D. RADOVANOVIĆ

IZ OPŠTINSKOG SUDA U BANJALUCI

## Potvrđena presuda Slavku Skenderiji

● On je zbog nedozvoljene trgovine i falsifikovanja isprava 13. marta osuđen na četiri godine zatvora, novčanu kaznu od 50.000 dinara i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 266 hiljada dinara

BANJALUKA, 28. oktobra — Odlukom (presudom) Okružnog suda u Banjaluci potvrđena je presuda Opštinskog suda u Banjaluci kojom se Slavko Skenderija (43) iz Jakupovaca kod Laktaša osuđuje zbog krivičnih djela nedozvoljene trgovine i više falsifikovanja isprava, na četiri godine zatvora, novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara kao i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 266.000 dinara. Ovu presudu od 13. marta ove godine izreklo je Vijeće trojice Opštinskog suda, kojem je predsjedavao sudija Amor Bukić.

Kao što smo već (u više nastavaka) pisali, tokom suđenja je utvrđeno da je Skenderija od 1977. do 1982. godine na carinarnicama u Osijeku, Borsanskom Novom, Novskoj, Zagrebu i drugim mjestima u Jugoslaviji na svoje ime i ime drugih ljudi kupio 27 automobila. Nakon toga on ih je prodao i na taj način ostvario imovinsku korist od 266.000 dinara.

Isto tako, Skenderija je od 1980. do 1982. godine nabavio devet automobila. Zatim je na njima izvršio brisanje i brušenje tvorničkih brojeva da bi na njihovo mjesto utisnuo nove (brojeve) za koje je imao dokumente. Vozila je poslije prodavao.

Inače, protiv presude su se žalili i tužilac i Skenderija, ali su žalbe odbijene kao neosnovane

M. D.

U JUŽNIM KRAJEVIMA SAD

## Dolazi orkan „Huan“

● U snažnom nevremenu — prema prvim vijestima — nestala su dva mornara

GALVESTON, Teksas 28. oktobra — Orkan 'Huan' je na domaku Nju Orliensa. Kako javljaju zapadne novinske agencije, orkan se u toku noći približio Luizijani i Teksasu i najvjerojatnije će nastaviti da se kreće pravcem sjever — sjeverozapada.

Vjetrovi snage do 136 kilometara na sat izazivaju velike talase, tako da su naselja na nižim dijelovima obale na sjeveru meksičkog zaliva ugrožena. U nekim dijelovima Luizijane već je izvršena evakuacija hiljadu i po ljudi.

U Predgrada Nju Orliensa već je prodrta voda. 'Huan' je u te krajeve donio poplave, a nivo vode dostigao je u nekim dijelovima metar i po.

Posebno opasnostima još su izloženi radnici na morskim platformama za vadeње nafte. Sa nekoliko platformi, kao i brodova za opsluživanje, koji su zatečeni na otvorenom moru, emitovani su pozivi za pomoć. Zbog lošeg vremena, evakuacija ljudi pred snažnim orkanom, međutim, nije bila mogućna. U snažnom nevremenu — prema prvim vijestima — nestala su dva mornara.

'Huan' je deseti orkan koji pogada južne krajeve SAD u proteklih nekoliko mjeseci.

NIŠ

## Javio se vlasnik zaboravljenog novca

NIŠ 28. oktobra (Tanjug) — Hotelu „Ambasador“ i organima unutrašnjih poslova Niša javio se vlasnik zaboravljenog paketa u kojem je bilo 3.395.000 dinara. To je vlasnik privatne zanatske radnje u Ljubljani Bojan Boc, Čargova 4. On je osoblju hotela objasnio da novac potiče iz Skoplja i Kumanova od partnera koji su uplatili avans za narudžbine i da je „nestanak“ novca primijetio tek kada se vratio u Ljubljanu.

Bojan Boc, je, inače, bio posljednji gost u sobi 302 uoči otkrića novca u hotelu „Ambasador“.

O Jelici Jovanović, koja je pronašla novac, u hotelu

TOK ISTRAGE OKO OTMICE ITALIJANSKOG BRODA „AKILE LAURO“

## Devet naloga za hapšenje

● Od devetorice traženih u Italiji, sedmorica su već u zatvoru

RIM, 28. oktobra (Tanjug) — Deveti nalog za hapšenje izdat je u Italiji poslije otmičarstva „Akile Lauro“ i dosadašnje istrage, koja sve više proširuje krug mogućih učesnika u toj terorističkoj akciji. Posljednji zatvoreni je neimenovani funkcioner PLO-a kojeg je rimska policija uhapsila s lažnim dokumentima. Nikakvi drugi detalji o njegovom hapšenju do sada nisu saopšteni.

Od devetorice traženih u Italiji, sedmorica su već u zatvoru. Pored

četvorice otmičara i jednog juče uhapšenog Palestinca, zatvoren je, pod sumnjom da je u organizovanju akcije učestvovao i izvijesni Mohamed Kalaf Zainib. Sirijac uhapšen u Đenovi s lažnim pasošom, kao i Palestinac Jusef Ali Juseb Ismail, za kojeg se vjeruje da je otmičare snabdijevao lažnim dokumentima. Hapšenje ovog posljednjeg dovodi se u vezu s navodnom spremnošću dvojice otmičara da govore.

Nalog za hapšenje vode Fronta za oslobođenje Palestine i prego-

varača s otmičarima, Abula Abasa, koji je u subotu izdalo tužilaštvo u Sirakuzi, i dalje je predmet spora između Sirakuze i Đenove, čije tužilaštvo smatra da je takav nalog podignut bez osnova.

Sutra bi kasacioni sud trebalo da odluči u čijoj će kompetenciji biti vođenje istrage oko otmičarstva, i moguće je da će se proces sasvim prebaciti u Đenovu.

Posljednji traženi u ovom slučaju jeste izvijesni Petros Flores, za kojeg se vjeruje da je to ime uzeo s ukradenog pasoša jednog grčkog državljanina.

Flores je, po svojoj prilici, peti član otmičarske grupe koji je brod napustio pred početak akcije, iskrčivši se u Aleksandriji. Od tada mu se gubi svaki trag.

Ukoliko mu izmakne istraga nad otmičarima, tužilaštvo iz Sirakuze neće sasvim ostati „izvan igre“. Danas je najavljeno da će pokrenuti istragu o „vrućoj noći“ u Sigoneli, kada je prinudno sletio egipatski „boing“ s otmičarima i Abulom Abasom, praćen američkim lovcima. Tužilaštvo će, kako je saopšteno, nastojati da utvrdi da li je tada, i kasnije, kada je došlo do spora između italijanskih i američkih vojnika oko kompetencija nad otmičarima, od strane Amerikanaca učinjen bilo kakav prekršaj.

M. D.

NAKON CIKLONA SA GRENLANDA

## Poplavljen Lenjingrad

MOSKVA, 28. oktobra — Dio Lenjingrada poplavljen je protekle noći kada je nivo Neve dostigao 215 centimetara iznad normale. Kako javljaju zapadne novinske agencije, pozivajući se na TASS, to je 265 poplava u istoriji Lenjingrada. Poplavu je prouzrokovao ciklon

sa Grenlanda koji je duvajući brzinom od 110 kilometara na sat natjerao vodu iz Finskog zaliva u Nevu. Poplava nije izazvala veliku materijalnu štetu, ali je ciklon oštetio krovove kuća i mrežu za prenos električne energije i telekomunikacija.

ZEMLJOTRES U KONSTANTINU I ANABI

## Bez žrtava i veće štete

ALŽIR, 28. oktobra /Tanjug/ — u Konstantinu i Anabi, na istoku Alžira, dogodio se sinoć zemljotres jačine pet stepeni po Rihterovoj skali. Potres je izazvao izvjestan strah među stanovnicima ova dva grada, ali je prošao bez ljudskih žrtava i bez veće materijalne štete.

Ekipa civilne zaštite, koje su

obišle stare kvartove Konstantina i susjedne gradiće Zigut Jusef i El Krub, konstatovale su da su u El Krubu lako oštećene neke porodične zgrade sagrađene od nesigurnog materijala.

Epicentr potresa je bio u trouglu između gradova Setif, Konstantin i Anaba.

BANJALUKA: U ULICI AUGUSTA CESARCA

## Kažnjena neopreznost

BANJALUKA, 28. oktobra — Darinka Radaković (25) iz Banjaluke teško je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko 5.50 sati u Ulici Augusta Cesareca u Banjaluci.

Na nju je dok je prelazila ulicu tamo gdje nije bilo označenog pješakačkog prelaza naletjela „zastava 750“, kojom je upravljao Milan Travar (45) iz Banjaluke. Istraga je u toku.

M. D.

ZATVORENI AERODROMI U BEOGRADU, ZAGREBU, LJUBLJANI I OSIJEKU

## Magla „prikovala“ avione

BEOGRAD, 28. oktobra /Tanjug/ — Magla je i danas paralisala cjelokupan avionski saobraćaj u našoj zemlji. Vremenske prognoze za drugi dio dana su dosta pesimistične. Čak i da se magla razide, teško je pretpostaviti da će do kraja dana avioni

moći da nadoknade ono što je zbog storniranja brojnih letova već izgubljeno.

Prema informaciji iz Operativnog centra Jugoslovenskog aerotransporta, zatvoreni su aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Osijeku. Ostali

aerodromi su otvoreni, pa i skopski, jer se vrijeme nad glavnim gradom Makedonije sada popravilo. Međutim, kako je magla u pojedinim gradovima avione „prikovala“ za zemlju, nema polijetanja ni slijetanja ni na aerodrome na kojima je vidljivost normalna.

Mnogi putnici koji su namjeravali da odlete do nekog grada u zemlji, otputovali su vozovima i autobusima. To neće moći da učine i oni koji putuju u inostranstvo. Čekaonice na aerodromu Beograd su prepune onih koji čekaju da se magla podigne. Slično je i sa putnicima koji su juče doputovali sa drugih kontinenata. Avion iz Australije sletio je u Split, a iz Njujorka u Dubrovnik.

SUĐENJE U BONU

## Optužen Libijac

BON, 28. oktobra /Tanjug/ — Uz izuzetno oštre mjere bezbjednosti, pred porotnim sudom u Bonu je danas počelo suđenje Fathiju el Tarhuniju (29), Libijcu koji je proljetos na najprometnijem borskom trgu ubio jednog svog zemljaka i teško ranio dvoje Nijemaca.

Ubijeni Džebrail Denali (30), ovdje je dugo boravio kao emigrant. Na njega je optužen El Tarhuni ispalio više metaka, pogodivši pri tom još Rudolfa Kastelmajera (46) i Hildegard Miseler (43), kojima su ljekari jedva spasli živote.

Proces će, kako se očekuje, trajati više nedjelja.

M. D.



NA PRAVNOM FAKULTETU U BANJALUCI

## Studij za budućnost

● **Specijalistički studij iz poslovno-pravne informatike, koji treba da počne u decembru na banjalučkom Pravnom fakultetu, prvi je te vrste u Jugoslaviji** ● **Posljednji voz za trku sa razvijenim svijetom**

BANJALUKA, 28. oktobra — Specijalistički studij iz poslovno-pravne informatike, otvoren od ove jeseni na Pravnom fakultetu u Banjaluci, prvi je te vrste u zemlji. Pravo da se upišu imaju svršeni studenti svih fakulteta. Rok prijave je do početka decembra, a cijena jednogodišnjeg školovanja, koje će se organizovati svakog vikenda od decembra do juna, je 50 hiljada dinara. Moguće je ovaj iznos uplatiti u dvije rate. Po završetku ovog studija stiče se zvanje specijaliste, što bise moglo nazvati prvim „čvorom“ postdiplomskih studija. Polaznici bi u potonja dva semestra trebalo da steknu znanje za upotrebu kompjutera u svojim svakodnevnim poslovima.

— Informatika, nesamo u tehničkim naukama, nego uopšte u društvu iz perspektiva sljedećeg vijeka, kaže profesor **Radovan Hrnjaz**. — Mi uveliko kaskamo za svijetom, pa je može poduhvat banjalučkog Pravnog fakulteta, prvi takve vrste u zemlji, i posljednji voz da se uhvati korak s razvijenijim.

Saznajemo da će predavanja za polaznike držati najpoznatiji profesori beogradskog Fakulteta organizacionih nauka, jugoslovenskog pionira u obrazovanju za računarsku tehniku i predavači matičnog fakulteta.

— Ljudi se čude otkud pravo i informatika, a zaboravljaju da je isti bum bilo uvođenje matematike u ekonomiju šezdesetih godina. Niko nije povezivao te dvije nauke, a danas se ne mogu zamisliti odvojeno, kaže profesor **Milorad Zakić**. — Danas u svijetu se nijedna dobra advokatska kancelarija ne može zamisliti bez kompjutera. Ne radi se ništa više „pješke“, a i zašto bi kada bi se obrasci za sve vrste ugovora mogli staviti u kompjuter i samo upisivati imena i podaci. Nije informatika budućnost samo sudstva, uprave i administracije, nego svih oblasti rada. Mi ne samo da zaostajemo za svijetom nego i ne shvatamo to. To je ono što je strašno.

Na usluzi polaznicima biće jedan računar tipa „Spektrum 4 plus“, što je, po mišljenju profesora dovoljno za ciljeve učenja. Studij će početi ukoliko se prijavi više do trideset kandidata, mada bi optimalna brojka bila četrdeset. Svim kolektivima iz Krajine su poslana obavještenja, pa se očekuje da će oni poslati svoje radnike.

Da bi javnost upoznali sa smislom specijalističkog studija iz poslovno-pravne informatike pozvali su u goste i dvojicu istaknutih stručnjaka profesore Čirila i Krčevinca sa beogradskog FON-a. Oni će 13. novembra u 19 sati u vijećnici Doma kulture govoriti o opštoj slici čovječanstva danas i ulozu kompjutera u njemu. Biće to interesantan razgovor uz veliki broj ilustracija. Podatak da je jedan od pozvanih profesora učestvovao u lansiranju jednog američkog satelita, dovoljno govori o njihovom renomeu.

S. ŠILJGOVIĆ

ŠTA BI TREBALO DA BUDE  
„GLASOVA EDICIJA BRANKO ČOPIĆ“

## VELIKA IZDAVAČKA ŠANSA

● **Biće to ozbiljan poduhvat, u kojem se mora računati sa vrhunskim kulturnim i književnim kvalitetom — kaže književnik Mladen Oljača**

BANJALUKA, 28. oktobra — Uskoro najodgovorniji u NIGRO „Glasu“, a i u djelatnosti neposredno vezanoj za izdavaštvo morali bi, zajedno sa društveno-političkim strukturama Banjaluke i šire da se dogovore o profilu edicije „Branko Čopić“. Ova biblioteka bi nosila ime znamenitog preminulog pisca koji se veoma uspješno okušao u više književnih rodova i žanrova.

**Mladen Oljača**, književnik, saborac i prijatelj Branka Čopića kaže:

— Branko Čopić je veliko ime naše literature i jedan od temeljnih kamenova književnosti narodnooslobodilačke borbe, koju s ponosom ubrajamo u jugoslovensku revolucionarnu kulturnu baštinu. On je klasik našeg jezika, od čijeg ugleda je polazio izdavač osnivajući ediciju kojom bi na dostojan način obilježio Čopićevo ime i djelo.

Ideja je pozdravljena i prihvaćena kao velika izdavačka šansa ali i kulturna obaveza i javna odgovornost. Sasvim je prirodno što je već u prvim

razgovorima o ovoj ideji istaknuto i naglašavano da ovakva edicija mora dostići jugoslovensku i evropsku izdavačku razinu, što znači da ona ne može imati ničeg prigodnog i improvizovanog. Biće to ozbiljan poduhvat, u kojem se prije svega mora računati sa vrhunskim kulturnim i književnim kvalitetom.

Kolekciju ovih knjiga, čiji će se prvi primjerci vjerovatno pojaviti iduće godine, pripremaće uređivački odbor koji će izdavač imenovati polazeći od jugoslovenski koncipirane osnovne, što će biti dogovorena u široj raspravi brojnih činilaca naše kulturne, izdavačke i književne javnosti.

Dakle, predstoje obimni poslovi u kojima bi izdavač „Glas“ trebalo da se potruži da nađe najoptimalnija rješenja. Ne bismo trebali zaboraviti da edicija „Branko Čopić“ jeste i izdavačka šansa „Glasu“ koja mu otvara stanovit probaj na jugoslovensko tržište knjige, čime ovaj ozbiljni posao i poduhvat dobija i na težini druge vrste.

N.G.

U VELIKOM IZLOŽBENOM SALONOM DOMA KULTURE 29. OKTOBRA

## Slike Ljubomira Stahova

BANJALUKA, 28. oktobra — U velikom izložbenom salonu Doma kulture u utorak, 29. oktobra u 19 sati biće otvorena sedamnaesta samostalna izložba slika **Ljubomira Stahova**. Biće predstavljeno 34 slike u ulju velikog formata radenih u posljednje tri godine.

Kako ističu kritičari „Stahovljeve slike otkrivaju se tako kao fantastični krajolici nam bliskog svijeta čiju morfologiju i sintaksu dirigira živa suradnja svijesti i podsvijesti, realnog i irealnog“.

„Više od jedne decenije Ljubomir Stahov živi avanturu slikarstva koje je iskoračilo izvan granica vidljivog“. Poslije završene akademije bio je saradnik Majstorske radionice profesora Krste Hegeđušića i profesora Ljube Ivančića. Protekle godine izlagao je u Londonu, a pored ostalih priznanja dobitnik je otkupne nagrade Somborske likovne jeseni na 8. trijenalu jugoslovenskog crteža u Somboru, te premije Fonda za unapređivanje likovne umjetnosti „Moše Pijade“ na 7. zagrebačkoj izložbi jugoslovenskog crteža. J.P.

PREMIJERA BANJALUČKIH LUTKARA U NARODNOM POZORIŠTU BOSANSKE KRAJINE

## SVEMIRSKI ZMAJ

BANJALUKA, 28. oktobra — Ansambl banjalučkog Dječijeg pozorišta predstavice se u subotu, 2. novembra, premijernom predstavom „Svemirski zmaj“ u režiji gosta iz Beograda **Brankoslava Kraljanića**. Tekst je napisao **Dušan Kovačević**, scenograf, kostimograf i kreator lutaka je **Milena Nikčević**, koreografija **Antun Marinkić**, amuzika **Teofil Jusufagić**. Ulogu Naučnika Vlajke i Čičice tumači **Hubert Kulner**, Mića Ponavljač i Kondukter je **Muhamed Bahonjić**, Mile Pile i Pu-

tnik **Nebojša Zubović**, Sanja i Miš interpretira **Nevenka Rodić**, Musa i Cuvar parka — **Besim Tulekčić**, Mačka i Damaja **Ida Milošević**, Sudija i Miš — **Vesna Medaković**, Vjetar i Čavka — **Danica Jović**, Milicioner i Pas — **Boris Stojaković**, Čavka i Putnik u tramvaju — **Fevzija Rešić** a Miš — **Ferida Čokić**.

Premijera „Svemirskog zmaja“ biće odigrana 2. novembra u 19 sati na sceni Narodnog pozorišta Bosanske krajine, a repriza je u nedjelju, 3. novembra, u istoj sali. J.P.

MLADI PISCI NA SAJMU KNJIGA U BEOGRADU

## Bolje poznavanje, više zajedništva

BEOGRAD, 28. oktobra — Sajam knjiga je jedna od rijetkih manifestacija na kojoj je moguće sresti pisce svih generacija i iz svih jugoslovenskih krajeva. Mladi jugoslovenski pisci se vjerovatno rjeđe susreću nego oni srednje i starije generacije tako da se mnogi od njih vidaju sporadično, odsajma od sajma. Obišli smo izdavačke i izložbene standove sa trojicom „predstavnik“ mlade generacije jugoslovenskih pisaca: **Radomir Uliarevićem** (Crna Gora), **Sinanom Gudževićem** (Srbija) i **Francom Lainšekom** (Slovenija).

Ovi tridesetogodišnjaci (Lainšek je nešto mlađi) afirmisani su pisci svoje generacije, a i poznaju se dugo godina i jedan o drugom saznaju isključivo iz časopisa i prelistavajući izdavačke programe, jer kako kažu, knjige rijetko vidaju a međusobni susreti su još rjeđi.

— Problem je — kaže Lainšek — što knjige sa srpskohrvatskog jezičkog prostora, posebno knjige mladih autora, i ne stižu u Sloveniju, tako da nisam u prilici da pratim šta se dešava na jugoslovenskom prostoru. Snažim se tako što „skoknem“ do Zagreba i nabavim ono što trenutno knjižare imaju, inače, pišem prijateljima da mi po svom izboru u Beogradu, Sarajevu, Titogradu, Novom Sadu, Banjaluci, nabave nešto iz tekuće, posebno produkcije mojih vršnjaka.

Sinan Gudžević je član redakcije „Književnih novina“ i jedan od onih

koji se brinu o poeziji u redakciji tako da je poprilično upoznat sa tekućom književnom produkcijom.

— No, čini se da to, ipak, nije najvažnije, jer ideje ne struje samo putem pisane riječi, treba nam više razgovora a time i više sastanaka. Susreti književni su potrebni ali oni su se vremenom „izrodili“ u manifestacije koje su više pokazne i u kojima je književnost sporadična. Ideje okruglih stolova trebali bismo reafirmisati i oživjeti, jednom riječju, udjenuti u vrijeme, osavremeniti — veli Sinan Gudžević.

Radomir Uliarević, kako sam kaže, redovni je posjetilac Sajma, najviše stoga što susreće ljude svoje generacije, a i starije pisce, i po njegovom mišljenju organizatori ove manifestacije bi trebalo da pronađu mogućnost da prate manifestacije budu više radne.

— Imam tu raznih ideja, od one o zajedništvu jugoslovenskih literatura, o kojoj bi govorili pisci, ne kao delegati svojih književničkih organizacija nego bi iznosili svoje mišljenje, bez zavora do skupa mladih pisaca koji se, to tvrdim, jedva i poznaju, a da onda i ne govorimo o strujanju ideja — veli Uliarević.

Od mladih stvaralaca smo čuli, još mnogo ideja pa i onu o jeftinijoj knjizi, jer iako smo zajedno obišli većinu prodajnih stanova, niko ništa nije kupio.

N.G.

## TELEVIZIJA

### Brijači i siročad

● **Proslapanje srčeta** ● **Jubilej neuspostavljenih veza** ● **Proleterske zemlje** ● **Ko koga brije** ● **Kupusni Džems Bond** ● **Dobro Varljivo leto**

Kada se neka televizijska emisija zove „Dijalozi“, to je već samo po sebi dovoljno za pretpostavku da se ne radi o pravom televizijskom ostvarenju. Naime, televizijski medij podrazumijeva ne samo pričanje nego i ilustracije i kakvu-takvu dramaturgiju. Posljednjom se emisiji „Dijalozi“ ipak može oprostiti nedostatak ove dvije pomenute pretpostavke, jer su u njoj iznošeni podaci o privrednom kriminalu, o nečemu što je gotovo postalo narodnim običajem i poprimilo zais-ta dramske razmjere. Narod za ovu masovnu pojavu ima i poseban naziv: kad pronevjeriš državnu lovu, to se zove „prosuti srčec“. I minuloj godini prosuto je srčeta za 400 milijardi, plus ono što nije otkriveno. U svemu tome nikako ne mogu shvatiti dvije stvari. Prvo, kako ti nedotupavni pronevjeritelji ne mogu shvatiti da je ukrasti od države bespredmetno, jer sve državno je zapravo naše, narodno, paprema tome i njihovo; oni su apsurdni kradljivci svoga vlasništva. Druga zbudujuća stvar je što u ovim slučajevima ne kradu siromašni, a to se, priznaćete, protivi svim

važnijim socio-kriminološkim teorijama. Možda je odgovor u činjenici da smo mi u svemu specifično društvo, pa tako i u ovome.

Još jednom se dogodilo da naš televizijski izvijestilac iz inozemstva nije uspio uspostaviti vezu sa svojim studijem. Nemamo sasvim preciznu evidenciju, ali tih je slučajeva bilo toliko da bi televizijski poslenici komotno mogli proslaviti mali jubilej. Možda je ovo bila jubilarna pedeseta neuspostavljena veza, a ta rijetka čast pripala je izvjestiocu sa utakmice koju je „Hajduk“ igrao u Torinu. Da provjerim te famozne međunarodne veze, odmah sam nazvao jednog prijatelja u Torinu; vezu sam dobio od prve. Javila se njegova žena, jer je on bio na utakmici.

O filmskom programu proteklog tjedna moglo bi se govoriti i ovako i onako, ali mu se nikako ne može poreći raznovrsnost. Amerika je prikazana prvo kroz onaj dokumentarni film o krajnjoj dekadenciji i moralnoj propasti, a zatim i u odličnoj fikciji u kojoj vlada likvidira vlastite kosmonaute kako bi očuvala imidž neporešivosti i permanentne uspješnosti. Ako se dojmovima iz ova dva filma o Americi doda i Engleska, odnosno aktuelna unutrašnja i vanjska politika „željezne dame“ Megi Tacer, nekako se nameće pomisao da je možda blisko ono što je narod odavno prognozirao, ali nikako

da dočekamo — Amerika i Engleska biće zemlja proleterska.

Sa druge strane dolazi nam serija „TASS-u je dopušteno da objavi“. Tu se tek zakuhava, ali je u prošloj nastavku izgovorena rečenica koja je zaista za razmišljanje. Dok joj glavni dasa popravija kola, jedna sumnjiva dama izgovara afganistansku poslovičicu: „Brijač se uči zanatu na glavi siročeta“. Zbog koga li su Afganistanci izmislili ovu poslovičicu? Ko je brijač, ko li je siročec? „Prebrojavanje divljih zečeva“ je bugarski film koji ste vjerovatno propustili, aliniste trebali. Tu vam se radi o nestajanju kupusa u nekom malom mjestu, pa zato iz Solije dolaze dva druga koji su neka vrsta Džems Bondova za kupus. Oni tjeraju čitavo muško stanovništvo da ide brojati zečeve. Onima koji se nećkaju prijete da će ih prijaviti, a to je u Bugarskoj najstrašnija prijetnja. Lokalnog veterinaru zamalo proglašuje izdajnikom, pa zato ide ion. Svi se složno ulizuju drugovima iz glavnog grada i obilato ih hrane. Na kraju se ustanovi da zečeva uopšte nema i da je kriv ljudski faktor, odnosno lopov. Ukratko, višestruko zanimljiv film iz komšiluka.

Pilot emisije novih serija obično su bolje od onoga što slijedi u nastavcima, no „Varljivo leto“ počelo je toliko dobro da ćemo uživati i u nastavcima čak iako ne budu jednako dobri.

Sead SADIĆ



ČETIRI DEZENJE OD KOLONIZACIJE:

KUDA SU IŠLI VOZovi BEZ VOZNOG REDA?

# 'Leba nikad do Božića

PIŠE  
JELENKO  
SLATINAC

5

● **Draginja Miljević, iz Bjelaja kod Bosanskog Petrovca, stigla je u prvoj grupi kolonista u Elemiru kod Zrenjanina ● Svježna susjećanja na zajedničku kuhinju - „komunistički kazan“ i „komunističku čorbu“, kako su je tada zvali, koja je spremna za koloniste ● Jedanaest dana je sa Oštrelja do Elemira putovala grupa kolonista u kojoj je bila i Draginja Miljević ● Mada zimi živi kod sina u Novom Sadu, i danas u Elemiru obrađuje jutro zemlje, jer, kaže, zna kako je biti bezemljaš, pa se njive ne odriče**

Selo Elemir nadoniak Zrenjanina. Široki šorovi, trotoari i ulice asfaltirane. Kuće izmiješane. Pola starosjedilaca Lala, pola kolonizatora - Lala - Krajišnika. Lale nose šeširiće, one što proizvodi „Begej“ iz Zrenjanina, a kolonisti se još ne odvajaju od kačket-kape, pravljene takođe u „Begeju“.

To je, ako oko ne vara, jedino bitna razlika između domaćih i bivših kolonista, koji su postali već odavno domaći.

- Ta, nosimo i mi šešire, a oni kačkete - veli Slobodan Kecman, krupnaljudina, doseljen prije četiri decenije iz Drinića, iz zaseoka Špirići.

## Krenuli i mi

U Ulici Zdravka Čelara, na broju 36 A, nova kuća, ispred ograde, kapija vojvodanska. Ulazimo u dvorište, nema nikoga. Izanas, s kapije, pitanje:

- Koga tražite?

- Draginja Miljević - odgovaramo.

- Jasam - veli žena - ta Draginja - i popravlja maramu. - Sama sam, sinko, ovde, a lila sam da vidim kako kukuruzi, hoće li skoro vreme berbe, da i to sredim pa da se pakujem za Novi Sad kod sina. Zimi sam tamo, a u proljeće eto me u Elemir.

Draginja Miljević je stigla u Elemir takođe u „vozu bez voznog reda“. Živjela je u Bjelaju kod Bosanskog Petrovca, u toku rata bila je aktivna u Antifašističkom frontu žena, kraj rata dočekala je kao predsjednica Opštinskog odbora AFŽ-a u Opštini Bjelaj.

Kad je rat završen, Draginja je sa svojim krenula na put koloniste. Stigli su u Elemir, zakucili i sve do danas su ovdje. Istina, u kući u Ulici Zdravka Čelara ne živi više sedmero, kao što ih je bilo kad su stigli. Kuća je zimi zaključana, a starica tada prelazi u Novi Sad, da se igra sa unucima.

- Za dugih zimskih dana setim se mog rodnog Bjelaja, pa mi teško. A sjetim se i Elemira, komšija i prijatelja, pa mi opet teško. Srodila sam se s ovom ravnicom. Tamo u Bjelaju znala sam samo za patnje. Znaš, dete, leba nismo imali do Božića, a puna kuća gladnih usta - prisjeća se starica dok u predluno uređenoj kuhinji kuva kašu.

## Pričali nam rukovodioci

Draginja Miljević je iz rodnog Bjelaja krenula s mužem Dušanom, sinovima Brankom, Bogdanom i Marinkom, sinovcem Nedjeljkom, svekom Trivunom i svekrvom Jekom.

Stari Trivun, Draginin svekar, bio je kovač u Bjelaju, a kad se doselio, bavio se istim poslom i ovdje u Elemiru.

Pokojni Dušan Miljević je ranjen u prvom oslobođenju Bihaća i vraćen u rodni Bjelaj za pozadinskog radnika, jer nije biosposoban dalje za vojsku. Kraj rata je dočekao na dužnosti sekretara Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora opštine Bjelaj.

- Kad je rat završen počelo se govoriti kako su iz Vojvodine Švabe protjerane, kako je ostala zemlja koju valja obrađivati. Govorilo se da će se kolonizovati zaslužni, koji nemaju imovine. Pričali su nam to rukovodioci, a mi to prihvatili - priča danas Draginja Miljević. - Mogla se povesti stoka i poneti ono malo pranja što se imalo, a nije se, moram priznati, bog zna šta ni imalo. Rat je odneo sve. Bili smo goili i bosli, puka sirotinja.

I još se Draginja sjeća da se ovdje dolazilo u tri ture, da se njen svekar Trivun nije htio rastati od konja i krave i da je to uspio dovesti u ravni Banat, da ih je to na određen način spasilo kad su stigli.

## Na otvorenim vagonima

- Krenemo iz Bjelajaza Oštrelj, na voz, nas pedesetak familija. Za nama snijeg i kiša, kosti se lede, djeca plaču, ali valja ići - priča Draginja. - Mora se poštovati raspored. Kad na Oštrelju nema voza.



Elemirski šorovi su silka kako se može i bolje i ljepše

Prenoće, kako je ko znao i kako se ko snašao, a sutradan stiže voz, valja se pakovati i kretati u nepoznato. Brekće „čirina“ lokomotiva, za njom „G“ kola i otvoreni vagoni za prevoz balvana. Svijet se pakuje, smješta, ne bira.

- I onda jedanaest dana puta od Oštrelja do Elemira. Krenemo, pa stojna Crvljivci, pa u Bravsku. Pada mi u Prijedoru. Usput napajaj stoku, hrani decu iz ono malo zavežljaja što smo nosili. U Prijedoru sjeća se Draginja - prelazimo u „normalni“. „Čira ostaje za nama. Pa onda u Banjaluku.

U Banjaluci novo iznenađenje. Pokidana pruga, pa će kolonisti biti prevezeni vojnim kamionima do Okučana, gdje se formira glavni transport „voza bez voznog reda“.

- Mene, djecu i svekrvu natovare muž i svekar u kamion, a njih dvojica pješice. Znaš, stoka nije mogla na kamione. Oni su prepješčili od Banjaluke do Okučana. Kad smo došli u Okučane, kad su stigli i oni što su išli sa stokom, opet čekaj. Dva dana nema voza. Stoka pase oko pruge, krave rliču, djeca plaču, a kiša neumoljivo pada.

I iz Okučana kad se krenulo, kolonisti nisu bili naročite sreće. U pojedinim stanicama, Draginja se više ne sjeća kojim, stajalo se po cijeli dan, ložile se vatre kraj pruge da se djeca ogriju, napase stoka.

## U Titel pješice

Konvoj negdje poslije deset dana stigne u Novi Sad. Tu se zanoči, u vozu, na pruzi, kako se ko snašao. Pred Titeljom most. Trošan, opasan.

- Stiče naredba: „Silazi narode, skidaj pmje istoku“. Poslušamo, pa pješice preko mosta - sjeća se Draginja. - Onda voz prazan pređe, pa opet tovari sve iznova. Objašnjava drugovi da je most slab za toliki teret.

Jedanaesti dan umorni, gladni, prozebi, stignu kolonisti na određite - u Elemir!

- Dobismo „komunističku čorbu“ sa zajedničkog kazana. Znam i danas recept: mast u kazan, pa kad se ugrije malo brašna i paprike, pa kad brašno bude uprženo, rukni kante vode u to i eto ti „komunistička čorba“. Pokušajte to sad kuvati, vidjećete kakva je. Uz to se dobija i hljeb, leći vruća čorba, mada u njoj nema baš ništa - sjeća se starica.

I tako sedam punih dana su kolonisti u Elemiru jeli iz zajedničkog kazana, spavali kako se ko stigao smjestiti, a onda je počela raspodjela.

- Mi smo dobili kuću i deset jutara zemlje. Ovdje u Elemiru nije niko dobio više od 13 jutara. Pokojni Dušan je bio sekretar Opštinskog

komiteta Partije u Elemiru i predsjednik Sreskog zadrudnog saveza begejskog područja. Bili smo u Seljačkoj radnoj zadrugi „Zdravko Čelar“, u kojoj su bili svi kolonisti. Naše njive nisu tada imale međa, dok su u drugoj zadrugi, ovdje, bili oni čije su se međe u ataru znale - objašnjava Draginja.

## Radilo se za trudodane

Draginja je danas zadovoljna. Zadovoljna je od prvog dana, ali ne zaboravlja da naglasi da je u početku, prvih godina, bilo veoma teško, da se za trudodane dobijao zejtin, žito, a da se gotovo ništa nije moglo kupiti.

- Oblačili smo se u UNRIN-e krpe. Robe je bilo, bilo je i para, ali nije bilo tačkica. Tom teškom vremenu pripada i obavezan otkup viška. Bilo je mučno završivati u tuđe tavane, ali se moralo. Zemlja je tada loše radala, zapravo nije obrađivana kako treba, pa nije ni mogla da da više. Avlišak se morao dati. Cesto i ono što nismo imali. To je bilo takvo vrijeme. Izdržalo se, djecu smo školovali, ali zemlju nismo prodali. Oni kolonisti, koji su prodali zemlju i ostali samo na penziji, sada dosta teško žive. A moram priznati prema nama se malo i pogriješilo. Nije trebalo zemlju tada knjižiti i na djecu. Kasnije, kad traže posao, ne mogu ga dobiti, imaju zemlju, dok djeca starosjedelaca, koja su imućnija, lakše dođu do posla, jer je sva zemlja na roditeljima. Tako je i sa stanovima. Moji sinovi imaju po osmi deo kuće. A to ih koči da rješavaju pitanje - kaže Draginja Miljević.

Draginja je, tek kad su se djeca školovala, prodala zemlju, zadržala je samo jedno jutro i ne namjerava da ga prodaje.

- Bila sam do kolonizacije paćenik, bezemljaš, zato čuvam ovo jutro što mi ostade. Muž je, u stvari, kad se penzionisao, počeo da prodaje zemlju. Bio je i upravnik zadruge ovdje u Elemiru - objašnjava Draginja.

Reče i da se sjeti rodnog Bjelaja, ali da se tamo ne bi mogla vratiti. Svikla je na ravnicu vojvodansku, na košavu, široke šorove...

## U sljedećem broju:

## Bio sam kolonista povratnik

Iako sam u životu prošao kroz sito i rešet, nikako nisam ozbiljno shvatio film „Donesi mi glavu Alfreda Garsije“ u kojem ima na hiljade mrtvih, sve dok nisam upao u gužvu iz koje sam jedva živu glavu izvukao. Nekako me taj slučaj asociira na film već i zbog činjenice da se radilo o sličnoj stvari u pogledu pucnjave i zbrke, ali i zbog hacijende na kojoj sam mogao kosti ostaviti. Hacijenda iz filma podsjeća me tek sada, poslije frke, na prebivalište mog poslodavca, a poslije ćete vidjeti da je tu bilo još nekih paralela.

Smetalo mi je kako je gospodin Santos ušao u moj ured. Napravio je takvu grimasu na licu, kao da je ušao u štakorsku jazbinu a ne u ured privatnog detektiva. Istina, po samoj unutrašnjosti prostorije prije bi se moglo reći da se radi o jazbini nego o uredu, no, natpis na vratima i moje ime zahtijevali su makar malo učtivosti.

- Ne trebate ustati, gospodine Ajvprekinuo je moju namjeru da ga izbacim, kao da je pomislio da ću ustati kako bih ga pozdravio. Teško mogu povjerovati da se sve one preporuke i pohvale odnose na vas, ali eto (tu se pakosno nasmiješio) moj gazda želi da ga upravo vi zastupate u jednoj stvari, za koju među svojim ljudima nema pravog stručnjaka. Kako ne biste pomislili da je vaš zadatak nešto posebno stručno, odmah ću vam reći da ja to smatram pomalo mizernim, ali...

Ustao sam riješen da ga prebacim kroz staklo na vratima, no jednim pokretom ruke me je zaustavio. Izvukao je svežanj novčanica uredno oмотan trakom poznate banke. I protiv svoje volje sjedoh na stolicu. To posmatranje neraspakovanog svežnja na stolu, budilo je u meni uvijek neko posebno zadovoljstvo, mnogo jače od onog koje bi prouzrokovalo njegovo trošenje. Intere-

KRATKA PERI AJV

PRIČA

## Kao na filmu

santno, to je najbolji način za razrješenje bilo kakvih dilema u vezi sa odlukom da li ću prihvatiti posao ili ne.

Saslušao sam zadatak bez ijedne primjedbe. Ustanoviti da li gospođa Gonzales vara svoga muža i pribaviti dokaze. O svemu telefonski obavijestiti lično gazdu, ili ovog odvratnog Santosa, koji će biti odsutan šest dana. Adresa hacijende u kojoj živi porodica Gonzales i tridesetak članova njihove posluge. Gospođina fotografija.

Učtivo sam se naklonio Santosu, proklinjući ga u sebi zbog njegove bahatosti. Namrštio se još jednom udišući duboko i bez riječi napustio ured.

XXX

Već iste večeri sam osmotrio hacijendu, koliko je to bilo moguće. Sasvih strana visoki zidovi, iza kojih je provirivao krov ogromne kućerine. Vjerovatno je tu bilo još građevina, ali ih nisam mogao vidjeti, a kapiji se nisam želio približavati da me gospođa Gonzales ne bi primijetila, jer bih se u tom slučaju mogao slikati. Ovako sam odlučio da je pratim na svakom koraku, odnosno na svakom kilometru kojeg pređe svojim automobilom. Parkirao sam na putu koji je

vodio ka cesti i popeo se na jednu uzvišicu, odakle sam već mogao posmatrati i dio dvorišta. Oko kapije su se muvali naoružani ljudi i to me učini u neku ruku spokojnim, budući da sam se osigurao od eventualnih ljubavnika gospođe Gonzales u njenoj rođenoj kući.

No, dok sam sjedio na travi bezbrižno razmišljajući, kapija se iznenada otvorila i iz nje izjuri crveni kabriolet, koji je takvom brzinom odjurio do ceste da nisam uspio vidjeti čak ni koje je marke. Pojurio sam do svog auta, ali sam shvatio da bi potjera bila uzaludna. Mirno sam se odvezao u Rikijev bar i naručio viski.

Hacijenda je spavala dubokim snom kad sam se vratio na svoju osmatračnicu. Po tragovima guma za ključio sam da se gospođa vratila. Upravo sam se spremao da se vratim kad oko mene zašujukaše meci. Neki su pogađali u lim, neki razbili zadnju šajbu. Pokušavao sam obuzdati svoje vozilo koje se koa pomahnitalo ždrijebe vrtjelo ukruž; vjerovatno je jedna od guma bila probušena. Nešto je puklo pod haubom. Izletio sam i potrčao ka onom brežuljku, ali osjetih bol u lijevoj nozi. Nekako sam se dovukao do brežuljka i otvorio paljbu ka hacijendi odakle su pucali na mene. To je malo zadržalo nepoznate napadače i ja sam se povukao iza male stijene, kako bih se potpuno sklonio od metaka.

Malo zatim, prema paljbi iz raznih vatrenih oružja, zaključih da me opkoljavaju. Kako da niko ne prolazi prokletom cestom? U blizini nije bilo kuća, pa nije postojala mogućnost da neko pozove policiju. Nekoliko puta sam nesumice zapucao u tamu, da bi nepoznati napadači odmah odgovorili još žesćom paljbom. Pomislih da mi nema spasa. Bol u nozi se pojačava, počeo sam osjećati temperaturu u obrazima, grlo mi se sušilo...

xxx

Trebalo mi je nekoliko trenutaka da shvatim gdje se nalazim, kada sam se probudio u bolnici. Odmah su mi objasnili da me je spasio slučajni prolaznik i da su gospodin Gonzales i njegovi revolverski već strpani u istražni zatvor.

- Ali pobunih se pa Gonzales je moj poslodavac, očito je da se tu radi o grešci... pa on me je platio... novac je u sakou...

- Znamo sve, našli smo i pare i dokumente - odgovori mi policajac sreća je da rana nije teška. Moći ćete prisustvovati suđenju, koje će brzo uslijediti, jer je ovdje sve jasno. Izgleda da niste smjeli pokušati sa njegovom ženom ono što ste inače praktikovali sa vašim klijentkinjama. No, ni on nije smio uzeti pravdu u svoje ruke. A sada spavajte - rekao mi je policajac kad sam pokušao da mu još nešto kažem.

xxx

Onaj mrski Santos me je spasio optužnice po kojoj sam napastovao gospođu Gonzales. Naime, tek na suđenju se objasnilo da se one večeri ona odvezla u Rikijev bar, gdje sam ja sasvim slučajno došao i parkirao tik iza njenih kola. Pošto je imala periku, nisam je prepoznao u baru iako sam sjedio do nje za šankom. Prijatelj njenog muža je to primijetio i javio mu telefonom da ju je uhvatio sa tipom čiju je facu, ali i auto detaljno opisao. Gonzalesovi ljudi su me pratili i napali kod hacijende. Pošto Santos nije bio prisutan, nije mu mogao reći da ja nisam ljubavnik već detektiv, a i čudna slučajnost da sam vozio za njom do Rikijevog bara učvrstila ga je u uvjerenju da se sa mnom sastala.

Od svega mi je ostao ožiljak na lijevoj nozi i izvinjenje bogatog Gonzalesa. I onaj svežanj dolara.



U SRIJEDU, 30. OKTOBRA, PROJEKCIJA DUGOMETRAŽNOG FILMA

## DOKUMENTARAC

### „TITO IZBLIZA“

U velikoj sali kina „Palas“ u srijedu, 30. oktobra, u 9 sati održaće se prva projekcija dugometražnog dokumentarnog filma „Tito izbliza“ u režiji Aleksandra Jevđevića radenog po knjizi Blaže Mandića.

Film će biti prikazan za radnike i delegate opštinskih organa uprave, društveno-političkih organizacija, udruženog rada i vaspitno-ob-

razovnih organizacija. Redovne projekcije ovog filma, čiji je distributer RO „Forum“ iz Sarajeva, počinju 1. novembra, a u toku novembra održaće se i vanredne projekcije u banjalučkim kinima. Svečana premijera ovog dokumentarca o Titubilažu u Sarajevu 24. oktobra.

J. P.

NEVOLJE STANOVNIKA ULICA NOVAKA PIVAŠEVIĆA I BRAĆE KUKRIKE

## Umjesto ulicom — livadom

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u ulicama Novaka Pivaševića i Braće Kukrike — umjesto u proljeće počeli u avgustu ove godine, zbog čega su ove saobraćajnice sada neprohodne. Stanovnici ovog dijela grada zbog raskopanosti i blatnjavosti ulica kućama dolaze ili odlaze preko bašti i njiva



Raskopani i blatnjavu ulicu ne koriste ni pješaci

Izgradnja kanalizacione mreže u ulicama Novaka Pivaševića i Braće Kukrike donijela je velike nevolje žiteljima ovog dijela mjesne zajednice Ada. Raskopane i blatnjave ulice, neodvezena zemlja i drugo otežavaju prilaz do kuća. Pojedinci koriste zaobilaznice preko bašta i njiva, ali onda dolazi do prepirki i svađa. Ovome je doprinijela i izmjena u zakonskim propisima oko finansiranja izgradnje infrastrukture u mjesnim zajednicama, tako da su radovi počeli u avgustu a ne na početku građevinske sezone. Međutim, u Adi su predviđeni i ove probleme.

— Dogovorili smo se sa izvođačima radova, OOUR-om „Hidromontaža“ iz Banjaluke, da po završetku radnog vremena višak zemlje odvezu. Taj dogovor se ne poštuje. Sahtovini nisu završeni, jer nemaju navodno tesara. Zbog ovog problema od sada je četiri puta intervenisao iz SZ-a za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost i Zavoda za izgradnju, ali ništa ne vrijedi. Prije nekoliko dana je pokidana i vodovodna mreža pa stanovnici u Ulici Novaka Pivaševića tri dana nisu imali vode, rekao nam je Lazar Malešević, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Ada.

Čuđa Četojević, iz Ulice braće Kukrike broj 6, povlači da se pribjavaju hitnih intervencija, jer zdravstvena i vatrogasna kola ne mogu doći do kuća, a da bi otišli do grada moraju promijeniti po dva para obuće.

Poštar Nikola Milovac ističe se više vremena mora utrošiti da bi poštu podijelio u ove dvije ulice nego u preostalih.

— Blatnjavi i neprohodni putevi uzrok su smanjenog prometa. Potrošači ne mogu doći do prodavnice već sesnabdijevaju u drugim trgovinama. Samo u oktobru zabilježićemo gubitak od milion dinara, rekla je Persa Đukić, zamjenik poslovođe u prodavnici „ADA“ OOUR-a „Malpreh“.

Z. ŠLJIVIĆ  
snimio: R. PAVIČIĆ



Kada se odlazi u grad, blatnjave cipele ili čizme skrivaju se u grmlju ili u cjevovima

## IZ MATIČNOG UREDA

### VJENČANI

Jašarević Almir, trgovski putnik i Ščekić Sofija, trgovac; Milijević Milenko, mašin bravar i Polić Milena, teh. sekretar; Radić Predrag, auto mehaničar i Partalo Vesna, ek. tehničar; Vučić Vidosav, monter cen. grijanja i Topić Stojka, ugostitelj; Stević Slobodan, zastupnik osiguranja i Tišma Neda, student; Jelić Slobodan, el. mehaničar i Krneta Dušana, trgovac; Memić Nakib, auto—limar i Gredelj Mesudija, pomoćni kuhar; Aćimović Mile, vatrogasac i Trbojević Milja, domaćica; Tuzla Anto, auto—mehaničar i Maljar Mirjana, trgovac; Milinković Miroslav, konobar i Jaćimović Ljubinka, sob. tehničar; Rajić Željko, tokar i Šips Terenzija, tehničar crtač; Radman Josip, el. mehaničar i Lukenda Ana, stat. tehničar; Radić Radenko, adm. tehničar i Omukić Indira, upr. tehničar; Knežević Franjo, el. instalater i Mihajlović Radojka, ugostitelj; Bulaić Željko, auto—limar i Kovačević Slavko, ek. tehničar; Đaković Slavko, kuhar i Mitrović Ružica, ek. tehničar; Babić Slobodan, ugostitelj i Bešir Ljiljana, ek. tehničar; Baldo Viktorio, saob. tehničar i Marić Zlata, ek. tehničar; Irić Savo, vozovođa i Banović Jasminka, domaćica; Milekić Gojko, ek. tehničar i Kalović Milica, adm. tehničar; Keserović Borislav, vozač i Dojčinović Gordana, ek. tehničar; Hadžiselimić

Nurudin, liječnik i Medimorec Jasenka, djel. pravnik; Popović Aleksandar, službenik i Marijana Violeta, student; Džepina Zlatica, rad. i TV—mehaničar i Jurić Antonija, med. sestra; Bečić Sead, mašinovođa i Zabo Jasminka, kv. obucar; Duraković Jadranko, ek. tehničar i Ramić Elvira, apsolvent.

### ROĐENI

Jorgić Dejana, kći Nedjeljka i Dobrić; Cvijčić Siniša, sin Milana i Slavke; Tešić Dalibor, sin Miroslava i Radene; Petić Predrag, sin Rade i Jagode; Perićević Tatjana, kći Stevana i Kojlić; Vučić Radana, kći Nedjeljka i Mileve; Stanojević Branislav, sin Mladena i Mladenke; Obralić Ines, kći Elvise i Svetlane; Dojčinović Sladana, kći Milorada i Mire; Čelikovski Leo, sin Dragiša i Alme; Muharemović Ajdin, sin Nihad i Fatimne; Irić Siniša, sin Novislava i Dobrić; Grujić Maja, kći Radoje i Vite; Borenović Sladana, kći Ilije i Ljilje; Željko Slavojužub, sin Stanka i Borke; Gačić Milenko, sin Nedjeljka i Milke; Kerenović Sead, sin Envera i Senije; Sandić Jelena, kći Miroslava i Branke; Stanković Mihajlo, sin Nikole i Mirjane; Pavić Dragan, sin Ivice i Dragice; Vojvodić Dušan, sin Zivka i Dušanke; Šljivar Igor, sin Dragoljuba i Vaske; Mujkić Sandra, kći Muhe i Emire; Bilanović Marijana, kći Marka i Ande; Tomić Nela, kći Ante i Senke; Matijević Boro, sin Luke i Mare;

Trifković Slobodan, sin Nedjeljka i Slobodanke; Corić Snježana, kći Milenka i Zore; Bogićević Miroslav, sin Milana i Mare; Gavrić Milica, kći Vidosava i Slavojke; Kekeć Nikola, kći Milivoja i Veljke; Goković Branislav, sin Ranka i Branke; Dričić Selma, kći Muje i Rasme; Zarić Jasna kći Jovana i Vukice; Javorac Mirela, kći Zorana i Helene; Bojanić Dejan, sin Radivojaja i Gordane; Topić Darko, sin Vlade i Gordane; Ratković Vanja, sin Đurđa i Ljilje; Pranjić Josip, sin Marka i Ane; Tešanović Divna, kći Ostoje i Slobodanke; Cvijčić Aleksandar, sin Zarka i Dragice; Vukelić Zeljka, kći Novaka i Vite; Stanković Saša, sin Ranka i Svetlane; Dedić Edin, sin Mirsada i Aide; Omerinović Elvedina, kći Osmana i Senade; Glišić Boris, sin Borke i Jadrnake; Vadić Branka, kći Milovana i Gordane; Grahovac Sladana, kći Slobodana i Borke; Ožegović Darko, sin Vinka i Miladinke; Sešić Miladinka, kći Miladin i Jovanke; Šmiljić Zorica, kći Zorana i Stane; Đukić Sladana, kći Željka i Zorice; Janković Jovan, sin Miloša i Miroslavke; Stanković Sladana, kći Nenada i Ranke; Spasenić Nina, kći Radoslava i Milene; Granolić Martina, kći Miroslava i Veronike; Gavranović Branko, sin Spasoje i Nade; Koljanić Mirela, kći Milovana i Zdravke; Zdjelar Dražana, kći Rajka i Milene; Čosić Dragan, sin Franje i Veselike; Žižak Nataša,

kći Pere i Marinke; Stipić Josip, sin Stipe i Dragice; Vranešević Suzana, kći Vlade i Višnje; Kantar Nikola, sin Gorana i Sanje; Dojčinović Mario, sin Marinke i Mare; Kremenović Dejan, sin Dragosava i Vinke; Čavrag Marinika, kći Petra i Ljubice; Majdandžić Dario, sin Petra i Ande; Simić Goran, sin Mladana i Branke; Sešić Igor, sin Milenka i Miladinke; Đaković Dejan, sin Slobodana i Snežane.

### UMRLI

Marčinković Ivo, rođen 1921. godine; Kruno Marko, rođen 1914. godine; Aljagić Lutlija, rođena 1939. godine; Marković Joka, rođena 1903. godine; Sumonja Aleksa, rođena 1908. godine; Šebić Ljeposava, rođena 1912. godine; Miličić Štefica, rođena 1925. godine; Marković Milena, rođena 1923. godine; Hirkić Safeta, rođena 1926. godine; Milojević Dušan, rođen 1920. godine; Đukić Petra, rođena 1915. godine; Romac Vlado, rođen 1985. godine; Majdandžić Kaja, rođena 1924. godine; Kovčević Ostoja, rođen 1932. godine; Babić Ljubica, rođena 1911. godine; Hajrić Hasan, rođen 1925. godine; Kulanović Delva, rođena 1930. godine; Jevtić Leontije, rođen 1922. godine; Radaković Sofija, rođena 1893. godine; Nadarević Sulejman, rođen 1919. godine; Daničević Simeun, rođen 1908. godine.

R. MARIĆ

## PIJAČNI BAROMETAR

POVRĆE: luk 50 do 60, bijeli luk 200 do 250, grah 350 do 450, ljute papričice 300, rotkva 50, cikla 50, paradajz 50 do 100, zelena salata 200, krompir 50 do 60, mrkva 100, špinat 100 do 120, karfiol 200, kelj 160, kupus 70 do 80, paprike 80 do 130, plavi patlidžan 50 do 80 dinara po kilogramu.

VOĆE: grožđe 160 do 200, kesten 120 do 150, nar 250, jabuke 100 do 120, kruške 90 do 160 dinara po kilogramu.

ORASI: jezgra 2.200 do 2400, u ljusci 650 do 700 dinara po kilogramu.

JAJA: 30 do 33 dinara po komadu.

MED: 600 do 700 dinara po kilogramu.

MLJEČNI PROIZVODI: sir 250 do 400, kajmak 500 do 600, utički kajmak 1000 dinara po kilogramu.

CVIJEĆE: ruže 100, gerber 70 do 180, karanfil 30 do 50, gladiole 70, kizante-ma 150, lilijan 150, dalija 30, astromerija 70, anturijum 250 do 300 dinara po struku.

Ž. P.

IZMIJENJENIM ZAKONOM O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

## VEĆE KAZNE ZA PJEŠAKE

● Pješaci koji budu prelazili ulicu kad je upaljeno crveno svjetlo na semaforu mogu biti kažnjeni sa mandatom kaznom u iznosu od 1500 do 9000 dinara, a vozači koji se budu nekorektno ponašali prema pješacima na pješaćkom prelazu od 4000 do 25000 dinara

U prvih šest mjeseci ove godine u 40 odsto saobraćajnih nesreća smrtno su stradali pješaci i biciklisti, najvećim dijelom vlastitom krivicom. Ovi podaci učesnicima u saobraćaju trebalo bi da budu velika opomena.

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima neoprezni p-

ješaci, ali i nekorektni vozači, plaćaće znatno veće kazne za prekršaje od dosadašnjih.

Tako će sa 1000 do 3000 dinara biti kažnjeni pješaci koji se kreću ili zadržavaju po kolovozu, posebno tamo gdje imaju izgrađene staze za pješake. Istom kaznom kazniće se i prelazak ulice tamo gdje nema označenog pješaćkog prelaza na udaljenosti manjoj od 100 metara. Za pješake koji ulicu budu prelazili kad je upaljeno crveno svjetlo na semaforu predviđena je kazna u iznosu od 1500 do 9000 dinara.

Vozači koji se ne budu korektno ponašali prema pješacima na pješaćkom prelazu mogu da plate mandatnu kaznu u iznosu od 4000 do 25.000 dinara, a ako takvim ponašanjem izazivaju neposrednu opasnost, biće im oduzeta vozačka dozvola.

M. D.

NA KRAJU BALADE

## VAŠAR BI BEZ VAŠARA

Završi se banjalučki jesenji vašar, ali bi vašar bez vašara. U dvorani „Borik“ okupili se desetak dana neki čudni proizvođači, sa još čudnijim proizvodima, rasprodaše ih, pare zgužvaše u duboke džepove i napuštše Banjaluku. Od vašara, ove godine, ne ostade niti sjenka, već samo neka čudna sjeta za nekadašnjim vašarima, koji su, koliko—toliko, plijemili posjetioca.

U čovjekovoj istoriji vašari su zabilježeni kao do gadaj kojem su se najviše radovale djeca i omladina. Stariji su išli na pečenje i da slušaju pjevaljke, a mladost da se veseli. Što se kupovine i prodaje tiče, to je novijeg datuma, i sa ponudom i potražnjom vašari su poprimali obilježja sajmovaja. I narodnim pjesmama stariji vašari opjevani, data im je i boja i ton, ali od tih kolorita, ovogodišnji banjalučki jesenji vašar nije imao ničega.

Čemu su se najmlađi stanovnici Banjaluke mogli tih desetak jesenjih dana pred dvoranom „Borik“ i u njenim prostorijama radovati? Kojem šarenom balonu i ničemu više? Za djecu vašar ništa nije ponudio. Izostalo je šarenilo ringišpila, automobila na električni pogon, prodaja dječjih građaka, koji kloun i sve ono što čini vašar vašarom. Da kojim slučajem Božo Vukadinović, poznatiji kao „Božo zid smrti“, nije postavio svoje bure, po čijim zidovima sa kompanijama vozi motore da čovjeku dah stane, od vašara ne bi bilo ništa. Ovakvo, taj najstariji pratilac svih vašara, koji još odolijeva naleptim tehnikama i kompjutera, spasio je donekle čast banjalučkog jesenjeg vašara.

A ko je kriv za to? Svi kažu cijene. To tvrdi i OZEBIH, koji je organizovao, to tvrde i vlasnici vašarskih menažerija. Organizator kaže da je skupo platilo halu, pa su zato placeli i ostale dažbine bile prikladne samo onima koji stiču veliki profit.

Zaradu, izgleda, stiču u Banjaluci i susjedki, samo oni koji širom zemlje učestvuju na vašarima. To su već „afirisanje“ vašardžije, njih desetak iz Beograda, Sarajeva i Zagreba. Oni su mogli da plate skupu halu u Banjaluku, mogli su da u džepu saberu veliki profit, dato, i dostojno, na rastanku sa Banjalukom proslave.

Šta je došlo Banjalučanin za to sve? Mnogo, mnogo bolja, i punu pregršt šarene laže. I zato neka ostane otvoreno pitanje — čiji je vašar (da li privatni, nekolicine vašardžija) i kome je namijenjen (da li za zgrtanje para nekolicini vašardžija)?

R. MARIĆ

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ULICE MARŠALA TITA

## UKORAK SA ROKOM



Prvi metri asfalta položeni su u petak

● Radovi na sanaciji Ulice maršala Tita, od Titovog druma do Pozorišta, tekli prema planu ● Može se očekivati da će ovaj posao biti završen na vrijeme, do 3. novembra, i put predat na upotrebu ● Radi se prekovremeno, subotom i nedjeljom

Sanacija i rekonstrukcija Ulice maršala Tita, od bivšeg Titovog druma do Pozorišta Bosanske krajine, koje izvode radnici OOUR-a „Put“ (KRO „Banjaluka“), trebalo bi da budu završeni kako je i planom predviđeno. To znači da bi ovaj dio, veoma frekventne gradske saobraćajnice, ukoliko ne dođe do nepredviđenih zastoja, mogao biti završen do 3. novembra, i predat na upotrebu. Na taj način sanacija i rekonstrukcija oko jednog i po kilometra Ulice Maršala Stojanovića i dijela Titove, od krasnice na Malti do Pozorišta, bila završena.

Z. PAVLOVIĆ



U MJESNOJ ZAJEDNICI HISETA II

## IZLOŽBA STRELJAČKE DRUŽINE

U prostorijama Mjesne zajednice Hise II članovi Streljačke družine „Rada Vranješević“ priredili su proleće sedmičnu izložbu fotografija i drugih materijala iz svog rada, te pehara, medalja i priznanja svojih članova. Povod je četrdesetogodišnjica banjalučkog sporta i desetogodišnjica postojanja i uspešnog djelovanja ove družine. „Rada Vranješević“ ima više od hiljadu članova, koji formiraju 12 streljačkih ogrankaa.

D. R.

U DOMU KULTURE 31. OKTOBRA

## Komedija — kako ubiti suprugu

U organizaciji Poslovnice za kulturno-umjetničku djelatnost u četvrtak 31. oktobra, biće odigrana predstava „Kako ubiti suprugu“, u kojoj igraju sarajevski glumci Kaća Dorić i Zijah Sokolović“.

J. P.

GRADSKA TRŽNICA: SNABDIJEVANJE VOĆEM I POVRĆEM

## Nakupci diktiraju ponudu i cijene

● Ove godine glavni nosioci snabdijevanja voćem i povrćem na banjalučkoj tržnici bili su prekupci i šverceri ● Društveni sektor još nesposoban da bude glavni nosilac snabdijevanja ● OOUR „Veleprehrana“ u ovoj godini na gradskoj tržnici koristi samo tri kvadratna metra prodajnog prostora, a „Agropromet“ nijedan

NE, NJE TO OD GLODARA!! IZGLODALI SU JE PREKUPCI I TRGOVAČKA MARŽA.



Od 534 kvadratna metra prodajnog prostora, koji su radnici OOUR-a „Gradska tržnica“ u ovoj godini iznajmili mnogobrojnim prodavačima, više od dvije trećine teži pripalo je individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Oni će u toku ove godine koristiti 354 kvadratna metra prodajnog prostora dok će samo iza 180 „kvadrata“ teži stajati radnici iz organizacija udruženog rada društvenog sektora.

Po ovim podacima OOUR-a „Gradska tržnica“ nijedan kvadratni metar prodajnog prostora nije pripao mnogobrojnim švercerima, prekupcima i nakupcima koji su i ove godine, čini se, u još većem broju opsjedali gradsku pijacu voća i povrća. To svakako nijetako. U istinitost ove tvrdnje lako se uvjeriti. Dovoljno je samo proći gradskom tržnicom i utisak će biti sasvim drugačiji. Nakon toga, sasvim je sigurno, izmijenit će se i brojke o prodajnim mjestima. Primit će se držali mnogobrojni prekupci ili pak ljudi koji rade za njih, a poljoprivredni proizvođači i organizacije udruženog rada bili bi daleko iza njih, sa eventualno po stotinjak kvadratnih metara prodajnog prostora.

### FORMALNE POTVRDE

Za gradsku tržnicu svakako su tačni oni prvi podaci, brojke sa kojima oni barataju. Nijeto ni čudno, jer radnicima ove prometne organizacije udruženog rada je dovoljno da im oni što traže teže pokažu bilo kakav papir koji govori da su oni vlasnici neke parcele poljoprivrednog zemljišta pa makar njegova površina bila i hiljadu kvadratnih metara. Njihova definicija za poljoprivrednog proizvođača je očit da je to lice koje ima ovakav papir, a sve ostalo oko toga jesu li oni zaista to ili ne, naravno, nije njihova briga. Problem je što tim njihovim ko zna kako pribavljenim dokumentima vjeruje i inspekcija, naravno ako oni nisu u rukama njima poznatih švercera. Međutim, ta uvjerenja ili potvrde o posjedovanju zemlje danas se izuzetno lako dobijaju, a njihovom tačnost je izuzetno teško dokazivati. Upravo za to šverc je na gradskoj tržnici ove godine dominirao. Mnogi prekupci i nakupci samo utoku jedne godine postaju milioneri, jer od svakog kilograma prodanog voća i povrća njihovi džepovi su sve puniji.

U ovakvoj radi šverceri su našli svoju računicu. Međutim, pravo je čudo kako se u Banjaluci društveni sektor već godinama ne može pronaći na gradskoj tržnici. Očito je da je u mnogim snabdjevačkim organizacijama udruženog rada i ne traže, jer kako drugačije objasniti podatak da radnici banjalučke „Veleprehrane“ na gradskoj tržnici u ovoj godini koriste samo tri kvadratna metra prodajnog prostora. Rada organizacija „Agropromet“, u čijem sastavu je objedinjena i proizvodnja i promet poljoprivredno-

prehrambenih proizvoda, već godinama nema na spisku korisnika teži na gradskoj tržnici.

### NEORGANIZOVAN DRUŠTVENI SEKTOR

To su svojevrsni apsurdni, ali, nažalost, velike istine. Neorganizovanost Kombinata AIPK-a „Bosanska krajina“ obilato koriste drugi. U tu anemičnu sredinu utopila se i „Gradska tržnica“ čiji radnici nikako da odluču koja će im zadaća biti važnija, snabdijevanje ili komunalne usluge. Ovaj kolektiv je registrovan za ove dvije djelatnosti, ali utisak je da u uslovima sadašnje organizacije obje nikako ne može obavljati. Kada bi društveni sektor bio organizovaniji, savim je izvjesno da bi radnici „Gradske tržnice“ sa lakoćom obavljali sve svoje društvene obaveze. Dešava se da su glavni snabdjevači privatnici koji su visokim cijenama i svakodnevnim poskupljenjima za sebe osigurali izuzetno dobar izvor egzistencije.

— Za ovakvo stanje na tržnici dobrim dijelom su krivi i radnici ovog kolektiva. Ta tvrdnja čula se nedavno i u diskusijama delegata u Vijeću mjesnih zajednica i u Društveno-političkom vijeću Skupštine opštine u raspravi o snabdijevanju banjalučkog tržišta osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, voćem i povrćem. Delegati su govorili argumentovano i činjenicama. O čemu se zapravo radi? Do polovine avgusta ove godine IOOUR „Tržnica“ je prodala 265 tona jabuka, 22 tona krušaka, 21 tonu grožđa, 20 tona breskvi i kajslja, po 23 tone južnog voća i kupusa, 19 tona paprika, 83 tone krompira, 26 tona luka, 35 tona paradajza, 13 tona pasulja, 11 tona krastavaca i 12 tona ostalog povrća. Sigurno su se u proteklom periodu mogle prodati i mnoge veće količine da je organizovanost u ovom poslu bila na većem nivou. Neobjašnjivo je kako se moglo desiti da „Tržnica“ sve vrste voća i povrća koje su prodali njihovi radnici obezbjeđuje stihijno, neblagovremeno i neorganizovano, a sa mnogobrojnim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Bosanske krajine pa i šire bi sa lakoćom mogli zaključiti čvrste aranžmane o prodaji njihovih proizvoda. To bi se sigurno isplatilo i jednim i drugim. Ali i ovdje je izgleda prevagnulo opredjeljenje da se št omanje radi, a već nekako će se preživjeti.

Vukan DUBOČANIN

### AEROZAGADENJE

Prema podacima dobijenim od banjalučkog Instituta za štitu za 27. i 28. oktobar 1985. godine, koncentracija sumpordioksida po kubnom metru izmjerena je u Centru 67, Boriku 61, Mejdanu 80, Vrbanjli 72, Česmi 98 i Delibašinom selu 115 mikrograma. Dozvoljena gornja granica kratkotrajne koncentracije iznosi 500, a dugotrajna 150 mikrograma. Koncentracija čadi po kubnom metru izmjerena je u Centru 26, Boriku 28, Mejdanu 47, Vrbanjli 38, Česmi 27 i Delibašinom selu 21, a dozvoljena gornja granica i kratkotrajne i dugotrajne koncentracije je 150 mikrograma.



# KRAJIŠKI SPORTSKI DNEVNIK

## Vrijeme za remont

Najavijavana gromoglasno, a održana u miru, Konferencija Fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke ukazala je još jednom na „sindrom Borac“. Oni koji prate rad i djelovanje ovog kluba, analiziraju njegove poteze i akcije, nisu na pomenutoj konferenciji, saznali ništa novo, izuzev ko su novi članovi rukovodstva. To je možda i dobro, jer „rađanje novog Borca“ je posao budućnosti. Što je bilo bilo je, okrenimose onom što dolazi.

Prije tri dana uklonjen je Damoklov mač iznad Borca. Nema imperativa visokog mjesta i plasmana u Jedinствену drugu ligu, jer je reorganizacija dogovorena za 1987. godinu; dakle, period konsolidacije može se provesti u miru, bez stresova koje nosi borba za plasman po svaku cijenu. Posljednjih mjeseci obećavana je podrška svih struktura u gradu, udruženog rada, ruku su pružili veterani, bivši članovi raznih rukovodstava. Drugoligaški brod, koji si godinama na pučini šibali razni vjetrovi i razapinjale brojne struje, uplovio je u „mirnu luku“ i remont može početi.

Ličilo bi na utopiju pominjanje čarobnog štapića kojim bi se eliminisale sve slabosti, još manje je objektivno očekivati preporod preko noći; jasno je svakom onom ko želi da mu bude jasno da predstoji mukotrpan rad. Aktivnost svih struktura treba da se širi poput koncentričnih krugova. Temelj novog Borca valja postavljati na čvrstu podlogu. Opredjelili se za dugoročnu stručnu politiku. Već sada stvarati ekipu koja će biti kostur „Borca budućnosti“, a nelutati od utakmice do utakmice, od situacije do situacije, od prilike do (ne)prilike, kao što se i bližoj prošlosti činilo.

Nekad je, pamtili se, bilo zadovoljstvo i poveliko društveno priznanje, pa ako hoćete i privilegija, biti član rukovodstva Borca. Danas sve to nije. Ili možda jeste, zavisi kako ko gleda u društveni rad. Istina je gola da grupa društvenosportskih radnika, koja se sada nalazi u Predsjedništvu, ima pred sobom izuzetan zadatak i da ga, uz veliko odricanje, može se uspjehom obaviti.

Opominje, međutim, da je i prethodno Predsjedništvo bilo po ukusu, da su se i tada u njemu nalazili ljudi kojima fudbal nije stran. Iako su se upinjali, stvarali, pokušavali pronaći izlaz iz krize, rezultati su im bili porazni. Društveni rad u sportu mora imati podršku, a pogotovo produženu aktivnost u samim strukturama kluba, stručnim i igračkim, tek u tom slučaju „nešto se kreće“. U godinama koje su ostale iza nas upravo te „produžene aktivnosti“ nije bilo, u jednom tijelu živjela su dva bića, umjesto harmonije vladala je disharmonija. Otud da je i dosadašnji predsjedavajući Faruk Huseinbegović otišao iz kluba bez ijedne riječi zahvale, a oni koji su pratili rad u Borcu znaju da je baš on zaslužan što nije došlo do totalnog debakla u posljednje tri godine.

Da se istorija ne bi u svojoj surovosti ponavljala, u odnosima u Klubu mnogo treba mijenjati.

Borčevi veterani, fudbaleri koji su ispisivali njegovu prošlost, daleko se od gradskog stadiona. Na Grabavici, na primjer, domaćin će vam biti nekadašnji asovl Radović ili Matić, na Koševu Ferhatović ili Džemidžić, u Partizanu Hasanagić ili Damjanović, u Veležu Džidić ili Mrgan, a u Borcu? Kreso, Jusić ili Agić su „stranci“ na Gradskom stadionu, na njih i njihovu generaciju niko ne obraća pažnju iako su se, poslije igračke karijere iskazali u drugim oblastima života i svojim znanjem bi sigurno doprinijeli Borčevom progresu. Ukoliko se oni približe Gradskom stadionu, a trebalo bi, samo će se dobiti, a njihova igračka reputacija, pa i popularnost, nikome ne bi trebalo da smeta.

Borac je, zbog nerada, godinama čerdao svoj ugled.

Sasvim logično on se i ne može vratiti preko noći, već strpljivim i predanim djelovanjem kroz duži period.

Tomo MARIĆ

POSILIJE PORAZA SLAVIJE U PULI 5:15

# TV-snimak kao svjedok

## BOKS

● Olimpijac Anton Josipović drastično oštećen u borbi sa Jovanovićem ● Nekolicina prvotimaca Slavije trenira kad stigne

Poslije TV-snimka borbe u poluteškoj kategoriji i najobičnijem bokserstvu laiku je bilo jasno da je Anton Josipović bio bolji od Danila Jovanovića. U uzavrelom grotu pulske dvorane sudije su pale pod uticaj domaće publike. Možda je odtrijecanje bodovnih (Bešić, Golubić i Plavec) samo ovaj posljednji donekle sačuvao razboritost i borbu bodovao neodlučno. Fadil Bašić kojem je ovo bilo vatreno prvotimac krštenje u bijeloj odori, kada je na miru, pored TV-ekrana, analizirao tok borbe, sumnjičavo je vrtio glavom.

### JOSIPOVIĆ BOLJI

-Ne znam, možda sam i pogriješio. Gledajući TV-snimak u najborem slučaju bih bodovao neodlučno, ali eto...

Šta se, zapravo, u ovom meču očekivalo od olimpijskog pobjednika iz Los Angelesa? To da zbrise sa ringa Jovanovića, da ga nokautira već u prvoj rundi. Godinu i po dana je Josipović odsustvovao sa ringa. Malo ko je vjerovao da će imati toliko snage i svježine za tri tako teške runde. Poslije meča, u svlačionici, Anton nije bio raspoložen za priču. Samo je procijedio kroz zube.

-Zasluzio sam bar bod.

Samo dva sata kasnije, pomno prateći tok borbe na malo ekranu, Josipović je, ustajući sa stolice, rekao:

-Pobjeda mi je oteta! Zadao sam, vidjeli ste i sami, daleko više udaraca, radio u serijama. I baš taj TV-snimak kao da je unio nervozu među boksera Slavije. Kapiten Zvonko Pala je bio najbučniji.



Žrtva sudijske lakrdije: Anton Josipović, snimljen prošle godine u meču sa Perom Tadićem

-Ovu borbu ako je Ante Izgubio, onda se samo pitam koju će da dobije. Sudije su ga drastično oštelile.

Tehniko Radovan Bisić, je kategoričan:

-Antonova pobjeda je čista kao suza!

Još bi nešto rekli u vezi sa Antonom Josipovićem. U meču protiv Živkovića u Smederevu slavio je, jednoglasnom odlukom sudija, pobjedu iako je Živković pružio mnogo veći otpor nego što je to učinio Jovanović u Puli. A borba u Smederevu je baš odlučivala konačan ishod meča, dok ova u Puli nije ama baš ništa značila, jer su Puljani već imali osigurana dva boda. Zbog toga je čudnovata sudijska odluka još nerazumljivija.

### VRLO DOBRI JAKUPOVIĆ

Banjalučani su oštećeni i u muva-kategoriji, jer je Stijaković bio bolji u prve dvije runde, naročito u prvoj kada je serijama udaraca obasipao Musu. Fadil Bašić je dodijelio pobjedu Stijakoviću, dok su Golubić i Plavec bodovali neodlučno. Ostali rezultati su odraz realnog stanja u ringu, jer je Ljevišić bio bolji od slabog i neubjedljivog Milankovića, a Grandić od presporog Vukičevića. Zašto iz-

dvajamo samo ovu dvojicu? Zbog toga, jer su velike nade polagane baš u Milankovića i Vukičevića, ali uzalud.

Ibrahim Jakupović se nije ni malo uplašio Srbe Stankovića. Naprotiv, počeo je meč da bolje nije ni mogao, stalno izmičući pulskom nokauteru, držeći ga direktno na propisnom odstojanju. Poslije je popustio, čineći početničke greške. Stručni štab Slavije bi morao dobro razmisliti kome ubuduće pokloniti povjerenje u srednjoj kategoriji. Fahrudin Ljuca, navodno zbog zatvorenog aerodroma na Surčinu, nije mogao doputovati u Pulu. I kadaje bilo jasno da neće stići, pala je odluka da Jakupović skine 3,5 kilograma da bi sišao u srednju. Bez trunke protesta on je tu odluku prihvatio i u toku noći, dok su ostali spavali, poravnao težinu.

Sva je sreća što će poslije nedjeljnog kola uslijediti poduža pauza. Sreća, jer su bokseri Slavije pali u formi. Samo se Branislav Babić dobro drži i niže pobjedu za pobjedom. Teškaš Anton Novak je povrijeđen. Ljuca je u Ivanguardu, Vukičević se dvije sedmice odmarao kod kuće u Splitu. Nešto treba pod hitno činiti da bi sva trojica bili u Banjaluci i trenirali sa ostalima. U protivnom, slaba vajda od njih.

S. RISOVIĆ

## REGIONALNA KARATE-LIGA

# Omladinac na čelu

SANSKI MOST — U novoj sportskoj dvorani u Sanskom Mostu održan je treći karate-turnir, u okviru ovogodišnjeg prvenstva u Regionalnoj karate-ligi. Na programu su bili susreti sedmog, osmog i devetog kola prvenstva, a od devet ekipa natakmičenje je doputovalo šest: Omladinac, Celpak, Mladost, Kozara, Mejdani i Sana. Nakon zanimljivih i dosta oštirih borbi, naslov prvaka potpuno zaslužen pripao je ka-

ratistima Omladinca iz Gornje Sanice, koji su ovu sezonu završili bez poraza i sa 16 osvojenih bodova, a druga je ekipa Sane sa 13 bodova. Taktičnije je proteklo bez incidenta, a domaćin KK Sana je pored čestitki povodom 15-godišnjice formiranja dobio i zaslužene pohvale na izvanrednu organizaciju ovog turnira. Taktičnije su uspješno vodile sudije, na čelu sa vrhovnim sudijom Mirkom Adamovićem iz

Banjaluke, i sekretarom Regionalnog karate-saveza, saveznim sudijom Miroslavom Drndarevićem.

**Rezultati po kolima: 7. kolo: Omladinac - Mladost 6:4, Sana - Kozara 10:0; 8. kolo: Sana - Mladost 7:3 Celpak - Omladinac 3:7; 9. kolo: Celpak - Sana 5:5, Mladost Kozara 7:3.**

**REDOSLIJED: Omladinac 16 bodova, Sana 13, Celpak 10 itd.**

M. DESPOT

## OPŠTINSKA LIGA BANJALUKA

# Partizan grabi naprijed

## KUGLANJE

BANJALUKA — Drugim nastupom Opštinskoj kuglaškoj ligi i rezultatom od 4008 oborenih činjeva Partizan se učvrstio na vrhu tabele. Njegovi takmičari su ponovili odličnu igru i bez prave konkurencije jurišaju ka konačnoj pobjedi. Drugi rezultat ovog kola ostvarili su kuglaši

Kosmosa, ali se u konačnom poretku ipak nalaze na trećem mjestu, iza Željezničara. U redovnom terminu nisu nastupile ekipe Vrbasa I i Vrbasa II zbog odlaska takmičara na susrete radnika drvene industrije; pa će se izgled tabele znati u srijedu, nakon njihovog nastupa.

U pojedinačnoj konkurenciji najbolji rezultat drugog kola postigao je Milorad Marković, član Kosmosa, sa 434, a iza njega su se poredali takmičari Partizana:

Savo Mičević (433), Momo Joksimović (418), i Emir Muslimović (416).

**REZULTATI: ekipno 1. Partizan I, ukupno: 8009 (drugo kolo: 4008), 2. Željezničar 7766 (3826), 3. Kosmos 7727 (3935), 3. „Čajevac“ 7497 (3709), 5. Partizan II 7453 (3704), 6. Krajišnik 7251 (3669), 7. Skupština opštine 7248 (3613), 8. Univerzal 7200 (3615), 9. Incel 7096 (3598), 10. „Čajevac“ II 7077 (3616), 11. Nektar 6968 (3491), 12. Jelšingrad 6671 (2982), 13. Vitaminka 6112 (2683).**

**Redoslijed pojedinačno: 1. Mičević (Partizan) 837, 2. Joksimović (Partizan) 832, Marković (Kosmos) 828, 4. Mrakodolac („Čajevac“) 822, 5. Tardić (Željezničar) 819, 6. Muslimović (Partizan I) 809, 7. Barešin (Partizan I) 808, 8. Šurlan (Željezničar) 799, 9. Tadić (Željezničar) 799, 10. Engelman (Skupština opštine) 799.**

R. JUKIĆ

## FUDBAL

## MEĐUOPŠTINSKA LIGA BIHAĆ

### PONOVO PREKID

BIHAĆ — U 10. kolu Međuopštinske fudbalske lige Bihac najburnije je bilo u Pokoju gdje su igrali Borik iz Bihaca i Gomila iz Stijene. Naime, u 66. minuti kod rezultata 1:1 sudija Ibrahim Oreščanin iz Bosanske Krupe savim pravilno je dosudio jedanaesterac u korist domaćina. Međutim, igrači Gomile nisu se mogli složiti sa odlukom sudije, pa su ometali izvođenje udarca sa bijele tačke. U tome su prednjačili golman Borik i centarhalf Adžipašić. Njih dvojica su napali djelioca pravde, pa sudiji nije ništa drugo preostalo nego da ovaj dvojica ratobornih fudbatera pokaze crveni karton i prekine utakmicu.

D. M.

## FUDBALSKA SVAKODNEVICA

# Trenutni bljesak

Ukoliko bude sreće može se dogoditi da odluke usvojene na sastanku najvišeg fudbalskog foruma Jugoslavije budu i pravi kamen-temeljac jednog novog, poštenijeg, viteškijeg bitisanja našeg sigurno najpopularnijeg sporta, ali, isto tako, i sporta koji već godinama doživljava šamare, neprijatniji jedan od drugoga. Na temeljima onoga što je doneseno u Subotici može se sigurno graditi nova, ljepša i perspektivnija „fudbalska kuća“, naravno, ukoliko to budu htjeli i željeli oni koji ovome sportu pripadaju.

Nešto je naše najbolje fudbalere, one, koji igraju u prvotimacima sastavima, minule nedjelje trglo iz izvjesne jesenje uspavanosti: na devet megdana mreže su se zatresle čak 37 puta! Kao rijetko kad, napadači su, eto, bili efikasni, da im na tome mogu istinski pozavidjeti i oni kojima smo mi zavidjeli, sve do nedjelje. Fudbal je igra, nadigravanje, ali fudbal lijepim i privlačnim čine, prije svega, golovi, a golova jeeto bilo u izobilju. Zato, pred igračima kapu dolje! Opoštenili su se, a da su navi-

## FUDBALSKI MOZAIK

### TIM NEDJELJE

### BORAC (TD)

U desetom kolu Regionalne fudbalske lige gosti su zabilježili dvije pobjede. Ekipa Borca savladala je favorizovani tim BSK-a, a Mladost je u susretu sa Laktašima ostvarila pun pogodak. Uspjeh Borca je vredniji, jer je ostvaren u duelu sa vodećom ekipom. Gosti iz Titovog Dvora u toku svih devedeset minuta igrali su otvoreno, a rezultat toga su i četiri gola u mreži Čatlaka. Iako nije postigao nijedan pogodak, najistaknutiji pojedinac susreta bio je Ljubomir Polić. Pored njega zapaženu partiju pružili su Štrbac, Trikić, Grubor, P. Šobot.

### IGRAČ DERBIJA

### SUAD BEŠIĆ

Derbi - susret desetog kola Regionalne lige između OFK Prijedora i Slobode nije ispunio očekivanja oko 1500 gledalaca, ali je jedan fudbaler igrom i ponašanjem nadmašio sve i bio najbolji pojedinac na terenu. To je de-sna polutka prijedorskih „plavih“ Suad Bešić, koji je postigao jedini gol u okršaju starih rivala. Uz to, Bešić je taktičnim pasovima upošljavao saigrače, bodrio ih da istraju u borbi za veoma značajne bodove i, kad je bilo najpotrebnije, majstorskim udarcem glavom matirao je do tada sigurnog Alagića.

### NAJBOLJI SASTAVI

#### „A“ TIM

Kajtežević (Mladost) 7, Rizvanović (Berek) 7, Bajić (Prijedor) 7, Vujić (Vrbasa) 7, Hrnčić (Mladost), 9. P. Šobot (Borac TD) 8, Jakić (Berek) 8, Polić (Borac TD) 8, Osmanagić (Mladost) 8, Sremac (Mladost) 7, Kesić (Borac TD) 7.

#### „B“ TIM

Rastović (Borac TD) 7, Lašarević (Borac BD) 7, M. Šobot (Borac TD) 7, Macura (Berek) 7, Bogojević (Bratstvo) 8, Hušidić (Mladost) 8, Šabanović (Mladost) 7, Bešić (Prijedor) 8, Štrbac (Borac TD) 8, Avdagić (Bratstvo) 7, Medić (Mladost) 7.

## AKCIJE DTV PARTIZAN

### STAZA ZA PJEŠAČENJE

BANJALUKA - Tradicionalna manifestacija pod nazivom Hodoljublje održaće se u nedjelju, 3. novembra, ili eventualno, u slučaju loših vremenskih uslova, sedam dana kasnije. Društvo za tjelesno vaspitanje Partizan, koje je organizator ove akcije, odredilo je novu relaciju za banjalučke rekreativce. Kreće se ispred ulaza Tvornice obuće „Bosna“ preko Penzionerskog vrela do Tešnjika, gdje će biti prva stanica. Put se nastavlja preko Orlovca do Zmajevca, a zatim se Starčevićom spušta do Tekinje.

R. J.



jači znali da će golova biti toliko koliko ih bilo, sasvim je izvjesno da bitrine bile svuda kratce, nažalost, u Tuzli, Vinkovcima, Sarajevu, Rijeci... gledališta su bila poluprazna, jer su fudbaleri navijače i pristalice fudbala dosad bezbroj puta iznevjerili, a navijač pamti i ne oprašta. Ostaje da vidimo da li je ovaj 27. oktobar bio samo izuzetan bljesak, ili nešto novo u našem fudbalu. Naravno, nema toga ko voli sport i igru na zelenom pravougaoniku koji se istinski neće radovati ukoliko je došlo do prekretnice, drugačijeg shvatanja i prihvatanja nadmetanja za bodove.

Sreća prati - lidera! Partizan je pregrmio još jednu opasnu zamku: u Zenici je pobijedio sa 2:0, ali na osnovu onoga što su javili izvještaji sa tog okršaja, odnosno iz kratkog raporta Televizije, Partizana nije pratila samo sreća, već mu je obilatona ispomoći bio i sudija Stojan Ilijevski iz Skoplja. Nikako se ne možemo oteti utisku da je ovaj arbitar drastično oštetićo Čelikau 30 minuta ne pokazivši na „bijelu tačku“ kada je dojučerašnji Titogradanin Hadžiosmanović bio u prilici da pogodi mrežu „crno-bijelih“. Možda Ilijevski nije dobro vidio tok te akcije, prekršaj Vremzovića, ali uvijek ostaje ona nedoumica nije li jedanaesterac prečutao, jer je prekršaj načinjen u kaznenom prostoru „velikog“ kluba, kojem se nije dobro zamjeriti. To što je oštećen Čelik, što Zeničane, jednog dana, bodovi izgubljeni protiv Partizana mogu koštati prvoligaškog statusa Ilijevskog, dabome nije briga.

Najviše pogodaka bilo je na Karaburmi. Razigrani, neopterećeni i raspoloženi fudbaleri OFK Beograda i Budućnosti nadmudrivali su se svih 90 minuta. Ovog puta Beogradani su

ponovili podvig ostvaren na samom početku prvenstva kada su sa identičnom rezultatom - 43 - nadigrali i pobijedili Vojvodinu, ali u Novom Sadu iako su se već nalazili pred neminovnim porazom, jer su domaćini vodili sa 3:0. I na Karaburbi se rezultat često mijenjao, prednost je prelazila čas na jednu čas na drugu stranu. U tom nadmudrivanju „romantičari s Karaburme“ bili su spretniji i došli do zlatnih bodova, čija je vrijednost nemjerljiva. Fudbaleri OFK Beograda kao da su postali specijalisti za rezultat koji izaziva i poštovanje i aplauz. Nastave ili kako su počeli, ponovo će, kao nekad u vrijeme Skoblara, Samaržića, danas već pokojnog Sretena Banovića, postati ljubimci pristalica fudbala, bez obzira na to gdje igrali, protiv koga se borili.

Vinkovački Dinamo ne posustaje! Poslije burnih događaja u Titogradu ova ekipa bila je kadrovski desetkovan, pa je to uticalo na njene kasnije rezultate. Čim su preboljeli te rane, onog trenutka kada su mogli da na teren istrče u kompletnom sastavu, Vinkovčani su pokazali svoju vrijednost: U slavonskom derbiju zgrozmi su Osijek, napunivši mu mrežu do vrha. Ovaj trijumf Dinama pripada onoj vrsti „najslađih“ pobjeda, jer je ostvarenu okružaju savršenim susjedom Rivalstvo, korektno i sportsko... uvijek je unapredivalo sport, pogotovo fudbal. Dva slavonska prvoligaša gaje dobre odnose, ali se na terenu nepoznaju. Igra se otvoreno, oštro i korektno, a po pravilu bodovi gotovo uvijek pripadaju onom sastavu koji je u tom trenutku spretiniji i bolji. Ovog puta to je bio vinkovački Dinamo.

L. PAPIĆ



MEĐUOPŠTINSKA FUDBALSKA LIGA

10. KOLO



ŠAMPIONSKI KORACI OMARSKA: trener Smiljkić, S. Krcetić, D. Anđić, Z. Romanik, Marmaza, Zrnik, N. Anđić, M. Anđić (stojie), R. Krcetić, M. Romanik, R. Rošić, M. Rošić, Dečić, Mijatović (čuča)

OMARSKA — OMLADINAC 3:1 (1:0)  
STRIJELCI: Romanik 2 (Mijatović za Omladinac, a Mulaahmetović za Omladinac). Sudija: Bradarić (Orahova) 7, Gledalaca 300.

OMARSKA: D. Anđić 7, R. Krcetić, R. Rošić 6 (M. Rošić 6), Zrnik 7, N. Anđić 7, Janić 6, Mijatović 8, Z. Rošić 7, Romanik 8, S. Krcetić 8, Dečić 6 (Gajić 6)

OMLADINAC: M. Zolak 8, Z. Šurtić 7, Batonić 6, Čorčić 6, Ramić 7, Kučuković 6, Mulaahmetović 7, P. Zolak 7, Džafić 6, Konjević 6, Z. Zolak 8.

OMARSKA — Gledaoci ove utakmice ponovo su imali priliku da vide brojne šanse za gol i isto tako mnogo promašaja s obje strane, te odlične obrane oba golmana. Igrač Omsarske Romanik sedam puta se našao oči u oči sa golmanom gostiju i pravo je bilo čudo ne pogoditi cilj. Ali ovaj igrač postigao je dva gola iz pozicija koje to nisu obećavale. Gosti su izveli veoma mlad i perspektivan tim, koji je imao svoje prilike, ali ni oni nemaju pravor realizatora. Boško DABIĆ

ŠATOR—SLOGA 6:0 (2:0)

STRIJELCI: Radić 2, Sponja, Lovre, Spremo i Stanivuk za Šator. Sudija: Mikić (Banjaluka) 7, gledalaca: 150.

ŠATOR: Karijez — Ivrić 7, Zeljković 6, Sponja 8, Gavrić 7, Reiz 8, Radčić 6, Karan 6 (Spremo 6), Lovre 7, Stanivuk 7, Turčić 7.

SLOGA: Stanić 6, Kovčević 6, Tenderić 5, Marin 5, Duraković 6, Nebojša Sestić 5, Maletić 6, Trivić 5, Starčević 5, Goran Sestić 5, Vidičić 5.

GLAMOČ — Ekipa Šatora, iako nije prikazala dobru igru, iako i ubjedljivo je porazila Slogu sa 6:0. Seriju golova otvorio je Sponja, koji je udarcem iz daljine iznenadno golmana gostiju već na samom početku utakmice. Do posljednje minute prvog poluvremena, kad je Radčić povisio na 2:0, domaći igrači propustili su tri idealne prilike, a većinu njihovih napada zaustavljale su sudije zbog ofsajd pozicije. U drugom poluvremenu navalni igrači Šatora bili su oprezniji, a i raspoloženi, pa su sa još 4 postignuta gola nanijeli pravu katastrofu gostima iz Gornjih Podgradaca. U 85. minutu, zbog prigovora pomoćnom sudiji, igrač gostiju Tenderić zaradio je prvo žuti, a potom i crveni karton. Fahrudin BAJRIĆ

OBRAĐOVAC — LIJEVČE 2:1 (1:1)

STRIJELCI: Mačić i Mujagić za Obradovac, a Despotović za Liječve; gledalaca: 300; sudija: Šavanović (Banjaluka) — 6.

OBRAĐOVAC: Ganić 6, Bešlirović 5, Avdić 5 (Bačić 6), Mujadžić 6, M. Duraković 7, Anđić 6, Bečić 6, Mačić 7, S. Duraković 6, Kamanović 5, Tešević 6.

LIJEVČE: Dukić 7, Lalića 5, Tadić 6, Mićirović 6, Galić 8, Rašković 7, Jagodić 7, Marković 5, Despotović 6, Vuketić 5, Paspalj 5 (Džepina 5).

BOSANSKA GRADIŠKA — Po borbenosti utakmica bi dobila visoku ocjenu, ali po igri nije zadovoljila gledaoce. Domaćini su iskoristili prvu priliku nakon pogreške golmana Dukića, koji je bespotrebno istrčao, a sa desne strane Bešić odlično pronalazi Malica, kome nije bilo teško pogoditi praznu mrežu. Gosti sredinom prvog poluvremena izjednačuju vrlo lijepim golom Despotovića, koji koristi dobro nabačenu loptu od strane Markovića iz slobodnog udara. U drugom poluvremenu Liječve se bespotrebno brani, prepusta inicijativu domaćina, koji to krunise pobjedonosnim golom minut prije kraja utakmice preko Mujagića. Doko STARČEVIĆ

RADE LIČINA — BRATSTVO (KLJ) 1:1 (1:0)

STRIJELCI: Mićković za „Rade Ličinu“ a Ljučić za Bratstvo; sudija: Vrhovac (Laktaši) 6; igralište u „Boriku“; gledalaca: 100

RADE LIČINA: Lovrić — Vidović 6, Kadrić 5, Stojanović 7, Deura 5, Dakić 6, Šević 5, Galić 5 (Vrtić —), Bucalo 6, Mićković 6, Anušić 6.

BRATSTVO: Tičević 5, Smajlić 5, Grbić 6, Ljučić 7, Vulin 6, Mehmedović 6, N. Pečuhović 5, Dukić 7, Sadić 5 (Šodić —), Jakupović 6, Šehić 7 (Samardžija —).

BANJALUKA — Pred samo slotinjak gledalaca na fudbalskom terenu u „Boriku“ ekipa „Rade Ličine“ i Bratstva prikazale su slabu i nezanimljivu igru. Nakraju rezultat je bio 1:1, što je i najpravedniji epilog ovog susreta. Naime, svaka od ekipa imala je svojih trenutaka, a najljepši trenutak bio je kada je domaći sastav postigao pogodak. Bucalo je majstorski progirao Stojanovića, ovaj Mićkovića i golmana Tičevića bio je nemoćan, lopta se zakoprcala u mreži Ključana. Zanimljivo je pomenuti da je u veoma mirnoj i korektnoj utakmici slabi sudija Vrhovac podijelio čak pet žutih kartona. Mehmed DIZDAR

SLOBODA—MLADOST 2:2 (1:0)

STRIJELCI: Smajlagić 2 za Slobodu, a Topalović i Lukić za Mladost. Sudija: Šivanović (Banjaluka) 8, Gledalaca: 200.

SLOBODA: Lakić 7, Kraljević 6, Duza 6, Čulić 6, Čirković 6, Mišanić 7, Saša Dedić 6, (Mačić —), Antić 5 (Šefik Dedić 6), Smajlagić 6, Heremić 7.

MLADOST: Marković 6, Halilović 7, Muminović 6, Žutić 6, Lukić 7, Mišanić 6, Botić 6, Džomba 7, Kovačević 6, Stanić 7, Topalović 7.

MRKONIĆ — GRAD — Vodeći gol domaći tim je postigao nakon toga što je Mišanić lijepo progirao Heremića, a potom Smajlagić efektino okončao akciju. U drugom poluvremenu Sloboda je mogla pobjediti sa 2:0, ali Čirković nije iskoristio jedanaesterac. Kotorvarošani su nakon toga izjednačili rezultat, a uskoro i povelu. Ipak, u posljednjoj minuti utakmice Smajlagić je izjednačio rezultat na 2:2, što je i najrealniji ishod ovog veoma zanimljivog susreta. Lazo STUPAR

RADNIČKI — JEDINSTVO 1:2 (0:0)

STRIJELCI: Večić za Radnički, 9 E. Gerzić i Šišić za Jedinstvo; Sudija: Korić (Jajce) 9; gledalaca: 400.

RADNIČKI: Karabegović 6, N. Mićković 6, I. Mićković 6 (Bečić —), Topalović 7, M. Cerić 6, H. Cerić 5, Večić 6, Adamović 6, H. Bečić 5 (Nadarević —), Akukić 5, Vručnić 5.

JEDINSTVO: Branković 7, Gerzić 7, Kasumović 8, Hajdev 7, Kahrić 6, Bešić 6, Stivrnić 6 (Sark —), Šišić 7, Duraković 8, Grujičić 7, E. Gerzić 7 (Dakić —).

SANSKI MOST — Ovakvom igrom ne može se u vrh tabele — jedina je ocjena utakmice Radnički — Jedinstvo! Novajlije u igri uspjehle su nanijeti prvi poraz domaćinu na svom terenu potpuno zaslužen, jer u ekipi Radničkog nije bilo fudbalera koji bi mogao povesti igru ili bar pokrenuti solidnu akciju. Jedinstvo to koristi, igrajući na prvom loptu, često je upućuje van igrališta, što dovodi do prekida u igri, ali gosti time postizu osnovni cilj. Nemogućnosti Radnički da organizuje igru. Uz to, izmjene u ekipi domaćina ne doprinose poboljšanju igre, pa je poraz od ambicioznih gostiju neminovn. Miodrag DESPOT

TRGOPRODAJA — NAPRIJED 0:0

SUDIJA: Knežević (Bosanska Dubica) — 8, gledalaca: 300.

TRGOPRODAJA: Mažar 8, B. Zdjelar 6, Matic 6, Čatić 7, Radišić 7, Došen 6, Bojanović 6, Dedić 5 (Dedić —), N. Zdjelar 6, Zgonjanin 5 (Savić —).

NAPRIJED: Bojadžić 8, Gračanin 7, Kljajić 7, Omerhadžić 6, Hadžibegović 7, Pečuhović 7, Vuković 6, Duišo 7, Elkar 7, Beharić 8, Julardžija 7.

PRIJEDOR — U obostrano fer i korektnoj igri Trgoprodaja i Naprijed su podijelili bodove, što je i najrealniji ishod. Mada se susret završio najnepopularnijim rezultatom, malobrojni gledaoci su zadovoljni napustili stadion, jer su i domaći i gosti prikazali dopadljiv fudbal. Naprijed je, istina, bio tehnički superiorniji i propustio je da realizuje dvije izgledne šanse za postizanje golova. Zlatko ĐURIĆ

TABELA

1. Omsarka	10	8	1	1	19	7	17
2. Radnički	10	5	3	2	14	10	13
3. Šator	10	5	2	3	28	16	12
4. „Rade Ličina“	10	5	1	4	21	16	11
5. Liječve	10	5	1	4	17	18	11
6. Naprijed	10	4	2	4	14	7	10
7. Trgoprodaja	10	4	2	4	18	13	10
8. Sloboda	10	5	2	4	12	20	10
9. Obradovac	10	4	1	5	15	8	9
10. Bratstvo	10	2	4	4	17	14	8
11. Mladost (-2)	10	3	3	4	12	15	7
12. Jedinstvo	10	3	1	6	21	20	7
13. Sloga	10	3	1	6	15	23	7
14. Omladinac	10	3	1	6	17	25	7

IDUĆE KOLO:  
GORNJA SANICA: Omladinac — „Rade Ličina“, BANJALUKA: Naprijed — Omsarka, NOVA TOLAVA: Liječve — Trgoprodaja, KOTORVAROŠ: Mladost — Obradovac, GORNJI PODGRADCI: Sloga — Sloboda, ŽERAVICA: Jedinstvo — Šator, KLJUČ: Bratstvo-Radnički.

SPORTSKI TELEKS

BEOGRAD — Od deset jugoslovenskih klubova, koliko je prijavljeno za međunarodna košarkaška kupove u 1985/86. godini, u osmini finala pet raznih takmičenja startovaće osam jugoslovenskih timova, dok su se dvije ekipe bez borbe plasirale u četvrtfinale. U drugom kolu Kupa pobjednika kupova za muške ekipe, košarkaši splitske Jugoplastike igraće protiv izraelskog prvotligaša Makabija iz Haife 29. oktobra u Splitu i 5. novembra u gostima. U osmini finala Kupa Radivoja Koraca košarkaši beogradske Partizana igraće protiv zapadnoberlinskog kluba Sarlotenburga 30. oktobra u gostima i 6. novembra pred svojom publikom, dok će ekipa Zadra protiv grčkog kluba Panioniosa igrati 30. oktobra u Atini i sedam dana kasnije na domaćem terenu. U ovom takmičenju košarkaši beogradske Crvene zvezde iz sarajevske Bosne direktno su se kvalifikovali u četvrtfinale. U drugom kolu Kupa Lilljana Ronketi ljubljanska Jezića igraće protiv luksemburškog tima Sporting 30. oktobra u gostima i nedjelju dana kasnije pred domaćom publikom, tuzlansko Jedinstvo Aida, sastaje se s bugarskim drugoligašem Maricom 30. oktobra u Plovidvu i nedjelju dana kasnije u Tuzli, a košarkašice Voždovca sa francuskim klubom A. S. PTT 30. oktobra u Aks-Anprovanu, 6. novembra u Beogradu. U osmini finala Kupa evropskih šampiona Cibona će igrati protiv austrijskog prvaka Klostosterburga 31. oktobra u gostima i 7. novembra u Zagrebu. Košarkašice Partizana u osmini finala Kupa evropskih šampionki sastaju se sa prvakom Holandije Dopeidusom 31. oktobra u Den Helderu i 7. novembra u Beogradu. Međutim, predstavnici Partizana su uputili zahtjev Međunarodnoj košarkaškoj federaciji da obje utakmice odigraju u gostima.

BARCELONA — Na auto-reliju Katalunja u Španiji, koji se budoje za prvenstvo Evrope, među 85 ekipa nastupila je i naša posada Brane Kuzmić — Rudi Šali sa automobilom „reno 5“ turbo. Poslije 475 kilometara morali su odustiti zbog kvara iako su do sada zauzimali izvrsno peto mjesto. Pobjednik je talijanski vozač Bijason ispred zemljaka Zanussija (oba u lanciji).

ZAGREB — Za utakmicu naše košarkaške selekcije protiv Cibone u okviru priprema za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo savezni kapiten Krešimir Čosić pozvaće sljedeće igrače: centre: Žižića, Radovanovića, Arapovića, Vrankovića i Divca, krila: Čuturu, Žunića i Benačeka, te bekove Dražena Petrovića, Cvjetičanina, Radovića i Perasovića.

DUBROVNIK — Reprezentacija Francuske momčadski je pobjednik petog međunarodnog džudo-kupa grada Dubrovnika koji je završen u nedjelju. Prvo mjesto Francuzi su osvojili ubjedljivo sa 17 bodova, ispred reprezentacije Jugoslavije sa devet, koliko ima i trećeplasirana „Ujpešt Doža“ iz Budimpešte. Pobjednici u pojedinačnim disciplinama su: Bregon iz Francuske (do 60 kilograma), Farkaš iz Budimpešte (do 65 kg), Sejdi iz Budimpešte (do 71 kg) Berte iz Francuske (do 78 kg), Matejić iz Jugoslavije (do 86 kg) Želadon iz Francuske (do 95 kilograma) i Zaprijanov iz Bugarske (preko 95 kilograma).

LIJEVČE NAJ-AVILO ŽALBU

BOSANSKA GRADIŠKA — Po završetku utakmice Međuoštinske fudbalske lige Banjaluka Obradovac — Liječve, koju je domaća ekipa dobila rezultatom 2:1, predstavnik Liječve je najavio žalbu zbog nastupa Alijatića u ekipi Obradovca. Naime, ovaj fudbaler je za Obradovac registrovan kao „džoker“, ali isti igrač shodno odredbama Pravilnika o registraciji nije imao pravo nastupa u roku od osam dana, jer je koristio redovni ljetni prelazni rok. O navodima žalbe raspravljaće se već na prvoj sjednici Takmičarske komisije MFS. D. St.

KOŠARKA DRUGA SAVEZNA LIGA — ŽENE

Novosadanke ubjedljive

VOJVODINA — „R. ČAJAVEC“ 116:50 (42:30)

SUDIJE: Šandić i Popsavin (Srbobran), dvorana KSC „Vojvodina“, gledalaca: 100.

VOJVODINA: Ljeskar, Demšar 28, Brkić 15, Spremo 5, Prokeš, Šipraga 4, Gal 29, Tintor 6, Marković 15, Sremčević 19, Budišan, Gajić 10.

„RUDI ČAJAVEC“: Đurić, Ž. Štemberger, I. Štemberger 6, Bajagić 2, Subašić 14, Vučković 14, Kecman, Radulović, Janjetović 2, Zeba, Katana, Marčetić 10.

NOVI SAD — Košarkašice Vojvodine, predvođene nekada „prvom damom“ jugoslovenske ženske košarke Marijom Veger — Demšar i

Draganom Marković, zabilježile su visokou pobjedu u susretu sa Banjalučankama. Gošće nisu ni očekivale više od časnog poraza, jer je razlika u kvalitetu i prijme svega iskustvu i suviše velika. Međutim, košarkašice „Čajaveca“ uspjevale su održavati, za njih povoljan, rezultat sve do sredine drugog poluvremena. Kada su igru zbog pet ličnih grešaka napustile Jasna Subašić i Dušanka Vučković, najbolje i najiskusnije košarkašice. Vojvodina se mogla poigravati sa neiskusnim gošćama, koje nisu bile u stanju da se suprotstavljaju Novosadankama.

REPUBLIČKA LIGA

Umalo podvig

IGMAN — KOMBINAT KRAJINA 83:82 (51:42)

SUDIJE: Zelenović i Berbić (Tuzla), dvorana KSC „Iliđa“, gledalaca: 500.

IGMAN: Cvitanović 8, Mujanović 2, Pašić 17, Guzina, Obradović 3, Brborić 8, Delić 9, Zirojević 28, Bjelan 3, Čuljak 5.

KOMBINAT KRAJINA: Miljuš 11, Majstorović 9, Mešić 25, Muminović, Stojić, Mujić, Gračanin, Bagić 4, Orešković 4, Medenića 29.

ILIDŽA — Bišćani su bili na pragu još jednoga podviga, pobjede u gostima: 50 sekundi prije kraja susreta vodili su

rezultatom 82:81 i imali napad, ali je prilika ostala neiskorištena. Početak susreta pripao je gostima, koji su imali sredinom prvog poluvremena 12 poena prednosti, a onda je Igmam u odbrani počeo igrati „zonu“, što je bilo presudno da liđžanci preokrenu rezultat usvoju korist. Ipak, do kraja susretavodila se ravnopravna i rezultatski neizvjesna borba, da bi na kraju pobjednika odlučio samo jedan poen više u korist Igmama.

Izostao uspjeh

MRAKOVICA — JEDINSTVO 89:100 (41:48)

SUDIJE: Sredanović (Sarajevo) i Džonlagić (Doboj), Dvorana „Mladost“, gledalaca: 300.

MRAKOVICA: Talundžić 2, Osmančević 5, Muranović 29, Borovnica 2, Savanović, A. Jusufagić 2, Ivetić 10, Rončević 18, Zec 2, E. Jusufagić 19.

JEDINSTVO: Protuder, Vasić 13, Gračić 41, Mulić, Babović 6, Ostojić 10, Hajdarhodžić 21, Jahić, Jelisavac,

Džonlagić 9. PRIJEDOR — Košarkaši Mrakovice ostali su bez planiranih bodova. S obzirom na slabu igru koju su prikazali, bolje se nisu mogli ni nadati! Nasuprot domaćinu, kome je malo šta uspješno polazilo za rukom, gosti su bili gotovo nepogrešivi u šutu (procenat šuta je iznosio 70%), posebno Gračić, koji je sa Vasićem zabilježio deset „trojki“

NA KADETSKOM PRVENSTVU BANJALUČKE REGIJE

BSK pobjednik

PRIJEDOR — Mladi košarkaši BSK-a (igrači do 16 godina) pobjednici su kadetskog prvenstva banjalučke regije. Bskovci su do uspjeha došli potpuno zasluženno, savladavši sve svoje protivnike i na taj način ponovo potvrdili svoj primat u takmičenju mladih kategorija.

Inače, prvenstvo je proteklo u lijepim borbama, bilo je dosta uzbuđenja, neizvjesnosti i košarkaša kojise svojim talentom nameću.

Uzbuđenja su počela već u prvom susretu: Borac i Kozara igrali su čak tri produžetka, da bi na kraju Banjalučani

slavili pobjedu! Borac je u susretu sa BSK — om prvo poluvrijeme riješio u svoju korist 25:10, da bi na kraju susreta rezultat glasilo - 43:33 za BSK! I, na kraju, u susretu prvaka i posljednjeplasirane Kozare pobjednika je odlučio jedan koš više u korist BSK — a!

REZULTATI: Borac — Kozara 74:71 (3:29), BSK — Mrakovica 73:53 (44:19), BSK — Borac 43:33 (10:25), Mrakovica — Kozara 57:32 (24:19), Mrakovica — Borac 43:38 (25:21), BSK — Kozara 43:41 (20:23).

PLASMAN: BSK 6, Mrakovica 4, Borac 2, Kozara bez bodova.



**ODBOJKA**

BANJALUČKE EKIPE U PROTEKLOM KOLU

# Gimnazijalac u punom zamahu

**JEDINSTVENA REPUBLIČKA LIGA: „Kakanj“ - „Čajavec“ 1:3 (15:11, 8:15, 9:15, 8:15), JEDINSTVENA REPUBLIČKA LIGA (žene): „Kakanj“ - „Gimnazijalac“ 2:3 (15:13, 10:15, 15:11, 7:15, 11:15), REPUBLIČKA LIGA - CENTAR: TESLIĆ: „Proleter“ - „13. maj“ 1:3 (12:15, 5:15, 6:15).**

momke da bi nakon toga banjalučki tim konsolidovao redove i dominirao do kraja utakmice.

„Gimnazijalac“ je zabilježio treću uzastopnu pobjedu i potvrdio da će i u Jedinствenoj republičkoj ligi predstavljati snažnog takmaca. Pobjeda ima posebnu draž jer je savladan čelni na tabeli, ekipa „Kaknja“, djelimično vraćen dug iz prošlog prvenstva kada su Kakanjke bile bolje u oba susreta. Podatak da je utakmica trajala 125 minuta i da su domaćini dva puta bili u vodstvu (1:0, 2:1) najbolje ilustruje uzbuđenost susreta. U takvoj igri punoj obrta dvije djevojke imaju posebne zasluge. Snažni smečevi **Milke Stanić** za koju kažu da je najbolji smeč u ovom takmičarskom rangu, demoralisali su redove domaćina. Korisno i lukavo igrala je **Dragana Maksimović**.

Za igru „13. maja“ u Tesliću nema mnogo šta da se kaže. U izuzetno hladnoj dvorani nisu se čestito ni zagrijali, a domaćin je već položio oružje. „13. maj“ je znatno iskusnija i bolja ekipa, pa pobjeda nijednog trenutka nije došla u pitanje.

N. DERETIĆ

„Čajavec“ se iz Kakanja vratio sa dva boda i pet kartona, četiri žuta i jedan crveni. „Pocrvenio“ je Željko Seva, kome je sudija zbog prigovora po drugi put u toku susreta pokazao žuti karton. Inače, u redovima „Čajaveca“ imaju brojne primjedbe na nekorektnu arbitražu sudijskog para iz Breze, Bartule i Pajića. Za igru „Čajaveca“ imali su znatno strožije kriterije, pa je takav stav sudija stvarao nervozu u redovima Banjalučana. Čak su kaznili i kapitena Barića, koji je u spornom trenutku reagovao u ime ekipe. Plod takve atmosfere je izgubljen prvi set. Trener „Čajaveca“ Ilijaš Mešinović uspio je da smiri svoje

## STANOVI

*U materijalu za Konferenciju Fudbalskog kluba Borac (Banjaluka) piše da je „posljednji stan klub dodijelio igraču 1981. godine, odnosno prije napuštanja Prve savezne lige...“  
A onaj trosobni stan koji je v.d. direktor sam sebi dodijelio, gdje se ubraja?*

## U OBJEKTIVU

## BEREK — PODGRMEČ



**PRODOR:** U susretu Regionalne fudbalske lige Berek - Podgramč 1:0, napadač domaćih Kaltak bio je u veoma povoljnoj prilici, ali je šutirao neprecizno.



**STRIJELAC:** Napadač Bereka Boris Jakić bio je najistaknutiji poledinac meča. Postigao je pobjedonosni gol, a imao je i više uspješnih prodora.



**PARADA:** Vratar Bereka Čobanović bio je posljednja prepreka napadačima Podgramčja i svoj dio posla obavio je veoma sigurno.

Snilmo: V. MIRKOVIĆ

**RUKOMET**

**PRVA SAVEZNA LIGA**

# Borcu izrešetana mreža

**ŽELEZNIČAR (NI) — BORAC 30:24 (15:9)**

**SUDIJE:** Horvat i Mošnička (oba Zagreb); Sportska dvorana „Čair“; gledalaca: 1.500; sedmerci: Zelezničar 2 (2), Borac 3 (2); isključenja: Zelezničar 6 minuta, Borac -.

**ŽELEZNIČAR:** Mitić, D. Živković 6, Grubić 5 (2), Stojiljković, Madžar 6, Kovljančić 3, Stanić 3, Prokić 2, Đorđević, Mladenović 5, Nikolić, Pušnik.

**BORAC:** Arnaudović, Milošević 1, Saračević 4 (1), Uzeļjrović 7, Talić, Smajlagić 3, Brakočević 4, Puc 4, Dakić, Ramljak 1 (1), Nikolić, Bilčić.

NIŠ - Nakon znatno bolje igre, pogotovo u prvom poluvremenu, ekipa Zelezničara zasluženije slavila visoku i uvjerljivu pobjedu nad sastavom Borca do 30:24. Sve je

nautovića za to vrijeme ugrožavali su Živković, Grubić i Madžar. Na drugoj strani u ekipi Borca nisu pronašli prava rješenja kako zaustaviti protivnika, odnosno sa-

**IZJAVE**

**Zoran Živković, trener NIŠlija:**

— Ostarili smo zasluženu pobjedu lakše nego što smo očekivali. Na parketu „Čaira“ Banjalučani su bili onemogućeni da učine nešto više. Naime, zaustavili smo šutere Saračevića i Puca, a epilog već poznat.

**Irfan Smajlagić, prvotimac Banjalučana:**

— Možda će izgledati čudno ako kažem da nas jednostavno lopta nije htjela, ali ipak bilo je tako. Što god samo pokušali nje uspjelo. Bio je to jedan od susreta koji se uskoro ne mogu ponoviti i treba ga što prije zaboraviti. Možda je ovo i opomena pred susret s Metaloplastikom da samo maksimalnim angažovanjem možemo stići do pobjede.

odlučeno već na početku susreta. Naime, Banjalučani su prvi došli u vodstvo od 1:0 i to je bilo sve što su uradili. U nastavku domaćin je igrao kolektivno, opasnost je prijetila sa svih strana i nedugo na semaforu se stajalo 6:2 za Zelezničar. Potom bilježimo rezultate 10:4, 12:5, 14:8...

Bio je to period igre u kojem je zaustavljen prvi snajper NIŠlija Mladenović. Međutim, gol Ar-

vladati u nedjelju sigurnog Pušnika.

Drugo poluvrijeme je bila samo formalnost, jer domaćin je i više nego lako očuvao stečeno vodstvo, koje je u nekoliko navrata uspješno povećavao. Tako je početkom nastavka na semaforu stajalo 19:11 i tih osam razlike u korist NIŠlijaprovlačilo se kroz cijelo drugo poluvrijeme. U finišu zabilježili smo 29:21, a do kraja ovog neravno-

POZNATI SVI TERMINI SUSRETA SA METALOPLASTIKOM

# BEZ TV-PRENOŠA

● Prvi meč Kupa šampiona igra se 3. revanš 10, a prvenstveni duel 12. novembra

BANJALUKA — Nakon duže neizvjesnosti konačno su poznati tačni datumi odigravanja tri susreta Borca i Metaloplastike, dva u okviru Kupa šampiona i jedan prvenstveni.

Prvi megdan održaće se 3. novembra u Šapcu, a revanšsusret Kupa šampiona predviđen je za 10. novembra u Banjaluci. Ovaj susret održaće se u „Boriku“ u 17.30 sati. Djeloci rukometne

pravde biće predstavnici Rumunije. Samo dva dana kasnije, znači 12. novembra u sklopu 8. kola državnog prvenstva održaće se i prvenstveni duel, takođe na parketu „Borika“. Sudije ovog meča su Mošnička i Horvat iz Zagreba, a megdan će početi u 19 sati.

Iako je prvobitno bilo najavljeno da postoji mogućnost televizijskog prenosa iz Šapca, od toga za sada nema ništa. Naime, iako je 3.

novembar bio rezervisan TV-termin za prenos prvenstvenog duela rukometaša Borca i Metaloplastike iz Banjaluke, iz Televizije Beograd odgovoriti su negativno.

U pauzi između dvije utakmice Kupa šampiona Banjalučani će odigrati prijateljski, pripremni susret sa Partizanom iz Bjelovara. Za sada se ne zna tačno da li će to biti 5. ili 6. novembra.

U. P.

DIJALOG GLEDALACA SA UTAKMICE BSK — BORAC (TD) 3:4

## HUMORISTIČKI INDIRECT

— Ko ovo igra? - pita zakašnjeli gledalac.  
— BSK - Borac - odgovara ravnodušni posmatrač.  
— Prijateljska?  
— Nije valjda neprijateljska?  
— Mislim, Borac trenira.  
— Vjerovatno.  
— A BSK sparringuje.  
— I više od toga, igra protiv sebe.  
— Gdje su Miljuš i Alaga.  
— Pojma nemam...  
— Vidi nema ni Kovačevića!  
— Nema...

— Ovo je neki kombinovani sastav!  
— Jeste, fino kombinuju, pa onda sastave po голу...  
— Rekao bih Borac polako ulazi u formu...  
— Da, ali zato BSK ekspresno izlazi iz forme.  
— Ovo je sada neki drugi Borac!  
— Aha, onaj iz Titovog Drvara!!!

Alija KAPIDŽIĆ ALKap

**ŠAH**

REPUBLIČKA LIGA — GRUPA ZAPAD

# Rudar za petama

Šahisti „Rudi Čajaveca“ su nakon poraza u zaostalom meču, odigranom u petak sa šahistima „Rudara“ iz Ljubice, smogli snagu da, istina s minimalnom razlikom, savladaju prvoplasirano „Jajce“. Poraz vodećeg dao je šansu „Rudaru“ da visokom pobjedom protiv „Željezničara“ znatno popravi saldo i ozbiljno ugrozi Jajčane. **BANJALUKA: „Rudi Čajavec“ - „Jajce“ 5,5:4,5 (Talić — Jokić 1:0, Vujmilović-Vojnović remi, Mačkić - Malkoč 1:0, Ilić - Jakešević remi, Petrašević - Čejvan remi, Vojvodić - Lisica remi; žene: Stojčević - Buljić, remi; Oljača - Đeno 0:1; omladinci: Gujić - Đeno remi, Zoraja - Marčeta, remi; DOBRILJIN: „Željezničar“ - „Rudar“ 2:8 (Ignjatović - Babić 0:1, Stojnić - Kukavica 0:1, Kolundžija - Dejanović 1:0, Zec - Lukić 0:1, Arbutina - Škripčić 0:1, Anđelić - Vrabec 1:0; žene: Čolić - Filipović 0:1, Pršić - Divković 0:1; omladinci: Stojaković - G. Divković 0:1, Rastović - Dugandžija 0:1 (b.b)). **BANJALUKA: „Braća Mažar“ - „Petar Mečava“ 5:5, TITOV DRVAR: „Borac“ - „Ješingrad“ 3:7 (Popović - Narančić****

0:1, Srdić - Kelečević 0:1, Marčeta - P. Brkić, remi, Šobot - V. Brkić 1:0, Delić - Romić 0:1, Tanja - Galić 0:1; žene: S. Marčeta - Stanivuk 0:1, M. Popović-Vojnović 1:0; omladinci: Mihailović-Milosavić, remi, Karanović - Nedić 0:1). **GLAMOČ: Mladost“ - „Pobjeda“ (Ključ) 9:1 (Đuzel - Dautović 1:0, Radić - Pejić 1:0, Đukić-Talić 1:0, Ljuboja - Lekić 1:0, Radoja - Stanišić 1:0, Karača - Banjac 1:0; žene: Lončar - Škrbić 1:0, Smajić - Jovičić 1:0; omladinci: Đukić - Hadžić 1:0, Čolić - Malešević 0:1). **BANJALUKA: „Rade Ličina“ - Bratstvo (Bihac) 6,5:3,5 (Gorić - Tajji remi, Borković-Borčić, remi, Rajčević - Jakovac 1:0, Bojanić - Janda remi, Vinčić-Jakšić 0:1, Zelić Midžić 1:0; žene: Kremenović-Hrnjica 1:0, Rusoprlija 0:1; omladinci: Krčmar - Ferković 1:0, Mrkela - Mandić 1:0). **REDOSLIJED: „Jajce“ 50 poena, „Rudar“ 49, „Rade Ličina“ 42, „Rudi Čajavec“ 40,5, „Mladost“ 37,5, „Braća Mažar“ 34,5, „Ješingrad“ 34, „Bratstvo“ i „Petar Mečava“ po 29,5, „Borac“ 20,5, „Željezničar“ 13 i „Pobjeda“ 11 poena.******

**ATLETIKA**


## MARATON SA 12.000 UČESNIKA

**BIHAĆ** — Na tradicionalnom međunarodnom takmičenju u maratonu, koji je održan u Berlinu, na kome je nastupilo 12 hiljada učesnika iz cijelog svijeta, sudjelovao je i član Atletskog kluba Bihac Duško Blažić, koji je zauzeo 1033. mesto, a od Jugoslavena bio je treći.

**ŠAHOVSKI ZADATAK**

Broj 992

Priprema: Nikola LAKIĆ, šahovski majstor



Bijeli: Kc1, Dg6, Tg1, Th1, Lb2, pješaci: a3, b3, c2, d2, e3, g5, h5 (12)

Crni: Kh8, Dd8, ta8, Lc8, Ld6, Se7, Se8, pješaci: a6, b7, c5, d5, e6, f6, g7 (14)

Bijeli vuče i dobija!

Na efekatan način savladao je bijeli protivnika nakon četiri poteza (Cukertort - Meje, 1880).

**Rješenje prošlog zadatka: 1... Sd3, 2. dc7 Lf23. Kh1, Se1 i bijeli je predao, jer nije u mogućnosti da brani matnu prijetnju lovcom na g2.**



**UNIS — RO Valjaonica HVT  
Banjaluka - Ramići**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta Valjaonice hladno-valjanih traka Banjaluka - Ramići od 4.6.1985. godine raspisuje se:

- ponovni -

## OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme izvršioca grupe poslova i radnih zadataka

**1. Skladišno transportni poslovi - 3 izvršioca**

USLOVI: PK radnik - završena osmogodišnja škola i stručna osposobljenost.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu priložiti svjedočanstvo o završenoj školi.

Neblagovremene, nepotpune prijave i neovjerene foto-kopije dokumenata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: UNIS — RO Valjaonica HVT Banjaluka - Ramići.

Na osnovu člana 212. Zakona o državnoj upravi (Sl. list SRBIH, broj 38/78, načelnik Službe za zajedničke poslove Skupštine opštine Banjaluka, na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji objavljuje

## OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

**1. DAKTILOGRAF 1 radnik**

Uslovi:

Osim opštih ulova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 205. Zakona o državnoj upravi, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Završena upravna škola - odsjek daktilokorespondent i 6 mjeseci radnog iskustva.

Molbe se podnose Opštinskom sekretarijatu za opštu upravu Skupštine opštine Banjaluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave uslove o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Prije izbora izvršiće se testiranje na IBM pisaćim mašinama o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“  
RO ELEKTROMEHIKA  
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta RO Elektromehnika

Raspisuje

## KONKURS

za izbor i imenovanje na naredni mandatni period od 4 godine

**1. PREDSEDNIK POSLOVNOG ODBORA RO ELEKTROMEHIKA**

**2. POTPREDSJEDNIK POSLOVNOG ODBORA ZA PROIZVODNJU**

Uslovi konkursa koje lice mora ispunjavati, pored zakonom i Društvenim dogovorom o kadrovskoj politici, propisanih uslova su sljedeći:

- da je magistar tehničkih nauka ili da ima visoku ili višu stručnu spremu tehničkog, društvenog ili ekonomskog smjera,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva, na tim ili sličnim poslovima,
- da ima organizacione sposobnosti,
- da nema smetnji po članu 511. ZUR-a SR BiH.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji u potpunosti ispunjavaju uslove konkursa. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu: SOUR „Rudi Čajavec“ RO Elektromehnika, Ulica braće Pavlića 25, Banjaluka, Kadrovskom odjeljenju za Konkursnu komisiju.

**EDRO „ELEKTROKRAJINA“  
BANJALUKA  
OOUR „ELEKTRO BANJALUKA“ B.  
LUKA**

Na osnovu člana 26. Pravilnika o radnim odnosima OOUR „Elektro Banjaluka“ Banjaluka, Komisija za radne odnose OOUR-a raspisuje

## OGLAS

za prijem radnika u radni odnos za obavljanje poslova i radnih zadataka

**ELEKTROMONTER, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine za radnu jedinicu Kotor-Varoš 1 radnik**

Pored zakonom utvrđenih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- elektromonter za električnu mrežu, elektromehaničar za energetska postrojenja ili elektroinstalater za instalacije i priključke - III stepen, smjer jaka struja,
- 6 mjeseci radnog iskustva.

- posebni zdravstveni uslovi za rad na el. energetskim postrojenjima, muškarci koji nisu mlađi od 18 godina.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu kandidati treba da dostave diplomu o završenoj školi i uvjerenje o radnom iskustvu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu: EDRO „ELEKTROKRAJINA“ BANJALUKA, OOUR „ELEKTRO BANJALUKA“ BANJALUKA Maršala Tita br. 79.

**„ŠIPAD“ SARAJEVO  
RO „JANJ“ DONJI VAKUF  
OOUR „GORICA“ ŠIPOVO**

Komisija za radne odnose OOUR-a „Gorica“ Šipovo, na sjednici održanoj dana 10.10.1985. godine raspisuje

## OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta na sledećim poslovima i radnim zadacima:

1. kuvar u RJ Roduša 1 izvršilac
2. rukovodilac mehaničke radionice 1 izvršilac
3. ekonomski tehničar u R.J. Natpolje 1 izvršilac
4. kočijaš - samaraš 6 izvršilaca

USLOVI:

Osim opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

Pod 1 KV kuvar bez iskustva u svojstvu pripravnika.

Pod 2 mašinski tehničar sa 4 godine radnog iskustva.

Pod 3 ekonomski tehničar bez iskustva u svojstvu pripravnika.

Pod 4 KV radnik u šumarstvu sa 6 mjeseci radnog iskustva.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, a pod 1 i 3 radni odnos sezasniva u svojstvu pripravnika na neodređeno vrijeme.

Prijave slati na adresu OOUR „Gorica“ Šipovo - komisiji za radne odnose. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**HUTSO „POUNJETURIST“ BIHAĆ  
HUTRO „KLADUŠNICA“  
VELIKA KLADUŠA  
Ul. maršala Tita br. 1.**

Radnički savjet raspisuje

## OGLAS

za slobodne poslove i radne zadatke na određeno i neodređeno vrijeme

**1. konobara 3 izvršioca na određeno vrijeme**

**2. konobar 1 izvršilac na neodređeno vrijeme**

**3. kuhara 3 izvršioca na određeno vrijeme**

**4. evidentičar 1 izvršilac na određeno vrijeme**

**5. finansijski knjigovođa 1 izvršilac na određeno vrijeme (zamjena trudnice)**

1 i 2. završen III stepen stručne spremlje zanimanje konobar, sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci,

3. završen III stepen stručne spremlje zanimanja kuhar, sa 6 mjeseci radnog iskustva u struci,

4. završen IV stepen stručne spremlje ekonomsko-finansijskog smjera, sa 3 mjeseca radnog iskustva,

5. završen IV stepen stručne spremlje ekonomsko-finansijskog smjera, sa 1 godinom radnog iskustva.

**RO OPŠTINSKA BIBLIOTEKA  
„PETAR KOČIĆ“  
BOSANSKA KRUPA**

Na osnovu odluke Zbora radnika RO Opštinska biblioteka „Petar Kočić“ Bosanska Krupa, konkursna komisija raspisuje

## KONKURS

za izbor i imenovanje inokosnog poslovnog organa

Uslovi: osim opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonskim propisima, prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- da imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu,

- da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima ili sličnim poslovima sa djelatnošću radne organizacije,

- da posjeduju moralno-političku podobnost prema kriterijima Društvenog dogovora o ostvarivanju kadrovske politike,

- da ne postoje smetnje za imenovanje utvrđene članom 511 ZUR-a.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o traženim uslovima ostaviti na adresu: RO Opštinska biblioteka „Petar Kočić“ Bosanska Krupa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**SOUR „AGROKOMERC“  
— RO „PERADARSTVO“  
VELIKA KLADUŠA**

Komisija za radne odnose OOUR—a „Farme za proizvodnju konzumnih jaja“ raspisuje

## OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

**I — FARMA BOS. BOJNA II**

**Na određeno vrijeme**

**1. peradar 3 izvršioca**

**II — FARMA TRŽAC**

**Na neodređeno vrijeme**

**2. peradarka 1 izvršilac**

**III — FARMA PEČIGRAD**

**Na neodređeno vrijeme**

**3. peradarka 2 izvršioca**

**Na određeno vrijeme**

**4. peradarka 2 izvršioca**

USLOVI: završena poljoprivredna ili osnovna škola.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu RO „Peradarstvo“ Radna zajednica Velika Kladuša.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

GLASI SVE U LISTU GLASI



- KONKURSI
- MALI OGLASI
- OBJAVJEŠTENJA
- REKLAMNE PORUKE



**ROTI „KNEŽOPOLJKA“  
BOSANSKA DUBICA**

Komisije za radne odnose OOUR-a „Tkanina“ i Radna zajednica donijele su odluku kojom se raspisuje sljedeći:

**OGLAS**

Za prijem izvršilaca radi obavljanja sljedećih poslova i radnih zadataka:

**1. ČISTAČICA U SIROVOJ PROIZVODNJI — dva (2) izvršioca**

— radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja.

— POSEBNI USLOVI:

— NK radnik - završena osmogodišnja škola

**2. REMONT PREDE — pet (5) izvršilaca — pripravnici**

— radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnica sa trudničkog bolovanja.

— POSEBNI USLOVI:

— KV tkač

**3. TKALAC USKIH RAZBOJA — devet (9) izvršilaca — pripravnici**

— radni odnos se zasniva na određeno vrijeme dvanaest (12) mjeseci,

— POSEBNI USLOVI:

— SSS tekstilni tehničar tkalačkog smjera ili KV tkač

**4. TRANSPORT POTKE — jedan (1) izvršilac**

— radni odnos se zasniva na određeno vrijeme dvanaest (12) mjeseci

— POSEBNI USLOVI:

— PK tkač

**5. VATROGASAC — tri (3) izvršioca**

— radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

— POSEBNI USLOVI:

— KV vatrogasac,

da nisu stariji od 25 godina,

da su zdravstveno sposobni za gašenje požara i spašavanja ljudi i drugih materijalnih dobara, radno iskustvo u struci šest (6) mjeseci, OPŠTI USLOVI — propisani su članom 168. ZUR-a.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Uz prijavu je obavezno predočiti dokazne isprave kojima se obezbjeđuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, (uvjerenje o traženom stepenu stručne spreme, izvod iz MKR, i potvrda o radnom iskustvu), te ostale dokaze potrebne za prijavljivanje na oglas.

Prijave i dokazne isprave slati na adresu: ROTI „Knežopoljka“, Bos. Dubica, Ul. Nikole Luketića 109, sa naznakom „Za oglas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**SOUR „KOZARA“  
GRAĐEVINSKO  
INDUSTRIJSKI KOMBINAT  
ZIRO „1. MAJ“  
OOUR ZAVRŠNI RADOVI U  
GRAĐEVINARSTVU  
BANJALUKA**

Na osnovu člana 8—11. i člana 59. Pravilnika o radnim odnosima OOUR-a Završni radovi u građevinarstvu Banjaluka, Komisija za radne odnose, raspisuje

**OGLAS**

za prijem pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

**1. KV molera — pripravnika (5 izvršilaca)**

USLOVI: KV radnici, sa potrebnom odgovarajućom školskom spremom.

Oglas ostaje otvoren do popune.

Molbe sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: ZIRO „1. MAJ“ OOUR ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, BANJALUKA Ulica pilanska broj 3.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

**RADNA ZAJEDNICA  
PRIVREDNE BANKE SARAJEVO  
OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“  
BANJALUKA**

Na osnovu člana 55. Pravilnika o radnim odnosima u Radnoj zajednici PBS—Osnovnoj banci „Banjaluka“ Banjaluka i odluka Zbora radnih ljudi Filijale „Mrkonjić—Grad“ br. 4096/85 od 4.10.1985. g. i 402/85 od 21.10.1985. godine, raspisuje

**OGLAS**

za prijem radnika na određeno vrijeme (do povratka odsutnog radnika)

**1. kućni majstor — ložač — jedan izvršilac — na određeno vrijeme**

USLOV: KV radnik, 6 mjeseci radnog iskustva i položen stručni ispit za samostalnog ložača centralnog grijanja, kapaciteta 10<sup>6</sup> Kca1/h 110°C i 0,5 Atp u dovodnom vodu.

**2. referent — likvidator — jedan izvršilac na određeno vrijeme**

USLOV: SSS — gimnazija ili srednja ekonomska škola i 6 mjeseci radnog iskustva

**3. referent knjigovodstvenih poslova - jedan izvršilac na određeno vrijeme**

USLOV: SSS — gimnazija ili srednja ekonomska škola i 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Za kandidate po tački 2 oglasa obavezna je prethodna provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti za obavljanje poslova i radnih zadataka.

Prijave sa dokazima o posjedovanju stručne spreme i radnog iskustva, podnose se na adresu: PBS — OB „Banjaluka, Filijala „Mrkonjić—Grad“ — 78260 Mrkonjić—Grad, NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE.

**RADNA ORGANIZACIJA ZA  
OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
„28. JULI“ KLJUČ  
OOUR OSNOVNA ŠKOLA  
„DOBRILO POPIĆ“  
SITNICA**

Na osnovu odluke Savjeta Osnovne škole „DobriLO Pupić“ Sitnica, raspisuje

**KONKURS**

**1. Nastavnika biologije jedan izvršilac. Radni odnos na neodređeno radno vrijeme.**

Osim opštih uslova kandidat treba da ispunjava: Da je završio PA, VPŠ ili fakultet određene grupe. Prijave sa dokazom o završenoj školskoj spremi dostaviti Osnovnoj školi „DobriLO Pupić“ Sitnica. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 8 dana od dana izbora.

**SLOVENIJALE  
RO „LIGNOŠPER“  
BOSANSKI NOVI**

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose RZ Zajedničke službe raspisuje se

**OGLAS**

za popunu poslova i radnih zadataka

**1. sekretarica — 1 izvršilac**

**2. daktilograf I klase — 1 izvršilac**

USLOVI:

SSS — gimnazija ili ekonomska škola sa daktilografskim kursom i 1 godinom radnog iskustva.

- NSS — osnovna škola i daktilografski kurs. RADNI ODNOS ZASNIVA SE NA NEODREĐENO VRIJEME.

Molbe sa dokumentima (radna knjižica, rodni list, svjedočanstvo o završenoj školi i uvjerenje o položenom kursu) slati na adresu: RO „LIGNOŠPER“ 79220 BOSANSKI NOVI Oglas ostaje otvoren 8 dana od narednog dana objavljivanja.

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“  
RO „ELEKTROMEHANIKA“  
OOUR FABRIKA SIGNALNIH UREĐAJA  
LAKTAŠI  
raspisuje**

**OGLAS**

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta  
**1. POSLOVI DAKTILOGRAFA I KLASE U SEKTORU KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA — na neodređeno vrijeme 1 izvršilac**

USLOVI: Daktilograf I klase, radno iskustvo 1 godina.

**2. POSLOVI DAKTILOGRAFA I KLASE U ODJELJENJU PLANSKE PRIPREME — na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva 1 izvršilac**

USLOVI: Daktilograf I klase radno iskustvo 1 godina.

Testiranje za radno mjesto „1“ i „2“ će se izvršiti u OOUR-u Fabrika signalnih uređaja u Laktašima.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova oglasa u naznačenom roku Kadrovskoj službi OOUR-a Fabrike signalnih uređaja Laktaši

**INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA  
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Komisije za obrazovanje raspisuje se

**KONKURS**

za stipendiranje

**JEDNOG STUDENTA GRAĐEVINSKOG  
FAKULTETA, ČETVIRTE GODINE STUDIJA,  
KONSTRUKTIVNOG SMJERA**

USLOVI:

da ima upisanu IV godinu studija građevinskog fakulteta — konstruktivni smjer. Prednost imaju kandidati čija je prosječna ocjena uspjeha bolja, a naročito iz stručnih predmeta.

Prijave na konkurs slati na adresu: INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA BANJALUKA.

Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti i dokaze o ispunjavanju uslova, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas“.

**KLUB SAVEZA PENZIONERA  
I SAVEZA INVALIDA RADA  
Bosanska Krupa**

Na osnovu člana 71. i 73. stav 1. ugovora broj 30/82 zaključenog između Kluba Saveza penzionera i Saveza invalida rada Bosanska Krupa i radnika KLUBA, raspisuje

**OGLAS**

ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

**— radnika na radno mjesto konobara, izvršilaca 1.**

Uslovi: Osim opštih uslova iz Zakona o radnim odnosima, za zasnivanje radnog odnosa po ovom oglasu kandidat mora da ispunjava posebne uslove:

DA JE KVALIFIKOVANI KONOBAR SREDNJE STRUČNE SPREME.

Molbe sa potrebnom dokumentacijom kandidati treba da dostave na adresu Kluba SP i SIR-a Bosanska Krupa ili da predaju u kancelariji Kluba radnim danom od 9 do 12 sati.

Molbe bez dokaza da kandidat ispunjava tražene uslove neće se uzimati u obzir.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama Kluba SP-a i SIR-a Bosanska Krupa i Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Bosanska Krupa.





Dana 29.10.1985. godine navršava se 40 tužnih dana otkako nije sa nama naš dragi i nikad neprežaljeni suprug, tata, brat, djed i pradjed

**GOJKO (MILOŠA) OPAČIĆ**

Tim povodom obavještavamo svu rodbinu, prijatelje i komšije da ćemo dana 2. 11. 1985. u 11 sati posjetiti njegov grob na Novom groblju u B. Luci i položiti cvijeće koje je uvijek volio.  
Zahvaljujemo kolektivima: „Rudi Čajavec“ pogon jedan, Medicinskom centru B. Luka, odjeli Porodilište i Centralna laboratorija, OOUR-u „Veleprehrana“ B. Luka,

SUBNOR-u B. Luka, SUBNOR-u Romanovci, Klubu liječenih alkoholičara B. Luka, a posebno i najtoplije zahvaljujemo komšijama koji su nam nesebično pritekli u pomoć oko ispraćaja, te zajedno sa nama podijelili bol za našim dragim Gojkom.

Nikada ga neće zaboraviti vječito ožalošćena porodica  
063035



Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima da je u ponedjeljak 28. oktobra 1985. godine u 83. godini života preminula naša draga

**ŠEMSA DŽERAHOVIĆ  
(rod. SOLAK)**

Sahrana će se obaviti u utorak 29. oktobra 1985. godine, u 15,30 sati u Stupnici.  
OŽALOŠĆENI: sinovi: Irfan, Fuad, Ibrahim, Naim i Hazim, kćeri: Hatidža, Mubera i Nurka, zetovi, snahe, unučad i ostala ožalošćena rodbina.  
074713

SJEĆANJE



**MIRKO ŽIGER**

29. 10. 1977-29. 10 1985.  
Uspomenu na njega obavljaju i ponosom čuvaju NJEGOVI NAJMILIJU

Dana 30. oktobra 1985. godine navršava se šest mjeseci od smrti našeg dragog



**JOZE (FRANJE) BJEGAČA**

Toga dana u 16 sati posjetićemo njegov grob i položiti cvijeće.

OŽALOŠĆENA PORODICA  
063010-031

**AIPK RO „DUBIČKI ROBNi MAGAZIN“  
OOUR „KNEŠPOLJETURIST“  
BOSANSKA DUBICA**

Na osnovu odluke Radničkog savjeta OOUR-a „Knešpoljeturist“ Bosanska Dubica od 22. 10. 1985. godine raspisuje

**KONKURS**

**ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  
OOUR-a „KNEŠPOLJETURIST“  
(REIZBORNOST)**

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

-da imaviskostručnu spremu, ekonomski fakultet ili višu stručnu spremu, ekonomskoturističkog smjera sa najmanje 3 godine radnog iskustva.

Pored navedenih uslova kandidat treba da posjeduje organizatorsku sposobnost i društveno-političku podobnost za vršenje poslova inokosnog poslovnog organa i da nema smetnje po osnovu člana 511. ZUR-a.

Kandidati su dužni da uz pismenu prijavu dostave dokaze o ispunjavanju navedenih uslova:

-diplomu o stručnoj spremi,  
-potvrdu o radnom iskustvu.

Gore navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu: RO „DUBIČKI ROBNi MAGAZIN“, RADNA ZAJEDNICA BOSANSKA DUBICA, MARŠALA TITA 10 (Konkursnoj komisiji).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Radna organizacija PTT saobračaja „Banjaluka“ Banjaluka - Radna zajednica za zajedničke poslove na osnovu odluke Radničkog savjeta broj:07-7-4295 od 22.10.1985. godine raspisuje

**OGLAS**

za prijem radnika na poslove i radne zadatke na neodređeno vrijeme

1. POSLOVI ERC—a TELEGRAFSKIH UREĐAJA I PRENOSA PODATAKA 1 izvršilac
2. POSLOVI MEĐUMJESNIH KABLOVA I TT LINIJA 1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su utvrđeni zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Ad-1 - II stepen elektrotehničkog fakulteta smjer računске tehnike,  
-radno iskustvo od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima,  
-poznavanje engleskog jezika.

Ad-2 - II stepen elektrotehničkog fakulteta smjer elektronike i telekomunikacija,  
-radno iskustvo od 1 godine na odgovarajućim poslovima.

Za poslove navedene u oglasu vršiče se testiranje, a za poslove pod rednim brojem 1. prednost ima kandidatsaznanjem engleskog jezika.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni uz prijavu da podnesu:  
-diplomu o završenom fakultetu,  
-potvrdu o radnom iskustvu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**OBAVJEŠTENJE**

Opštinska uprava društvenih prihoda Skupštine opštine Čelinac ponovo obavještava sve vlasnike kuća za odmor i rekreaciju na području ove opštine da odmah, a najkasnije do 31. 10. 1985. godine, podnesu prijave za navedenu imovinu radi oporezivanja, a na osnovu člana 94. Zakona o porezima građana SR BiH („Sl. list“ 39/84). Za sve obveznike koji do navedenog roka ne izvrše svoju zakonsku obavezu, biće podnesena prijava za pokretanje prekršajnog postupka i izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 do 40.000 dinara.

OPŠTINSKA UPRAVA  
DRUŠTVENIH PRIHODA

**HUTRO „KRAJINATURIST“ BANJALUKA  
RADNA ORGANIZACIJA „SAVA“  
BOSANSKA GRADIŠKA**

objavljuje

**PONOVNI  
OGLAS  
O LICITACIJI  
osnovnih sredstava**

1. kombi TAM 2001 „furgon“, godina proizvodnje 1977, u voznom stanju, registrovan do juna 1986. godine, početna cijena 682.850,00 dinara

2. gril-kiosk K-67, proizvođača IMG RAD Ljutomer, početna cijena 439.065 dinara

Javna prodaja će se obaviti dana 31. 10. 1985. godine u 12 sati u salonu hotela „Kozara“ u Bosanskoj Gradišci.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do početka licitacije na blagajni radne organizacije uplate 10% od početne cijene sredstava za koja su zainteresovani.

Kombi se može pogledati svakim danom od 7 do 15 sati pred hotelom „Kozara“ u Bosanskoj Gradišci, a kiosk svakim danom od 7 do 15 sati pred Gradskim stadionom u Bosanskoj Gradišci.

Porez i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.

Na osnovu odluke Radničkog savjeta, Komisija za rad i radne odnose „Mladost“ radna organizacija za proizvodnju kartonske ambalaže Knin, Željka Milivojevića broj 6

Raspisuje

**NATJEČAJ**

za obavljanje poslova i radnih zadataka: **KOMERCIJALIST NA TERENU ZA PODRUČJE BIH — DVA IZVRŠIOCA SA SJE-DIŠTEM U SARAJEVU I BANJALUCI**

za prodaju i pronalaženje poslova na terenu i to:

-štampanu kartonsku ambalažu,  
-tiskanice i štampane obrazce,  
-etikete u višebojnoj štampi,  
-sirove i presvučene kutije, kao i ostale grafičke usluge.

USLOVI: VŠS, SSS ekonomskog smjera, VK ili KV-radnik grafičke struke.

Pokusni rad obavezan u trajanju od 6 mjeseci.

Prijaviti o dokazima ispunjavanja uslova dostaviti opštim i kadrovskim poslovima radne organizacije „Mladost“ Knin, Željka Milivojevića broj 6.

Konkurs traje 15 dana nakon objavljivanja. O rezultatima konkursa učesnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon izbora.

**RO CENTAR ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
BANJALUKA  
OOUR OSNOVNA ŠKOLA „IVICA MAŽAR“  
D. IVANJSKA**

Na osnovu člana 14. Pravilnika o radnim odnosima Savjet škole raspisuje

**KONKURS**

za obavljanje poslova i radnih zadataka

1. NASTAVNIKA RTV—FIZIKE u centralnoj školi na neodređeno vrijeme - 1 izvr.
2. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE U PODRUČNOM ODJELJENJU NOVI ŠIMIĆI na neodređeno vrijeme - 1 izvr.
3. LOŽAČA CENTRALNOG GRIJANJA U CENTRALNOJ ŠKOLI na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

Pod 1. završena PA, najmanje jednogodina radnog iskustva i položen ispit osposobljenosti za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

Pod 2. završena pedagoška akademija,  
Pod 3. KV-monter centralnog grijanja, KV-bravar ili KV-vodoinstalatler i najmanje dvije godine radnog iskustva u navedenim zanimanjima.

Uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

SAVJET ŠKOLE





Svečanost pred novom školom koja nosi ime omiljenog pisca

U BEOGRADU  
OTVORENA ŠKOLA  
„BRANKO ČOPIĆ“

## Ime iz dječijih srca

Neposredno poslije smrti Branka Čopića počele su pripreme za izgradnju OŠ u naselju Kneževac-Kijevu na Vidikovcu Beograd. Učenici OŠ „14. oktobar“ Labudovo brdo dali su prijedlog da njihova buduća škola nosi ime „Branko Čopić“. Nadležni organi opštine Rakovica i grada Beograda usvojili su prijedlog učenika i škola dali ime „Branko Čopić“ još prilikom postavljanja kamena-temelja. Ovo je prva škola u Jugoslaviji koja je dobila ime „Branko Čopić“. Svečano je otvorena 14. oktobra, na Dan oslobođenja Rakovice.

Na svečanosti pred nekoliko hiljada građana govorio je Ratko Butulija i ovo lijepo zdanje otvorio potpredsjednik Skupštine Beograda. Svečanosti je prisustvovalo i nekoliko Krajišnika, saboraca ovog krajiškog velikana.

Škola ima 32 savremene učionice, svečanu salu, fiskulturnu salu, biblioteku dnevni boravak i druge prostorije. Pohadaje 2.000 učenika u 58 odjeljenja.

Pionirska organizacija OŠ „Branko Čopić“ nosi ime Čopićevo junaka Nikolettine Bursaća.

Posebna radost za sve goste na svečanosti bio je program koji su pripremili učenici ove škole, u potpunosti posvećen velikom književniku i pjesniku, dječijem piscu i humanisti Branku Čopiću, koji je cio svoj život posvetio vaspitanju mladi i „svojim se odlaskom preselio u sva buduća detinjstva“.

Marko Zec

UZ JUBILARNO  
ZASJEDANJE UN

## Limuzine i politika

● Jedan od najvećih skupova državnika praćen je i rekordnim brojem iznajmljenih luksuznih kola ● Ni deset hiljada drumskih krstarica ne može da odgovori na potražnju

NJUJORK, 28. oktobra - Možda se prvi put u istoriji Njujorka dogodilo da je potražnja za mamutskim luksuznim limuzinama veća od ponude. O kakvoj je navali riječ, dovoljno govori podatak da je čak i bivši stalni predstavnik SAD u Ujedinjenim nacijama ambasadorica Džin Kirkpatrik nabavila kola „preko veze“.

### PARA VRTI...

Ovo i ne bi bilo tako čudno da Njujork nema više od deset hiljada luksuzno opremljenih suvozemnih krstarica što je, kako tvrdi vlasnik jedne od najvećih agencija za iznajmljivanje automobila „Fugasi“, „više od ijednog drugog grada u svijetu a možda i više od svih drugih gradova zajedno“. Oskudica limuzina objašnjava se ne samo jubilarnim zasjedanjem Generalne skupštine koje je privuklo nekoliko desetina šefova država i vlada i druge visoke zvaničnike iz cijeloga svijeta već i mnogim drugim paralelnim poslovnim i drugim skupovima kakvih je u jesen najviše.

Kada je o poslu riječ, ovdje nisu mnogo izbirjivi. Helenska, dakle, grčka agencija iznajmljuje kola Turcima, jevrejska kompanija iste vrste sa imenom „Jerusalim“ Arapi-ma. „Ako je cijena u redu, voziću bilo koga“ objašnjava svoja poslovna i moralna načela vlasnik prve agencije Palogudis.

Sve, ipak, nije tako jednostavno jer čak i čudovišta od šest metaraza razmažene mušterije nisu previše udobna već pomenuti Fugasi je, tako, ovih dana jurio za kasetama filma „Doručak kod Tifanija“ i za stvarni doručak iz Valdorf Astorije serviran u kolima.

### VAŽAN JE BIFE

Ako se ranije važnost visokih gostiju mjerila dužinom motozirovane kolone, danas je izgleda na većoj cijeni unutrašnja oprema i, naravno, bife. Čak i kada je tu sve u redu, nađu se gundala koja traže da se muški glas za uputstva o vezivanju pojaseva ili pritisku u gumama zamijeni ženskim. Od pravila da su čak i nastrane ali visokoplatežne mušterije izuzetno poštovane postoji, ipak, jedan izuzetak. Riječ je o tajnoj službi kojoj Fugasi ne želi više da iznajmljuje automobile. Kada je za vjenčanje Niksonove kćerke, objašnjava Fugasi, pozajmio šest automobila „zbog pretjerane revnosti policajaca vraćeni su gotovo uništeni“.

Da čak i brojevi, mada apsolutne matematičke veličine, mogu biti relativna kategorija potvrđuje komandir saobraćajne policije. Na južnom Menhetenu Kerin koji za razliku od mušterija i vlasnika agencija - misli da je luksuznih automobila previše. Nije ni čudo jer upravo on, na pet televizijskih ekrana, prati kretanje saobraćaja oko Ujedinjenih nacija. „Svake noći“, priznao je on televizijskom reporteru, „budim se u goloj vodi sanjajući kako je ogromna limuzina sa razjapljenom čeljusti progurala Njujork“.

Dušan MIKLJA

KOZMETIČKI  
KUTAK

## KADA STIGNE JESEN

● Jesen i proljeće su razdoblja sa optimalnim uslovima za oporavljanje oštećene kože, vraćanje elastičnosti, prozračnosti i baršunastog izgleda

U prvi mah zvuči nevjerojatno, pa ipak je istina da koža zimi i ljeti gubi neophodnu vlagu. To drugim riječima znači da su proljeće i jesen za kožu razdoblje godine sa optimalnim uslovima, koja uz to pružaju mogućnost da eventualno oštećena koža vrati svoja normalna svojstva, elastičnost, prozračnost i baršunasti izgled. Da bi se postigao pravi efekat u njegovanju bilo koje vrste tena, mora se najprije voditi računa o prekomjernim naslagama koje se nalaze na površini epiderma. Da bi te naslage, odnosno mrtve ćelije, mogli odstraniti mora se primijeniti jedan od univerzalnih pilinga za sve vrste kože.

### Piling

Sameljite kašiku pšeničnih i zobnih pahuljica u mlinu za kafu, pomiješajte sa malo mineralne vode da se dobije kašasta masa i nanesite na lice. Kada se maska osuši, polako blagim trljanjem je skinite i nanesite hidratnu kremu. Nakon pilinga ako želite da koža bude još mekša i ljepša možete upotrijebiti i maske za odgovarajuće tipove kože.

### Biljna maska za sve vrste kože

Potrebno je: 2 kašike lavande, kašika ružmarina, kašika žalfije, kašika lanenog ulja. Sve te sastojke prelijte vrelim čajem od kamilice i napravite kašu. Nanesite na čisto lice i nakon 15 minuta skinite papirnom maramicom i umijte lice kamilicom.

### Maska za masnu kožu od kvasca

Promiješajte u vodi ili mlijeku oko 30 gr svježeg kvasca da se do-



bije mješavina konzistencije plovake. Na dobro očišćeno lice nanesite masku u tankom sloju. Ostavite da djeluje 15-20 minuta a zatim skinite mlakom vodom, a lice pospite stepin puderom koji ima dezinfekciono i stezajuće dejstvo na proširene pore.

### Maska za suhu kožu

Dobro izmješajte jedno žumance sa kašikom meda i dodajte 1-3 gr suvog kvasca. Nanesite na lice i pustite da djeluje 15-20 minuta. Nakon dejstva skinite masku mlakom kompresom i nanesite polumasnu hidratnu kremu.

### Maska za normalnu kožu

Skuvajte jednu jabuku i napravite pire sa mlijekom. Tu mješavinu u mlakom stanju nanesite na lice i vrat te ostavite da djeluje 20 minuta do pola sata. Nakon toga masku operite mlakom kamilicom i nanesite hidratnu kremu.

Znači uz malo truda i sa prirodnim maskama koje su tu, veoma blizu, vaš ten će biti mnogo ljepši baršunastiji.

Durdica GOLIC

POBJEDNICI NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU „ZLATNI KOTLIČ DUNAVA“

## Slava ribljih specijaliteta

NOVI SAD, 28. oktobra (Tanjug) - U Novom Sadu je, u okviru Međunarodnog sajma lova „ribolova, sporta i turizma, održano Peto međunarodno takmičenje podunavskih zemalja pod nazivom, „Zlatni kotlić Dunava 85“.

U spravljanju specijaliteta od ribe učestvovalo je više od 20 takmičara iz Austrije, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije i Jugoslavije. Oni su se takmičili u pripremanju ribljeg paprikaša i riblje čorbe, po čemu je i poznata ova turistička manifestacija.

Pobjednici u spravljanju riblje čorbe su: Mikloš Mesaroš, glavni kuvar hotela „Berlin“ u Budimpešti. Drugo mjesto zauzeo je Zlatko Minih iz Petrovaradina, a treće Petar Varenika iz Kovilja.

U spravljanju ribljeg paprikaša prvo mjesto zauzeo je Stjepan Forgić iz Bačkog Monostora, drugo Eduard Kacenberg iz Sremske Kamenice, treće Jakola Adamović iz Sremskih Karlovača. Takmičenje je održano u hotelu „Park“ u Novom Sadu.

## SATIRIKON

- Prvo otpadnu oni na tankim granama!
- Skupoća se mjeri izvrsnim džepovima!
- Dvoličan je. Ima dva lijepa mišljenja o sebi!
- Na putu karijeriste prvo se utabaju krivine!
- Istorija šume prenosi se sa panja na panj!

B. MITROVIĆ

	GL. GRAD BENEVAL	DUVAČNI POEN (m)	GLUNAC NOVARO	PIO, DRA JESTAN	SJEV- NOAMER- IČKO JEZERO	ALKOHOL- NO PIĆE	TAMO	ŠVEDSKA	TRAVAJ- ŠKA "LIRA"		IPENA ČURAN	SAL, KU- PALIŠTE	NAIVNA UPJET- NOST	SADATO- VO IME	POKRA- JINSKI DJEK	RANO VOĆE ILI POVRĆE
OSJEČAJ, NOST, GA- NUTLI- VOST																
TASLETA ZA SPI- RENJE																
NAUKA O POVEZI- VANJU SADANJE PREDNOST																
BIK SA DELEB- SA																
TV SPI- COR GO- LUBOVIĆ																

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): brazgolina, lokva, M, razgovarati, Zrinko, aviomehanika, Erker, oa, doći, ilakomjeri, N, Kajari, artiljerac.



**IZJAVITE ZA ŠTAMPU**

**BANJALUKA: Da li ste zadovoljni grijanjem?**



**ZADOVOLJNA**

Vera Milaković, domaćica:

Stanujem u Ulici Ejuba Kobašlića i mogu reći da je grijanje dobro kao i prošle godine. Jedino ne valja kada su kvarovi to je onda u redu i može se strpjeti. Za sada nemam pritužbi.

**DOBRO GRIJU**

Seima Hamidović, domaćica:



Stanujem u Ejuba Kobašlića ulici i zadovoljna sam grijanjem. Ako ovako nastave ove zime se nećemo smrzavati. Grijanje jeste skupo, ali kad je to toplo, onda nije teško plaćati. Možda je dobro zato što nije nastupila prava zima, ali vrijeme je pred nama pa ćemo osjetiti pravu vrijednost grijanja.

**MOŽE SE IZDRŽATI**

Slavica Javorac, KV radnica:



Mogu reći da i jesam i nisam zadovoljna grijanjem zbog toga što kad grijaju onda zaista grijaju, a kad ne grijaju tad se smrzavamo. Mislim da bi trebalo biti i bolje, mada ne mogu reći da nije dobro. Možda je to zato što još nema snijega i pravih hladnoća, ali zima je tek nastala pa ćemo vidjeti.

**ZBOG DJECE — TOPLIJE**

Kadir Tabaković, penzioner:



Za sada grijanje je dobro, što ne mora da znači da će i usred zime ovako biti. Ja sam odrastao čovjek pa i kad grijanje zataji, mogu se obući dobro utopiti. Najteže je za one najmlađe koji ne znaju šta znači smrzavati se. Njima mora biti toplije. Ne mogu se potužiti na sadašnje stanje ali bih bio još zadovoljniji kada ne bi bilo isključivanja i kad bi bilo toplije zbog male djece.

M. VEŠIĆ  
M. PAVIČIĆ

**ZANIMLJIVOSTI**

**Toplota i hladnoća u liječenju**

U Japanu je liječenje prirodnim sredstvima tradicija. Akupunktura, „moksa“, terapija sagorijevanjem i terapija magnetom „taiki“, odomaceni su na ovim istočnoazijskim ostrvima. Otuda je došao još jedan nov način liječenja - pomoću toplote. Riječ je o jednoj vrsti toplotnih jastuka koji, nezavisno od električne mreže, u svakom mjestu, pružaju toplotu koja smanjuje ili otklanja bol.

Ima dobrih razloga da se pronalaze sve noviji načini liječenja toplotom, jer je ova terapija kod mnogih tegoba vrlo efikasna i kao takva postoji hiljadama godina. Prva svjedočanstva o blagotvornom dejstvu toplote potiču iz antičkog doba. Još prije 2500 godina grčki ljekar Hipokrat pominjao je liječenje toplotom. Alitek u novije vrijeme čuveni „vodeni ljekar“ Knajpi njegovi učenici usavršili su liječenje toplotom (i hladnoćom!) i učinili da u medicini dobije zaslužno mjesto.

Odsudno dejstvo toplota ima na proširivanje krvnih sudova. Povećana cirkulacija takođe ima značaja za brže izbacivanje otpadnih materija i otrova nastalih razmjenom. Preko trk, refleksnih zona ljekoviti dejstvo lokalne primjene toplote preko kože prenosi se na unutrašnje organe, pa se na taj način terapija prenosi čak na pluća i bubrege, stomak i crijeva, jetru i žučnu kesicu. Lokalna dejstva odnose se prije svega na aparat za kretanje: mišiće, zglobove, hrskavice i vezivna tkiva, te razne žlijezde.

Liječenje hladnoćom, koje se obično označava kao „krioterapija“ ili „hipotermija“, uvijek treba primjenjivati kada je riječ o zapaljenju. Njega sasvim sigurno nagovještavaju sljedeći simptomi: otok, crvenilo, bol i povišena temperatura. Prilikom prenosa fudbalskih utakmica, često se može vidjeti kako terapeut udarenom igraču pomaže upotrebom spreja za rashlađivanje. Hlađenjem se sprečava akutno zapaljenje (otok). Usljed hladnoće dolazi do stezanja krvnih sudova čime se smanjuje protok krvi kroz tkiva, a kao posljedica toga smanjuje se razmjena i sprečava reagiranje upalom. Hladnoća ima i omamljujući efekat, a kako dotoga dolazi, još se ne zna tačno. Vjerovatno je da se hlađenjem snižava prag bola kod nerava. Takođe je moguće da dolazi do nadražaja nadbubrežne žlijezde koja zbog toga luči hormon kortizon, koji ima svojstvo suzbijanja zapaljenja.

D.T.

**Svadbeni post**

Ukupno 12 hiljada mladenaca venčao je u Seulu na samo jednoj ceremoniji veselašni Sun Miung Mun osnažni i voda takozvane Crkve ujedinjenja. Mladencima iz celog sveta odmah je naredio četrdesetodnevni „svadbeni post“. Odborio im je da za ovo vreme mogu da budu samo dobri prijatelji i — ništa više!

Ceremonija masovnog venčanja održana je u

sportskoj dvorani, delu glavnog kompleksa izgrađenog za Olimpijske igre koje će se u Seulu održati 1988. godine.

Čitava ceremonija ličila je više na drugorazrednu predstavu nego na venčanje — kažu svedoci ovog spektakla. Velečasni Mun i njegova žena su očigledno napravili dobar posao, jer je svaki učesnik spektakla platio više od 700 funti!

**RADIO-PROGRAM**

**UTORAK, 29. OKTOBRA**

**BANJALUKA**

Program emituje na ST 280 metara (1071 kHz) i UKT 95,5 MHz

Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIO—BANJALUKE  
5,30 — Vijesti  
6,00 — Jutarnji dnevnik RS  
7,30 — Jutarnja hronika  
8,00 — RADIO U DELEGACIJI  
8,30 — Vijesti

Od 12,00 do 14,00 ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH

14,00 — Početak programa  
14,05 — PROGRAM 1.2.3 — PROGRAM 123  
14,30 — Vijesti  
15,00 — Oglasi i obavještenja  
15,30 — Dnevnik  
15,45 — Intermeco  
16,00 — Dnevnik Radio—Sarajeva  
16,30 — Magazin sedam  
17,00 — Nešto novo, nešto staro, narodna muzika  
17,30 — Vijesti  
18,00 — Završetak programa  
Od 18,00 do 01,00 — PRVI PROGRAM RADIO—SARAJEVA

**BOSANSKA GRADIŠKA**

5,00 — 7,00 — Jutarnji program (Vijesti 5,30 i 6,30)

12,00 — 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH (Susret na talasu)

14,00 — Početak emitovanja i najava popodnevnog programa  
14,05 — Muzika - informacije - muzika  
14,50 — Oglasi i obavještenja  
15,00 — Nešto novo, nešto staro, narodna muzika  
15,33 — IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija  
15,45 — U diskotonu  
16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio—Sarajeva  
16,30 — Muzički album  
16,55 — Vijesti  
17,00 — Odjava programa i završetak popodnevnog programa

**PRNJAVOR**

Program emituje na srednjim talasima 1341 kiloherc i UKT 98,3 megaherca

12,00 — Zajednički program  
14,00 — Najava programa i vijesti  
14,05 — Za svakog ponešto — emisija za ljubitelje zabavne muzike  
14,30 — Vi birate, mi emitujemo — muzička emisija po izboru slušalaca  
15,30 — Hronika opštine Prnjavor — aktuelno-informativna emisija  
15,50 — Mali koncert zabavne muzike  
16,00 — Odjava programa

**SRBAC**

12,00 — Zajednički program Radio-stanica BiH  
14,00 — Danas na talasima Radio-Srpa  
14,05 — Magazin 85 — (Vijesti u 14,30)  
15,30 — Hronika srbačke komune  
15,45 — Zabavljaju vas...  
16,00 — Odjava programa

**BOSANSKI NOVI**

12,00 — Zajednički program RS BiH  
14,00 — I danas smo zajedno  
14,10 — Želje slušalaca  
15,00 — Kultura i obrazovanje  
15,15 — Muzički intermeo  
15,30 — Novosti dana  
15,45 — FP — prospekt  
16,00 — Dnevnik RSA I  
16,30 — Odjava programa

**KLJUČ**

Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH

14,00 — Najava programa, muzika — oglasi — muzika  
14,30 — Muzika — informacije — muzika  
15,30 — Emisija narodne muzike i odjava programa  
16,30 — Prenos Prvog programa Radio-Sarajeva

**PRIJEDOR**

12,00 — Zajednički program  
13,00 — Najava programa  
13,03 — Vijesti  
13,05 — Čestitke, želje, pozdravi...  
14,00 — OMLADINSKI STUDIO  
14,45 — Muzika i FPP  
15,00 — Hronika dana  
15,45 — Novo iz disko-produkcije  
16,00 — Odjava programa

**SARAJEVO DRUGI PROGRAM OD 9 SATI**

**PORODIČNE TEME**

U današnjim razgovorima u okviru „Porodičnih tema“ na Drugom programu govorimo o silovanju — kao najgrubljem aktu nasilja prema ženi. U posljednje vrijeme sve više se može pronaći bezbroj napisa po novinama o ovom grubom i nečovječnom aktu, te o dugotrajnosti rješavanja takvih sporova (slučajevi iz Tuzle i iz Velike Klade). Sporovi za ovakve nemile događaje su dugotrajni, a kazne, smiješno male. Kakva je situacija u drugim zemljama? Pokušaćemo u emisiji obezbijediti sagovornike, i to one nad kojima je to djelo izvršeno i one koji su ga izvršili, dakle, žrtve i počinioc. Svakako, biće tu i psiholozi, sociolozi, pravnici...

Dežurni telefon za vaše pitanje je 461—554. Voditelj i urednik je Nada Šćepović.

**INFORMATOR**

**BANJALUKA**

„KOZARA“ — LASITER (američki) 11, 16, 18 i 20 sati  
„VRBAS“ — SANJARENJEJEDNE ŽENE (brazilski) 16, 18 i 20 sati  
„PALAS“ — (velika sala) DJEV-OJAČKI INTERNAT (američki), 10,16, 18 i 20 sati. (Mala sala) ŠESTI DANA JUNA (domaći) 16,30, 18,30 i 20,30 sati, a u 10 sati GUŠČAR MATIJA (mađarski)

**DJEČIJE POZORIŠTE**

Nema predstave.

**DOM KULTURE**

Otvaranje izložbe Ljubomira Stahova u 19,00 sati...

**UMJETNIČKA GALERIJA**

Stalna postavka.

STALNA POŠTAVKASPOMEN-ZBIRKE DRAGINJE I VOJE TERZIĆ nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 19

**MUZEJ BOSANSKE KRAJINE**

Stalna izložbena postavka Muzeja je otvorena svakog dana sem ponedjeljka od 9 do 15 sati. Subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati.

**NARODNO POZORIŠTE**

Nema predstave.

**BIBLIOTEKA**

Odjeljenja u Domu radničke solidarnosti rade svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.  
Odjeljenje u Mejdanu radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.  
Odjeljenje u Budžaku radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

**DEŽURNA APOTEKA**

Noćno dežurstvo ima Centralna apoteka u Ulici Veselina Masleše br. 18, telefon 35-306.

**VAŽNIJI TELEFONI:**

SUP 92  
Vatrogasci 93  
Hitna pomoć 94  
Bolnica 33-725 (stara lokacija) i 38-111 (Paprikovac).  
Autobuska stanica 45-355  
Željeznička stanica 31-229  
Taksi-stanica 22-222  
Inspekcija 32-100  
Dežurna inspekcija 32-354  
Elektrobanjaluka 42-555  
Servis za hitne popravke stanova 45-404  
Atlas 31-995  
Inex-turist 21-261  
Putnik 43-900  
Turist-biro 35-082  
Slavnik Koper 31-113  
Mladost BiH 39-835  
— Centar za obavještenja 985.

Služba za interventne kvarove „vodovoda i kanalizacije“ tel. 40-811 i 40-815

**POLASCI VOZOVA**

Izmijenjeni red vožnje željeznice važi od 2. 6. 1985. godine.  
Za Sarajevo: 0,56 (brzi), 02,00 (brzi) 06,07 (olimpik), 9,26 (brzi), 13,15 (brzi), 16,05 (brzi) i 18,10 (poslovni).  
Za Zagreb: 01,11, 03,13, 04,12, 09,57 (poslovni), 15,06 i 16,22.  
Za Beograd: 06,53 (poslovni, a od Rume se odvaja za Novi Sad), 10,01 (putnički do Doboja, iz Doboja brzi u 14,00), 14,50 (putnički do Doboja, iz Doboja u 17,32), 22,45 putnički do Doboja, iz Doboja u 01,38.

**DOLASCI VOZOVA**

Iz Sarajeva: 01,08, 03,00 (brzi), 09,55 (poslovni), 15,04 (brzi), 16,16 (brzi), 20,10 (poslovni).  
Iz Zagreba: 00,42, 01,52, 13,12, 16,02 (brzi), 18,08 (poslovni), 21,42 (ubrznani).  
Iz Beograda: 05,35, 08,25, 13,28, 16,16, 19,05, 21,57.

**VANREDNI VOZOVI**

Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01...

**POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE**

Za Zagreb: 01,20, 02,00, 03,00, 05,30, 06,00, 07,45, 08,30, 09,30, 11,00, 12,00, 12,40, 13,15, 14,30, 15,10, 15,20, 17,00, 18,15, 19,24, 20,00.

Za Beograd: 05,00, 06,00, 09,30, 15,00, 17,00, 23,30  
Za Ljubljano: 01,20, 08,20, 12,00, 13,15, 15,10, 19,25.  
Za Sarajevo: 00,30, 08,00, 12,00, 00,45 (uprolazu u 10,00, 13,35 i 15,15).

Za Kranjsku Goru: 13,15.  
Za Tuzlu 05,35 i 15,45  
Za Dubrovnik: 20,20, 22,00, 24,00 (polasci u prolazu)  
Za Mostar: 06,00, 13,00 (preko Bugojna, Prozora i Jablanice) 11,26 (u prolazu) 22,00.

Za Bijeljino: u 11,00 (iz Prnjavora u 12,15 i Dervente u 14,40 sati).

Za Novi Sad: u 13,00 (u 14,05 iz Prnjavora, iz Dervente u 14,40).  
Za Derventu: u 12,00 sati.  
Za Prijedor: u 4,45 sati.  
Za Kukulje i Srbac: u 6,15 a povratak iz Srpa u 11 sati.  
Za Srbac: u 17,15.

AUTOBUS NA RELACIJI BANJALUKA — LUŠCI-PALANKA u povratku saobraća preko PRIJEDORA umjesto BRONZANOG MAJDANA sa polaskom iz LUŠCI-PALANKA u 5,45, SANSKOG MOSTA 6,35 i PRIJEDORA u 7,10 sati.

Za Rovinj: 7,45, 19,45  
Za Rijeku: 6,00, 7,45, 22,00.  
Za Umag: 6,00.  
Za Split: 6,40, 21,15, 8,30 (u prolazu)  
Za Šibenik: 7,30, 22,30.

**BOSANSKA GRADIŠKA**

U Domu kulture u 20 sati prikazuje se film DESET ZAPOVIJI DI. I dio.

NARODNA BIBLIOTEKA u gradskom Domu kulture otvorena je ponedjeljkom i srijedom od 20 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. GRADSKA ČITAONICA u Bosanskoj Gradišci radi od 10 do 18 sati, a subotom od 7 do 13 sati. Odjeljenje biblioteke u Novoj Topoli (u zgradi SUBNOR-a) radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Istim danima knjige se izdaju i u odjeljenju biblioteke u Orahovi (Domu kulture) od 17 do 20 sati. Stalna izložba „Putevi pobjede“ otvorena je od 10 do 13 u Radničkom domu. Spomen-domu „...pa Radić“ u Gornjim Podgradcima postavljena je izložba „Revolucionarna prošlost Gornjih Podgradaca“.

APOTEKA u Ulici maršala Tita broj 11 (telefon 813—130) radi od 7 do 19 sati. Otvara se i u 21 sat za hitne slučajeve. Apoteka kod bolnice radi od 7 do 14 sati. Nedjeljom i praznikom apoteka radi od 9 do 11 sati, otvara se u 13, 16, 19 i 21 sat.  
Medicinski centar u Bosanskoj Gradišci — 813—433.  
Autobuska stanica u Bosanskoj Gradišci — 813—500.  
Turist-biro 813—080.  
Taksi — stanica 811—716  
„Elektro - Bosanska Gradiška“ 813-344.

**ČELINAC**

U Domu kulture prikazuje se film BALKAN—EKSPRES.

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefon 850-047. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Dom zdravlja radi od 7 do 15 sati svaki dan osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850—015 — Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850—013. Autobuska stanica 850—139.

**KOTOR — VAROŠ**

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 24 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880—104. Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

**LAKTAŠI**

U Domu kulture prikazuje se film IMA LI PILOTA U AVIONU — američki.

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon broj 830—250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830—030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830—006.

**SKENDER—VAKUF**

Nema kino-predstave  
Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890—611. Opštinski centar za obavještenje radi od 00 do 24 sata, telefon 890—620.

**SRBAC**

Apoteka 840—003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840—150. Biblioteka 840—038.

**PRNJAVOR**

U Domu kulture prikazuje se film KARA MURAT.  
Stanica za hitnu pomoć 860—190. SUP 860—001. Autobuska stanica 860—462.



PORUKA MILKE PLANINC POLU LUSAKI

## PODRŠKA NARODU NAMIBIJE

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) - Predsjednica SIV-a Milka Planinc uputila je sljedeću poruku predsjedniku Savjeta UN za Namibiju Polu Lusaki:

"Povodom obilježavanja nedjelje solidarnosti s narodom Namibije i njegovim oslobodilačkim pokretom Svapo, želim izraziti punu podršku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije narodu Namibije i Svapo-u, njegovom jedinom autentičnom i legitimnom predstavniku u pravnoj borbi za oslobođenje i nezavisnost.

VRIJEDNI IZVOZNI POSLOVI SARAJEVSKOG UNIS-a

## IZVOZ 182 MILIONA DOLARA

SARAJEVO, 28. oktobra (Tanjug) - Veliki jugoslovenski izvoznik sarajevski "UNIS" za devet mjeseci ove godine prodao je na inostranom tržištu robe i usluga u vrijednosti preko 182 miliona dolara. Izvoz tog kolektiva veći je za 10 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Samo na kovertibilno područje plasirano je robe u iznosu oko 150 miliona dolara, što je za 18 odsto više nego za devet mjeseci prethodne godine.

JOSIP ŠPERAC POKLONIO NOVČANI DIO NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO

## OMLADINI JE POTREBNIJE

SPLIT, 28. oktobra (Tanjug) - Istaknuti revolucionar, član KPJ prijera i nosilac "Partizanske spomenice 1941" Josip Šperac, koji je povodom ovogodišnje proslave Dana oslobođenja Splita, 26. oktobra, dobio nagradu grada za životno djelo uručio je danas novčani dio nagrade u iznosu od 120.000 dinara predsjedniku splitske Općinske skupštine inž. Dragi Urličiću s molbom da se ona upotrijebi za dovršenje izgradnje novog doma omladine.

ZBOG POZITIVNE RECENZIJE DURETIĆEVE KNJIGE

## SMIJENJEN ZORAN LAKIĆ

Predsjedništvo Republičkog odbora SUBNOR-a Crne Gore smijenilo je sa dužnosti dr Zoran Lakića u nekim radnim tijelima boračke organizacije. Zbog pozitivne recenzije knjige Veselina Duretića "Saveznici i jugoslovenska ratna drama", dr Zoran Lakić, prema zaključku Predsjedništva, ne može više biti član komisije Republičkog odbora SUBNOR-a Crne Gore za njegovanje revolucionarnih tradicija, niti predstavnik ovog odbora u zajedničkoj redakciji sa novinsko-izdavačkom organizacijom "Pobjeda" biblioteke "Crna Gora 1941-1945", a ni član izdavačkog savjeta Novinsko-izdavačke organizacije "4. juli". Lakić se, kako je rečeno, ni u čemu nije konsultovao u vezi s recenzijom, ni sa Predsjedništvom ni sa komisijom Republičkog odbora, te, prema tome, boračka organizacija Crne Gore ni u čemu ne snosi odgovornost za neprihvatljivu recenziju.

## VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BH

### MAGLOVITO

ZA BOSANSKU KRAJINU: Ujutro i prije podne maglovito i tmurno sa mrazom mjestimično do -4 stepena. Sredinom dana i poslije podne malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do +2, a dnevna od osam do 14 stepeni.

ZA BANJALUKU: Ujutro i prije podne hladno i maglovito, poslije podne umjereno oblačno i povremeno sunčano. Najviša dnevna temperatura osam stepeni.

ZA NAREDNA DVA-TRI DANA: Još dvadana zadržaće se hladno i maglovito vrijeme, a zatim će doći do naoblačenja i blažeg porasta temperature.

VODOSTAJ: Una - Bihać 3 cm, bistra, temperatura vode 8 stepeni. Sana - Sanski Most 112 cm, bistra, temperatura vode 8 stepeni. Vrbas - Banjaluka 62 cm, bistra, temperatura vode 10 stepeni. Vodostaj u opadanju.

PORESKI SISTEM I DALJE NEEFIKASAN

## POREZI UGROŽAVAJU STABILIZACIJU

BEOGRAD, 28. oktobra (Tanjug) - Zakašnjenja u sprovođenju društvenih dogovora o usklađivanju poreskog sistema i osnovama poreske politike ozbiljno ugrožava ostvarivanje Durogočnog programa ekonomske stabilizacije. Poreski sistem u nas je još neefikasan, a postavlja se i pitanje

svrhe dogovaranja, ako ih potpisnici ne poštuju, naglašeno je na današnjem sastanku predstavnika republičkih i pokrajinskih konferencija Socijalističkog saveza u Saveznoj konferenciji SSRNJ, na kojoj je ocijenivano dosadašnje angažovanje ove organizacije u toj oblasti.

NA POMOLU

## KRIZA

### IZRAELSKE VLADE

KAIRO, 28. oktobra (Tanjug) - Prema večerašnjim vijestima izraelskog radija, vlada premijera Šimona Pereza nalazi se pred ozbiljnom krizom, koja bi mogla dase okonča glasanjem o povjerenju. Radio javlja da je u toku veoma ozbiljna debata u Knesetu (parlamentu) koja bi mogla potrajati cijele noći i, ako se ne postigne kompromis, jedini je izlaz - glasanje o povjerenju.

U izraelskom parlamentu debata se vodi o najnovijem prijedlogu premijera Pereza o rješavanju bliskoistočne krize.

PREDSJEDNIŠTVO ZAJEDNICE OPŠTINA I GRADOVA SR BIH ODLUČILO

## POMOĆI MEKSIKU

MOSTAR, 28. oktobra (Tanjug) - Predsjedništvo Zajednice opština i gradova SR BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici u Mostaru preporuku da se u svih 109 opština ove republike organizuje akcija pomoći prijateljskom narodu Meksika u saniranju posljedica nedavnog katastrofalnog zemljotresa.

KOD SREMSKE RAČE

## POMOR RIBE NA SAVI

NOVI SAD, 28. oktobra (Tanjug) - Dežurni u sremskomitrovačkom centru za obavještanje, saopštio je Tanjugu da je patrola SUP-a u Sremskoj Rači otkrila danas oko 13,35 časova pomor većih količina ribe u Savi. Uzrok trovanja još nije poznat ali su organi SUP-a stavili u pritvor trojicu preprodavaca ove ribe: Milorada Krstića, Dorda Vejinovića i Savu Kačarevića iz Bosanske Rače, jer ona nije za ishranu ni ljude ni stoke.

OKRUGLI STO O "SAVREMENOM SOCIJALIZMU I MARKSIZMU U KUMROVCU

## STALJINIZAM NIJE NESTAO

KUMROVEC, 28. oktobra (Tanjug) - Staljinizam još nije nestao, pazato i ne treba prihvatiti apele da se taj termin u marksističkoj teoriji napusti. To pitanje, oko kojega je jučer - na početku okruglog stola kojim je započeo rad kolokvija "Suvremeni socijalizam i marksizam" u Političkoj školi SKJ "Josip Broz Tito" u Kumrovcu bilo polemičkih rasprava, nije zanemaren ni danas kada je rad nastavljen pojedinačnim izlaganjima stranih učesnika ovog međunarodnog naučnog skupa marksističkih teoretičara i praktičara.

SARAJEVO

## UMRO AKADEMIK JOSIP BAČ

SARAJEVO, 28. oktobra (Tanjug) - Nakon duge i teške bolesti u Sarajevu je preminuo redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Josip Bač. Akademik Bač radio je kao hidrotehnički stručnjak u raznim krajevima naše zemlje. Komemorativna sjednica povodom smrti akademika Josipa Bača održaće se sutra u 12 sati u zgradi Akademije nauka i umjetnosti BiH. Sahrana će se obaviti istog dana u 14 sati na sarajevskom groblju Bare, na prostoru određenom za pokopavanje posmrtnih ostataka zaslužnih građana.

KURS U DINARIMA			
Zemlje	Valuta	Kupovni za devize	Prodajni za devize
Austrija	100 šilinga	1592,34	1597,13
Belgija	100 franaka	546,57	548,22
Danska	100 kruna	3084,21	3093,47
Francuska	100 franaka	3667,58	3678,59
Holandija	100 florina	9916,11	9945,91
Italija	100 lira	16,59	16,64
Norveška	100 kruna	3739,47	3750,70
SR Njemačka	100 maraka	11187,99	11221,60
Švajcarska	100 franaka	13636,09	13677,06
Švedska	100 kruna	3722,99	3734,17
Japan	100 jena	138,81	138,78
V. Britanija	1 funta	421,81	423,08
Kanada	1 dolar	216,54	217,19
SAD	1 dolar	295,70	296,58
Australija	1 dolar	202,16	207,78

(formirana 25. oktobra 1985. godine)

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se od 14 sati 25. oktobra 1985. godine, a kursevi za efektivu od 24. oktobra 1985. godine.

# TV

UTORAK, 29. OKTOBRA

PRVI PROGRAM

13,25 - Kup Jugoslavije: OFK Beograd - Dinamo (Vinkovci)  
 15,15 - Hit meseca - emisija TV Beograd  
 16,00 - Hronika Sajma knjiga - emisija TV Beograd  
 17,20 - Pregled programa  
 17,25 - Dnevnik I  
 17,45 - Šta djeca znaju o zavičaju: Tuzla - program za djecu  
 18,15 - Knjige i Ideje  
 18,45 - Da te pitam - zabavna emisija  
 19,15 - Crtni film  
 19,30 - Dnevnik II  
 19,55 - TV-spot  
 20,00 - Signali - unutrašnja politika  
 20,50 - Loto  
 21,00 - Na časnu riječ - američki igrani film  
 22,40 - Dnevnik III  
 22,50 - Pregled programa za srijedu

DRUGI PROGRAM

17,55 - Pregled programa  
 18,00 - Sarajevska hronika  
 19,00 - Računala - naučno-popularna serija, V/10  
 19,30 - Dnevnik  
 20,00 - U susret narodnoj pjesmi - emisija narodne muzike  
 20,50 - Studio 2  
 21,05 - Vrijeme podviga - dokumentarna emisija  
 21,50 - Šahovski komentar meča Karpov - Kasparov  
 22,10 - Pregled programa za srijedu

I PROGRAM - 21,00 SAT

## NA ČASNU RIJEČ

američki igrani film

"Na časnu riječ" je dramatična priča o jednom novinaru - reporteru koji odbija da kaže ime čovjeka koji ga je obavijestio o jednom užasnom ubistvu. Reporter pomaže policiji da otkrije tijelo ubijene tinejdžerke i uhvati ubicu. On daje časnu riječ, da neće otkriti ime mlade žene koja mu je pomogla da rasvijetli ovo ubistvo. Međutim, gubi posao i biva zatvoren zbog uvrede suda.

Miro Mladenović

DAVID ŠTRBAC



## GLAS

REDAKCIJA Ulica AVNOJ-a 93. Telefon: direktor i odgovorni urednik 34-417. Redakcija 37-979, 37-977, daktiograf 34-449. Oglasno u Ulici Veselina Masleše 13, telefon 34-448. Teleks 45-208 YU GLAS, OOUR Novinska djelatnost Banjaluka, žiro-račun broj: 10500-603-4106 kod SDK Banjaluka. Pretplata za SFRJ:

jednomjesečna 800 dinara, tromjesečna 2.400 dinara, polugodišnja 4.800 dinara, godišnja 9.600 dinara, samo za "Nedjeljni Glas" 1.660 dinara godišnje. Pretplata za inostranstvo: jednomjesečna 1.600 dinara, tromjesečna 4.800 dinara, polugodišnja 9.600 dinara, godišnja 19.200 dinara, samo za "Nedjeljni Glas" 3.320 dinara. Uplate na devizni račun broj: 10500-620-71000-552 kod Privredne banke Sarajevo, Osnovne banke Banjaluka. Rješenjem Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu SR BiH broj 02-4153/82 "Glas" je oslobođen plaćanja poreza na promet.